



Grade 2



TERM 4






HL SET







WORKSHEET

PACK




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	hema	sejalo	hupa	jesa	
		jala	hemisa	jalela	jaaka	
	BUISA	Mowa o re o hemang o botlhokwa. Dijalo di phepafatsa mowa. Ka jalo re tshwanetse go jala ditlhare. Kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe. Batho ba le bantsi ba a lwala. Jaanong ba hema ka dihemisi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. Dijalo di phepafatsa mowa 2. Jaanong batho ba hema ka dihemisi 3. kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	koba	kika	kona	koloba	
		kobo	kolobe	kobolola	kokona	
	BUISA	Dikeledi o koba dikolobe mo dijalong. Dikolobe di gata dijalo mme di a kobega. Dikeledi o leka go kobolola dijalo. Fa a leka go nosetsa dijalo, dikobo tse di anegilweng di a koloba. Ruri dikolobe di bakile bothata.				

	KWALA	1. Dikeledi o koba eng? Dikeledi o koba _____. 2. Dikeledi o leka go kobolola eng? Dikeledi o leka go kobolola _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: koloba Kwala potso ka: koba

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	pina	pele	pega	puo	
		pilo	palo	peba	poelo	
	BUISA	Pele dibini di simolola go bina di ithuta pina. Dikgato tsa bona di tsamaisana le pina. Ba bala palo ya dikgato go ya le pina. Dipeba di senya ditlhako tsa dibini. Ka jalo ba pega ditlhako kwa godimo.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala mafoko a le mabedi a e leng maina a sengwe.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: pina

Kwala potso ka: peba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

bogela

kgang

ipela

swaba

lebota

**BITSA**

palo

kobo

kobega

pega

pina

puo





koloba

poelo





**BUISA**

Zweli o kwadile kgang e e monate. Morutabana a re setshwantsho sa gagwe se sentle. Morutabana o pega kgang ya ga Zweli o mo leboteng gore botlhe ba e bone. Ka maswabi mongwe o tsena mo phaposing ya ga Zweli. O goga le go gagola ditshwantsho tsothe mo loboteng. Morutabana le Zweli ba utlwile botlhoko. Seno se swabisitse barutwana botlhe!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Zweli o kwadile eng? Zweli o kwadile _____ e e _____. 2. Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se ntse jang? Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se _____. 3. Go diragetse eng ka ditshwantsho tse di mo leboteng? Ditshwantsho tse di mo leboteng di _____. 4. Morutabana le Zweli ba ikutlwa jang? Morutabana le Zweli ba _____. 5. Kwala leina la mongwe le le mo kgannyeng. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Morutabana a re kgang ya ga zweli e monate. 2. Ke mang yo o gagotseng kgang 3. Zweli o swabile




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	hema	sejalo	hupa	jesa	
		jala	hemisa	jalela	jaaka	
	BUISA	Mowa o re o hemang o botlhokwa. Dijalo di phepafatsa mowa. Ka jalo re tshwanetse go jala ditlhare. Kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe. Batho ba le bantsi ba a lwala. Jaanong ba hema ka dihemisi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. Dijalo di phepafatsa mowa 2. Jaanong batho ba hema ka dihemisi 3. kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	koba	kika	kona	koloba	
		kobo	kolobe	kobolola	kokona	
	BUISA	Dikeledi o koba dikolobe mo dijalong. Dikolobe di gata dijalo mme di a kobega. Dikeledi o leka go kobolola dijalo. Fa a leka go nosetsa dijalo, dikobo tse di anegilweng di a koloba. Ruri dikolobe di bakile bothata.				

	KWALA	1. Dikeledi o koba eng? Dikeledi o koba _____. 2. Dikeledi o leka go kobolola eng? Dikeledi o leka go kobolola _____.
--	--------------	--



LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: koloba Kwala potso ka: koba

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	pina	pele	pega	puo	
	BUISA	Pele dibini di simolola go bina di ithuta pina. Dikgato tsa bona di tsamaisana le pina. Ba bala palo ya dikgato go ya le pina. Dipeba di senya ditlhako tsa dibini. Ka jalo ba pega ditlhako kwa godimo.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala mafoko a le mabedi a e leng maina a sengwe.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: pina

Kwala potso ka: peba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

bogela

kgang

ipela

swaba

lebota

**BITSA**

palo

kobo

kobega

pega

pina

puo





koloba

poelo





**BUISA**

Zweli o kwadile kgang e e monate. Morutabana a re setshwantsho sa gagwe se sentle. Morutabana o pega kgang ya ga Zweli o mo leboteng gore botlhe ba e bone. Ka maswabi mongwe o tsena mo phaposing ya ga Zweli. O goga le go gagola ditshwantsho tsothe mo loboteng. Morutabana le Zweli ba utlwile botlhoko. Seno se swabisitse barutwana botlhe!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Zweli o kwadile eng? Zweli o kwadile _____ e e _____. 2. Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se ntse jang? Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se _____. 3. Go diragetse eng ka ditshwantsho tse di mo leboteng? Ditshwantsho tse di mo leboteng di _____. 4. Morutabana le Zweli ba ikutlwa jang? Morutabana le Zweli ba _____. 5. Kwala leina la mongwe le le mo kgannyeng. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Morutabana a re kgang ya ga zweli e monate. 2. Ke mang yo o gagotseng kgang 3. Zweli o swabile




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	hema	sejalo	hupa	jesa	
		jala	hemisa	jalela	jaaka	
	BUISA	Mowa o re o hemang o botlhokwa. Dijalo di phepafatsa mowa. Ka jalo re tshwanetse go jala ditlhare. Kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe. Batho ba le bantsi ba a lwala. Jaanong ba hema ka dihemisi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. Dijalo di phepafatsa mowa 2. Jaanong batho ba hema ka dihemisi 3. kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	koba	kika	kona	koloba	
		kobo	kolobe	kobolola	kokona	
	BUISA	Dikeledi o koba dikolobe mo dijalong. Dikolobe di gata dijalo mme di a kobega. Dikeledi o leka go kobolola dijalo. Fa a leka go nosetsa dijalo, dikobo tse di anegilweng di a koloba. Ruri dikolobe di bakile bothata.				

	KWALA	1. Dikeledi o koba eng? Dikeledi o koba _____. 2. Dikeledi o leka go kobolola eng? Dikeledi o leka go kobolola _____.
--	--------------	--




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: koloba Kwala potso ka: koba

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	pina	pele	pega	puo	
		pilo	palo	peba	poelo	
	BUISA	Pele dibini di simolola go bina di ithuta pina. Dikgato tsa bona di tsamaisana le pina. Ba bala palo ya dikgato go ya le pina. Dipeba di senya ditlhako tsa dibini. Ka jalo ba pega ditlhako kwa godimo.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala mafoko a le mabedi a e leng maina a sengwe.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: pina

Kwala potso ka: peba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

bogela

kgang

ipela

swaba

lebota

**BITSA**

palo

kobo

kobega

pega

pina

puo





koloba

poelo





**BUISA**

Zweli o kwadile kgang e e monate. Morutabana a re setshwantsho sa gagwe se sentle. Morutabana o pega kgang ya ga Zweli o mo leboteng gore botlhe ba e bone. Ka maswabi mongwe o tsena mo phaposing ya ga Zweli. O goga le go gagola ditshwantsho tsothe mo loboteng. Morutabana le Zweli ba utlwile botlhoko. Seno se swabisitse barutwana botlhe!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o kwadile eng? Zweli o kwadile _____ e e _____.Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se ntse jang? Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se _____.Go diragetse eng ka ditshwantsho tse di mo leboteng? Ditshwantsho tse di mo leboteng di _____.Morutabana le Zweli ba ikutlwa jang? Morutabana le Zweli ba _____.Kwala leina la mongwe le le mo kgannyeng. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Morutabana a re kgang ya ga zweli e monate.Ke mang yo o gagotseng kgangZweli o swabile




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	hema	sejalo	hupa	jesa	
		jala	hemisa	jalela	jaaka	
	BUISA	Mowa o re o hemang o botlhokwa. Dijalo di phepafatsa mowa. Ka jalo re tshwanetse go jala ditlhare. Kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe. Batho ba le bantsi ba a lwala. Jaanong ba hema ka dihemisi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. Dijalo di phepafatsa mowa 2. Jaanong batho ba hema ka dihemisi 3. kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	koba	kika	kona	koloba	
		kobo	kolobe	kobolola	kokona	
	BUISA	Dikeledi o koba dikolobe mo dijalong. Dikolobe di gata dijalo mme di a kobega. Dikeledi o leka go kobolola dijalo. Fa a leka go nosetsa dijalo, dikobo tse di anegilweng di a koloba. Ruri dikolobe di bakile bothata.				

	KWALA	1. Dikeledi o koba eng? Dikeledi o koba _____. 2. Dikeledi o leka go kobolola eng? Dikeledi o leka go kobolola _____.
--	--------------	--




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: koloba Kwala potso ka: koba

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	pina	pele	pega	puo	
		pilo	palo	peba	poelo	
	BUISA	Pele dibini di simolola go bina di ithuta pina. Dikgato tsa bona di tsamaisana le pina. Ba bala palo ya dikgato go ya le pina. Dipeba di senya ditlhako tsa dibini. Ka jalo ba pega ditlhako kwa godimo.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala mafoko a le mabedi a e leng maina a sengwe.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: pina

Kwala potso ka: peba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

bogela

kgang

ipela

swaba

lebota

**BITSA**

palo

kobo

kobega

pega

pina

puo





koloba

poelo





**BUISA**

Zweli o kwadile kgang e e monate. Morutabana a re setshwantsho sa gagwe se sentle. Morutabana o pega kgang ya ga Zweli o mo leboteng gore botlhe ba e bone. Ka maswabi mongwe o tsena mo phaposing ya ga Zweli. O goga le go gagola ditshwantsho tsothe mo loboteng. Morutabana le Zweli ba utlwile botlhoko. Seno se swabisitse barutwana botlhe!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o kwadile eng? Zweli o kwadile _____ e e _____.Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se ntse jang? Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se _____.Go diragetse eng ka ditshwantsho tse di mo leboteng? Ditshwantsho tse di mo leboteng di _____.Morutabana le Zweli ba ikutlwa jang? Morutabana le Zweli ba _____.Kwala leina la mongwe le le mo kgannyeng. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Morutabana a re kgang ya ga zweli e monate.Ke mang yo o gagotseng kgangZweli o swabile




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	hema	sejalo	hupa	jesa	
		jala	hemisa	jalela	jaaka	
	BUISA	Mowa o re o hemang o botlhokwa. Dijalo di phepafatsa mowa. Ka jalo re tshwanetse go jala ditlhare. Kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe. Batho ba le bantsi ba a lwala. Jaanong ba hema ka dihemisi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. Dijalo di phepafatsa mowa 2. Jaanong batho ba hema ka dihemisi 3. kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	koba	kika	kona	koloba	
		kobo	kolobe	kobolola	kokona	
	BUISA	Dikeledi o koba dikolobe mo dijalong. Dikolobe di gata dijalo mme di a kobega. Dikeledi o leka go kobolola dijalo. Fa a leka go nosetsa dijalo, dikobo tse di anegilweng di a koloba. Ruri dikolobe di bakile bothata.				

	KWALA	1. Dikeledi o koba eng? Dikeledi o koba _____. 2. Dikeledi o leka go kobolola eng? Dikeledi o leka go kobolola _____.
--	--------------	--




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: koloba Kwala potso ka: koba

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	pina	pele	pega	puo	
		pilo	palo	peba	poelo	
	BUISA	Pele dibini di simolola go bina di ithuta pina. Dikgato tsa bona di tsamaisana le pina. Ba bala palo ya dikgato go ya le pina. Dipeba di senya ditlhako tsa dibini. Ka jalo ba pega ditlhako kwa godimo.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala mafoko a le mabedi a e leng maina a sengwe.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: pina

Kwala potso ka: peba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

bogela

kgang

ipela

swaba

lebota

**BITSA**

palo

kobo

kobega

pega

pina

puo





koloba

poelo





**BUISA**

Zweli o kwadile kgang e e monate. Morutabana a re setshwantsho sa gagwe se sentle. Morutabana o pega kgang ya ga Zweli o mo leboteng gore botlhe ba e bone. Ka maswabi mongwe o tsena mo phaposing ya ga Zweli. O goga le go gagola ditshwantsho tsothe mo loboteng. Morutabana le Zweli ba utlwile botlhoko. Seno se swabisitse barutwana botlhe!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Zweli o kwadile eng? Zweli o kwadile _____ e e _____. 2. Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se ntse jang? Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se _____. 3. Go diragetse eng ka ditshwantsho tse di mo leboteng? Ditshwantsho tse di mo leboteng di _____. 4. Morutabana le Zweli ba ikutlwa jang? Morutabana le Zweli ba _____. 5. Kwala leina la mongwe le le mo kgannyeng. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Morutabana a re kgang ya ga zweli e monate. 2. Ke mang yo o gagotseng kgang 3. Zweli o swabile




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	hema	sejalo	hupa	jesa	
		jala	hemisa	jalela	jaaka	
	BUISA	Mowa o re o hemang o botlhokwa. Dijalo di phepafatsa mowa. Ka jalo re tshwanetse go jala ditlhare. Kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe. Batho ba le bantsi ba a lwala. Jaanong ba hema ka dihemisi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. Dijalo di phepafatsa mowa 2. Jaanong batho ba hema ka dihemisi 3. kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	koba	kika	kona	koloba	
		kobo	kolobe	kobolola	kokona	
	BUISA	Dikeledi o koba dikolobe mo dijalong. Dikolobe di gata dijalo mme di a kobega. Dikeledi o leka go kobolola dijalo. Fa a leka go nosetsa dijalo, dikobo tse di anegilweng di a koloba. Ruri dikolobe di bakile bothata.				

	KWALA	1. Dikeledi o koba eng? Dikeledi o koba _____. 2. Dikeledi o leka go kobolola eng? Dikeledi o leka go kobolola _____.
--	--------------	--



LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: koloba Kwala potso ka: koba

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	pina	pele	pega	puo	
	BUISA	Pele dibini di simolola go bina di ithuta pina. Dikgato tsa bona di tsamaisana le pina. Ba bala palo ya dikgato go ya le pina. Dipeba di senya ditlhako tsa dibini. Ka jalo ba pega ditlhako kwa godimo.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala mafoko a le mabedi a e leng maina a sengwe.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: pina

Kwala potso ka: peba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

bogela

kgang

ipela

swaba

lebota

**BITSA**

palo

kobo

kobega

pega

pina

puo





koloba

poelo





**BUISA**

Zweli o kwadile kgang e e monate. Morutabana a re setshwantsho sa gagwe se sentle. Morutabana o pega kgang ya ga Zweli o mo leboteng gore botlhe ba e bone. Ka maswabi mongwe o tsena mo phaposing ya ga Zweli. O goga le go gagola ditshwantsho tsothe mo loboteng. Morutabana le Zweli ba utlwile botlhoko. Seno se swabisitse barutwana botlhe!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o kwadile eng? Zweli o kwadile _____ e e _____.Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se ntse jang? Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se _____.Go diragetse eng ka ditshwantsho tse di mo leboteng? Ditshwantsho tse di mo leboteng di _____.Morutabana le Zweli ba ikutlwa jang? Morutabana le Zweli ba _____.Kwala leina la mongwe le le mo kgannyeng. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Morutabana a re kgang ya ga zweli e monate.Ke mang yo o gagotseng kgangZweli o swabile




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	hema	sejalo	hupa	jesa	
		jala	hemisa	jalela	jaaka	
	BUISA	Mowa o re o hemang o botlhokwa. Dijalo di phepafatsa mowa. Ka jalo re tshwanetse go jala ditlhare. Kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe. Batho ba le bantsi ba a lwala. Jaanong ba hema ka dihemisi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. Dijalo di phepafatsa mowa 2. Jaanong batho ba hema ka dihemisi 3. kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	koba	kika	kona	koloba	
		kobo	kolobe	kobolola	kokona	
	BUISA	Dikeledi o koba dikolobe mo dijalong. Dikolobe di gata dijalo mme di a kobega. Dikeledi o leka go kobolola dijalo. Fa a leka go nosetsa dijalo, dikobo tse di anegilweng di a koloba. Ruri dikolobe di bakile bothata.				

	KWALA	1. Dikeledi o koba eng? Dikeledi o koba _____. 2. Dikeledi o leka go kobolola eng? Dikeledi o leka go kobolola _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: koloba Kwala potso ka: koba

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	pina	pele	pega	puo	
	BUISA	Pele dibini di simolola go bina di ithuta pina. Dikgato tsa bona di tsamaisana le pina. Ba bala palo ya dikgato go ya le pina. Dipeba di senya ditlhako tsa dibini. Ka jalo ba pega ditlhako kwa godimo.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala mafoko a le mabedi a e leng maina a sengwe.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: pina

Kwala potso ka: peba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

bogela

kgang

ipela

swaba

lebota

**BITSA**

palo

kobo

kobega

pega

pina

puo





koloba

poelo





**BUISA**

Zweli o kwadile kgang e e monate. Morutabana a re setshwantsho sa gagwe se sentle. Morutabana o pega kgang ya ga Zweli o mo leboteng gore botlhe ba e bone. Ka maswabi mongwe o tsena mo phaposing ya ga Zweli. O goga le go gagola ditshwantsho tsothe mo loboteng. Morutabana le Zweli ba utlwile botlhoko. Seno se swabisitse barutwana botlhe!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o kwadile eng? Zweli o kwadile _____ e e _____.Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se ntse jang? Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se _____.Go diragetse eng ka ditshwantsho tse di mo leboteng? Ditshwantsho tse di mo leboteng di _____.Morutabana le Zweli ba ikutlwa jang? Morutabana le Zweli ba _____.Kwala leina la mongwe le le mo kgannyeng. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Morutabana a re kgang ya ga zweli e monate.Ke mang yo o gagotseng kgangZweli o swabile




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	hema	sejalo	hupa	jesa	
		jala	hemisa	jalela	jaaka	
	BUISA	Mowa o re o hemang o botlhokwa. Dijalo di phepafatsa mowa. Ka jalo re tshwanetse go jala ditlhare. Kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe. Batho ba le bantsi ba a lwala. Jaanong ba hema ka dihemisi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. Dijalo di phepafatsa mowa 2. Jaanong batho ba hema ka dihemisi 3. kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	koba	kika	kona	koloba	
		kobo	kolobe	kobolola	kokona	
	BUISA	Dikeledi o koba dikolobe mo dijalong. Dikolobe di gata dijalo mme di a kobega. Dikeledi o leka go kobolola dijalo. Fa a leka go nosetsa dijalo, dikobo tse di anegilweng di a koloba. Ruri dikolobe di bakile bothata.				

	KWALA	1. Dikeledi o koba eng? Dikeledi o koba _____. 2. Dikeledi o leka go kobolola eng? Dikeledi o leka go kobolola _____.
--	--------------	--



LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: koloba Kwala potso ka: koba

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	pina	pele	pega	puo	
	BUISA	Pele dibini di simolola go bina di ithuta pina. Dikgato tsa bona di tsamaisana le pina. Ba bala palo ya dikgato go ya le pina. Dipeba di senya ditlhako tsa dibini. Ka jalo ba pega ditlhako kwa godimo.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala mafoko a le mabedi a e leng maina a sengwe.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: pina

Kwala potso ka: peba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

bogela

kgang

ipela

swaba

lebota

**BITSA**

palo

kobo

kobega

pega

pina

puo





koloba

poelo





**BUISA**

Zweli o kwadile kgang e e monate. Morutabana a re setshwantsho sa gagwe se sentle. Morutabana o pega kgang ya ga Zweli o mo leboteng gore botlhe ba e bone. Ka maswabi mongwe o tsena mo phaposing ya ga Zweli. O goga le go gagola ditshwantsho tsothe mo loboteng. Morutabana le Zweli ba utlwile botlhoko. Seno se swabisitse barutwana botlhe!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o kwadile eng? Zweli o kwadile _____ e e _____.Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se ntse jang? Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se _____.Go diragetse eng ka ditshwantsho tse di mo leboteng? Ditshwantsho tse di mo leboteng di _____.Morutabana le Zweli ba ikutlwa jang? Morutabana le Zweli ba _____.Kwala leina la mongwe le le mo kgannyeng. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Morutabana a re kgang ya ga zweli e monate.Ke mang yo o gagotseng kgangZweli o swabile




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	hema	sejalo	hupa	jesa	
		jala	hemisa	jalela	jaaka	
	BUISA	Mowa o re o hemang o botlhokwa. Dijalo di phepafatsa mowa. Ka jalo re tshwanetse go jala ditlhare. Kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe. Batho ba le bantsi ba a lwala. Jaanong ba hema ka dihemisi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. Dijalo di phepafatsa mowa 2. Jaanong batho ba hema ka dihemisi 3. kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	koba	kika	kona	koloba	
		kobo	kolobe	kobolola	kokona	
	BUISA	Dikeledi o koba dikolobe mo dijalong. Dikolobe di gata dijalo mme di a kobega. Dikeledi o leka go kobolola dijalo. Fa a leka go nosetsa dijalo, dikobo tse di anegilweng di a koloba. Ruri dikolobe di bakile bothata.				

	KWALA	1. Dikeledi o koba eng? Dikeledi o koba _____. 2. Dikeledi o leka go kobolola eng? Dikeledi o leka go kobolola _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: koloba Kwala potso ka: koba

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	pina	pele	pega	puo	
	BUISA	Pele dibini di simolola go bina di ithuta pina. Dikgato tsa bona di tsamaisana le pina. Ba bala palo ya dikgato go ya le pina. Dipeba di senya ditlhako tsa dibini. Ka jalo ba pega ditlhako kwa godimo.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala mafoko a le mabedi a e leng maina a sengwe.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: pina

Kwala potso ka: peba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

bogela

kgang

ipela

swaba

lebota

**BITSA**

palo

kobo

kobega

pega

pina

puo





koloba

poelo





**BUISA**

Zweli o kwadile kgang e e monate. Morutabana a re setshwantsho sa gagwe se sentle. Morutabana o pega kgang ya ga Zweli o mo leboteng gore botlhe ba e bone. Ka maswabi mongwe o tsena mo phaposing ya ga Zweli. O goga le go gagola ditshwantsho tsothe mo loboteng. Morutabana le Zweli ba utlwile botlhoko. Seno se swabisitse barutwana botlhe!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o kwadile eng? Zweli o kwadile _____ e e _____.Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se ntse jang? Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se _____.Go diragetse eng ka ditshwantsho tse di mo leboteng? Ditshwantsho tse di mo leboteng di _____.Morutabana le Zweli ba ikutlwa jang? Morutabana le Zweli ba _____.Kwala leina la mongwe le le mo kgannyeng. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Morutabana a re kgang ya ga zweli e monate.Ke mang yo o gagotseng kgangZweli o swabile




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	hema	sejalo	hupa	jesa	
		jala	hemisa	jalela	jaaka	
	BUISA	Mowa o re o hemang o botlhokwa. Dijalo di phepafatsa mowa. Ka jalo re tshwanetse go jala ditlhare. Kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe. Batho ba le bantsi ba a lwala. Jaanong ba hema ka dihemisi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. Dijalo di phepafatsa mowa 2. Jaanong batho ba hema ka dihemisi 3. kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	koba	kika	kona	koloba	
		kobo	kolobe	kobolola	kokona	
	BUISA	Dikeledi o koba dikolobe mo dijalong. Dikolobe di gata dijalo mme di a kobega. Dikeledi o leka go kobolola dijalo. Fa a leka go nosetsa dijalo, dikobo tse di anegilweng di a koloba. Ruri dikolobe di bakile bothata.				

	KWALA	1. Dikeledi o koba eng? Dikeledi o koba _____. 2. Dikeledi o leka go kobolola eng? Dikeledi o leka go kobolola _____.
--	--------------	--



LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: koloba Kwala potso ka: koba

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	pina	pele	pega	puo	
	BUISA	Pele dibini di simolola go bina di ithuta pina. Dikgato tsa bona di tsamaisana le pina. Ba bala palo ya dikgato go ya le pina. Dipeba di senya ditlhako tsa dibini. Ka jalo ba pega ditlhako kwa godimo.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala mafoko a le mabedi a e leng maina a sengwe.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: pina

Kwala potso ka: peba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

bogela

kgang

ipela

swaba

lebota

**BITSA**

palo

kobo

kobega

pega

pina

puo





koloba

poelo





**BUISA**

Zweli o kwadile kgang e e monate. Morutabana a re setshwantsho sa gagwe se sentle. Morutabana o pega kgang ya ga Zweli o mo leboteng gore botlhe ba e bone. Ka maswabi mongwe o tsena mo phaposing ya ga Zweli. O goga le go gagola ditshwantsho tsothe mo loboteng. Morutabana le Zweli ba utlwile botlhoko. Seno se swabisitse barutwana botlhe!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Zweli o kwadile eng? Zweli o kwadile _____ e e _____. 2. Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se ntse jang? Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se _____. 3. Go diragetse eng ka ditshwantsho tse di mo leboteng? Ditshwantsho tse di mo leboteng di _____. 4. Morutabana le Zweli ba ikutlwa jang? Morutabana le Zweli ba _____. 5. Kwala leina la mongwe le le mo kgannyeng. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Morutabana a re kgang ya ga zweli e monate. 2. Ke mang yo o gagotseng kgang 3. Zweli o swabile




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	hema	sejalo	hupa	jesa	
		jala	hemisa	jalela	jaaka	
	BUISA	Mowa o re o hemang o botlhokwa. Dijalo di phepafatsa mowa. Ka jalo re tshwanetse go jala ditlhare. Kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe. Batho ba le bantsi ba a lwala. Jaanong ba hema ka dihemisi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Dijalo di phepafatsa mowa 2. Jaanong batho ba hema ka dihemisi 3. kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	koba	kika	kona	koloba	
		kobo	kolobe	kobolola	kokona	
	BUISA	Dikeledi o koba dikolobe mo dijalong. Dikolobe di gata dijalo mme di a kobega. Dikeledi o leka go kobolola dijalo. Fa a leka go nosetsa dijalo, dikobo tse di anegilweng di a koloba. Ruri dikolobe di bakile bothata.				

	KWALA	1. Dikeledi o koba eng? Dikeledi o koba _____. 2. Dikeledi o leka go kobolola eng? Dikeledi o leka go kobolola _____.
--	--------------	--




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: koloba Kwala potso ka: koba

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	pina	pele	pega	puo	
		pilo	palo	peba	poelo	
	BUISA	Pele dibini di simolola go bina di ithuta pina. Dikgato tsa bona di tsamaisana le pina. Ba bala palo ya dikgato go ya le pina. Dipeba di senya ditlhako tsa dibini. Ka jalo ba pega ditlhako kwa godimo.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala mafoko a le mabedi a e leng maina a sengwe.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: pina

Kwala potso ka: peba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

bogela

kgang

ipela

swaba

lebota

**BITSA**

palo

kobo

kobega

pega

pina

puo





koloba

poelo





**BUISA**

Zweli o kwadile kgang e e monate. Morutabana a re setshwantsho sa gagwe se sentle. Morutabana o pega kgang ya ga Zweli o mo leboteng gore botlhe ba e bone. Ka maswabi mongwe o tsena mo phaposing ya ga Zweli. O goga le go gagola ditshwantsho tsothe mo loboteng. Morutabana le Zweli ba utlwile botlhoko. Seno se swabisitse barutwana botlhe!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Zweli o kwadile eng? Zweli o kwadile _____ e e _____. 2. Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se ntse jang? Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se _____. 3. Go diragetse eng ka ditshwantsho tse di mo leboteng? Ditshwantsho tse di mo leboteng di _____. 4. Morutabana le Zweli ba ikutlwa jang? Morutabana le Zweli ba _____. 5. Kwala leina la mongwe le le mo kgannyeng. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Morutabana a re kgang ya ga zweli e monate. 2. Ke mang yo o gagotseng kgang 3. Zweli o swabile




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	hema	sejalo	hupa	jesa	
		jala	hemisa	jalela	jaaka	
	BUISA	Mowa o re o hemang o botlhokwa. Dijalo di phepafatsa mowa. Ka jalo re tshwanetse go jala ditlhare. Kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe. Batho ba le bantsi ba a lwala. Jaanong ba hema ka dihemisi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. Dijalo di phepafatsa mowa 2. Jaanong batho ba hema ka dihemisi 3. kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	koba	kika	kona	koloba	
		kobo	kolobe	kobolola	kokona	
	BUISA	Dikeledi o koba dikolobe mo dijalong. Dikolobe di gata dijalo mme di a kobega. Dikeledi o leka go kobolola dijalo. Fa a leka go nosetsa dijalo, dikobo tse di anegilweng di a koloba. Ruri dikolobe di bakile bothata.				

	KWALA	1. Dikeledi o koba eng? Dikeledi o koba _____. 2. Dikeledi o leka go kobolola eng? Dikeledi o leka go kobolola _____.
--	--------------	--




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: koloba Kwala potso ka: koba

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	pina	pele	pega	puo	
		pilo	palo	peba	poelo	
	BUISA	Pele dibini di simolola go bina di ithuta pina. Dikgato tsa bona di tsamaisana le pina. Ba bala palo ya dikgato go ya le pina. Dipeba di senya ditlhako tsa dibini. Ka jalo ba pega ditlhako kwa godimo.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala mafoko a le mabedi a e leng maina a sengwe.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: pina

Kwala potso ka: peba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

bogela

kgang

ipela

swaba

lebota

**BITSA**

palo

kobo

kobega

pega

pina

puo





koloba

poelo





**BUISA**

Zweli o kwadile kgang e e monate. Morutabana a re setshwantsho sa gagwe se sentle. Morutabana o pega kgang ya ga Zweli o mo leboteng gore botlhe ba e bone. Ka maswabi mongwe o tsena mo phaposing ya ga Zweli. O goga le go gagola ditshwantsho tsothe mo loboteng. Morutabana le Zweli ba utlwile botlhoko. Seno se swabisitse barutwana botlhe!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o kwadile eng? Zweli o kwadile _____ e e _____.Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se ntse jang? Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se _____.Go diragetse eng ka ditshwantsho tse di mo leboteng? Ditshwantsho tse di mo leboteng di _____.Morutabana le Zweli ba ikutlwa jang? Morutabana le Zweli ba _____.Kwala leina la mongwe le le mo kgannyeng. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Morutabana a re kgang ya ga zweli e monate.Ke mang yo o gagotseng kgangZweli o swabile




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	hema	sejalo	hupa	jesa	
		jala	hemisa	jalela	jaaka	
	BUISA	Mowa o re o hemang o botlhokwa. Dijalo di phepafatsa mowa. Ka jalo re tshwanetse go jala ditlhare. Kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe. Batho ba le bantsi ba a lwala. Jaanong ba hema ka dihemisi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Dijalo di phepafatsa mowa 2. Jaanong batho ba hema ka dihemisi 3. kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	koba	kika	kona	koloba	
		kobo	kolobe	kobolola	kokona	
	BUISA	Dikeledi o koba dikolobe mo dijalong. Dikolobe di gata dijalo mme di a kobega. Dikeledi o leka go kobolola dijalo. Fa a leka go nosetsa dijalo, dikobo tse di anegilweng di a koloba. Ruri dikolobe di bakile bothata.				

	KWALA	1. Dikeledi o koba eng? Dikeledi o koba _____. 2. Dikeledi o leka go kobolola eng? Dikeledi o leka go kobolola _____.
--	--------------	--




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: koloba Kwala potso ka: koba

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	pina	pele	pega	puo	
		pilo	palo	peba	poelo	
	BUISA	Pele dibini di simolola go bina di ithuta pina. Dikgato tsa bona di tsamaisana le pina. Ba bala palo ya dikgato go ya le pina. Dipeba di senya ditlhako tsa dibini. Ka jalo ba pega ditlhako kwa godimo.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala mafoko a le mabedi a e leng maina a sengwe.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: pina

Kwala potso ka: peba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

bogela

kgang

ipela

swaba

lebota

**BITSA**

palo

kobo

kobega

pega

pina

puo





koloba

poelo





**BUISA**

Zweli o kwadile kgang e e monate. Morutabana a re setshwantsho sa gagwe se sentle. Morutabana o pega kgang ya ga Zweli o mo leboteng gore botlhe ba e bone. Ka maswabi mongwe o tsena mo phaposing ya ga Zweli. O goga le go gagola ditshwantsho tsothe mo loboteng. Morutabana le Zweli ba utlwile botlhoko. Seno se swabisitse barutwana botlhe!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Zweli o kwadile eng? Zweli o kwadile _____ e e _____. 2. Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se ntse jang? Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se _____. 3. Go diragetse eng ka ditshwantsho tse di mo leboteng? Ditshwantsho tse di mo leboteng di _____. 4. Morutabana le Zweli ba ikutlwa jang? Morutabana le Zweli ba _____. 5. Kwala leina la mongwe le le mo kgannyeng. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Morutabana a re kgang ya ga zweli e monate. 2. Ke mang yo o gagotseng kgang 3. Zweli o swabile




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	hema	sejalo	hupa	jesa	
		jala	hemisa	jalela	jaaka	
	BUISA	Mowa o re o hemang o botlhokwa. Dijalo di phepafatsa mowa. Ka jalo re tshwanetse go jala ditlhare. Kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe. Batho ba le bantsi ba a lwala. Jaanong ba hema ka dihemisi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. Dijalo di phepafatsa mowa 2. Jaanong batho ba hema ka dihemisi 3. kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	koba	kika	kona	koloba	
		kobo	kolobe	kobolola	kokona	
	BUISA	Dikeledi o koba dikolobe mo dijalong. Dikolobe di gata dijalo mme di a kobega. Dikeledi o leka go kobolola dijalo. Fa a leka go nosetsa dijalo, dikobo tse di anegilweng di a koloba. Ruri dikolobe di bakile bothata.				

	KWALA	1. Dikeledi o koba eng? Dikeledi o koba _____. 2. Dikeledi o leka go kobolola eng? Dikeledi o leka go kobolola _____.
--	--------------	--



LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: koloba Kwala potso ka: koba

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	pina	pele	pega	puo	
	BUISA	Pele dibini di simolola go bina di ithuta pina. Dikgato tsa bona di tsamaisana le pina. Ba bala palo ya dikgato go ya le pina. Dipeba di senya ditlhako tsa dibini. Ka jalo ba pega ditlhako kwa godimo.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala mafoko a le mabedi a e leng maina a sengwe.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: pina

Kwala potso ka: peba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

bogela

kgang

ipela

swaba

lebota

**BITSA**

palo

kobo

kobega

pega

pina

puo





koloba

poelo





**BUISA**

Zweli o kwadile kgang e e monate. Morutabana a re setshwantsho sa gagwe se sentle. Morutabana o pega kgang ya ga Zweli o mo leboteng gore botlhe ba e bone. Ka maswabi mongwe o tsena mo phaposing ya ga Zweli. O goga le go gagola ditshwantsho tsothe mo loboteng. Morutabana le Zweli ba utlwile botlhoko. Seno se swabisitse barutwana botlhe!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Zweli o kwadile eng? Zweli o kwadile _____ e e _____. 2. Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se ntse jang? Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se _____. 3. Go diragetse eng ka ditshwantsho tse di mo leboteng? Ditshwantsho tse di mo leboteng di _____. 4. Morutabana le Zweli ba ikutlwa jang? Morutabana le Zweli ba _____. 5. Kwala leina la mongwe le le mo kgannyeng. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Morutabana a re kgang ya ga zweli e monate. 2. Ke mang yo o gagotseng kgang 3. Zweli o swabile




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	hema	sejalo	hupa	jesa	
		jala	hemisa	jalela	jaaka	
	BUISA	Mowa o re o hemang o botlhokwa. Dijalo di phepafatsa mowa. Ka jalo re tshwanetse go jala ditlhare. Kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe. Batho ba le bantsi ba a lwala. Jaanong ba hema ka dihemisi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Dijalo di phepafatsa mowa 2. Jaanong batho ba hema ka dihemisi 3. kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	koba	kika	kona	koloba	
		kobo	kolobe	kobolola	kokona	
	BUISA	Dikeledi o koba dikolobe mo dijalong. Dikolobe di gata dijalo mme di a kobega. Dikeledi o leka go kobolola dijalo. Fa a leka go nosetsa dijalo, dikobo tse di anegilweng di a koloba. Ruri dikolobe di bakile bothata.				

	KWALA	1. Dikeledi o koba eng? Dikeledi o koba _____. 2. Dikeledi o leka go kobolola eng? Dikeledi o leka go kobolola _____.
--	--------------	--




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: koloba Kwala potso ka: koba

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	pina	pele	pega	puo	
		pilo	palo	peba	poelo	
	BUISA	Pele dibini di simolola go bina di ithuta pina. Dikgato tsa bona di tsamaisana le pina. Ba bala palo ya dikgato go ya le pina. Dipeba di senya ditlhako tsa dibini. Ka jalo ba pega ditlhako kwa godimo.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala mafoko a le mabedi a e leng maina a sengwe.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: pina

Kwala potso ka: peba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

bogela

kgang

ipela

swaba

lebota

**BITSA**

palo

kobo

kobega

pega

pina

puo





koloba

poelo





**BUISA**

Zweli o kwadile kgang e e monate. Morutabana a re setshwantsho sa gagwe se sentle. Morutabana o pega kgang ya ga Zweli o mo leboteng gore botlhe ba e bone. Ka maswabi mongwe o tsena mo phaposing ya ga Zweli. O goga le go gagola ditshwantsho tsothe mo loboteng. Morutabana le Zweli ba utlwile botlhoko. Seno se swabisitse barutwana botlhe!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Zweli o kwadile eng? Zweli o kwadile _____ e e _____. 2. Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se ntse jang? Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se _____. 3. Go diragetse eng ka ditshwantsho tse di mo leboteng? Ditshwantsho tse di mo leboteng di _____. 4. Morutabana le Zweli ba ikutlwa jang? Morutabana le Zweli ba _____. 5. Kwala leina la mongwe le le mo kgannyeng. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Morutabana a re kgang ya ga zweli e monate. 2. Ke mang yo o gagotseng kgang 3. Zweli o swabile




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	hema	sejalo	hupa	jesa	
		jala	hemisa	jalela	jaaka	
	BUISA	Mowa o re o hemang o botlhokwa. Dijalo di phepafatsa mowa. Ka jalo re tshwanetse go jala ditlhare. Kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe. Batho ba le bantsi ba a lwala. Jaanong ba hema ka dihemisi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Dijalo di phepafatsa mowa 2. Jaanong batho ba hema ka dihemisi 3. kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	koba	kika	kona	koloba	
		kobo	kolobe	kobolola	kokona	
	BUISA	Dikeledi o koba dikolobe mo dijalong. Dikolobe di gata dijalo mme di a kobega. Dikeledi o leka go kobolola dijalo. Fa a leka go nosetsa dijalo, dikobo tse di anegilweng di a koloba. Ruri dikolobe di bakile bothata.				

	KWALA	1. Dikeledi o koba eng? Dikeledi o koba _____. 2. Dikeledi o leka go kobolola eng? Dikeledi o leka go kobolola _____.
--	--------------	--




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: koloba Kwala potso ka: koba

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	pina	pele	pega	puo	
		pilo	palo	peba	poelo	
	BUISA	Pele dibini di simolola go bina di ithuta pina. Dikgato tsa bona di tsamaisana le pina. Ba bala palo ya dikgato go ya le pina. Dipeba di senya ditlhako tsa dibini. Ka jalo ba pega ditlhako kwa godimo.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala mafoko a le mabedi a e leng maina a sengwe.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: pina

Kwala potso ka: peba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

bogela

kgang

ipela

swaba

lebota

**BITSA**

palo

kobo

kobega

pega

pina

puo





koloba

poelo





**BUISA**

Zweli o kwadile kgang e e monate. Morutabana a re setshwantsho sa gagwe se sentle. Morutabana o pega kgang ya ga Zweli o mo leboteng gore botlhe ba e bone. Ka maswabi mongwe o tsena mo phaposing ya ga Zweli. O goga le go gagola ditshwantsho tsothe mo loboteng. Morutabana le Zweli ba utlwile botlhoko. Seno se swabisitse barutwana botlhe!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Zweli o kwadile eng? Zweli o kwadile _____ e e _____. 2. Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se ntse jang? Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se _____. 3. Go diragetse eng ka ditshwantsho tse di mo leboteng? Ditshwantsho tse di mo leboteng di _____. 4. Morutabana le Zweli ba ikutlwa jang? Morutabana le Zweli ba _____. 5. Kwala leina la mongwe le le mo kgannyeng. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Morutabana a re kgang ya ga zweli e monate. 2. Ke mang yo o gagotseng kgang 3. Zweli o swabile




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	hema	sejalo	hupa	jesa	
		jala	hemisa	jalela	jaaka	
	BUISA	Mowa o re o hemang o botlhokwa. Dijalo di phepafatsa mowa. Ka jalo re tshwanetse go jala ditlhare. Kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe. Batho ba le bantsi ba a lwala. Jaanong ba hema ka dihemisi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. Dijalo di phepafatsa mowa 2. Jaanong batho ba hema ka dihemisi 3. kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	koba	kika	kona	koloba	
		kobo	kolobe	kobolola	kokona	
	BUISA	Dikeledi o koba dikolobe mo dijalong. Dikolobe di gata dijalo mme di a kobega. Dikeledi o leka go kobolola dijalo. Fa a leka go nosetsa dijalo, dikobo tse di anegilweng di a koloba. Ruri dikolobe di bakile bothata.				

	KWALA	1. Dikeledi o koba eng? Dikeledi o koba _____. 2. Dikeledi o leka go kobolola eng? Dikeledi o leka go kobolola _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: koloba Kwala potso ka: koba

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	pina	pele	pega	puo	
	BUISA	Pele dibini di simolola go bina di ithuta pina. Dikgato tsa bona di tsamaisana le pina. Ba bala palo ya dikgato go ya le pina. Dipeba di senya ditlhako tsa dibini. Ka jalo ba pega ditlhako kwa godimo.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala mafoko a le mabedi a e leng maina a sengwe.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: pina

Kwala potso ka: peba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

bogela

kgang

ipela

swaba

lebota

**BITSA**

palo

kobo

kobega

pega

pina

puo





koloba

poelo





**BUISA**

Zweli o kwadile kgang e e monate. Morutabana a re setshwantsho sa gagwe se sentle. Morutabana o pega kgang ya ga Zweli o mo leboteng gore botlhe ba e bone. Ka maswabi mongwe o tsena mo phaposing ya ga Zweli. O goga le go gagola ditshwantsho tsothe mo loboteng. Morutabana le Zweli ba utlwile botlhoko. Seno se swabisitse barutwana botlhe!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o kwadile eng? Zweli o kwadile _____ e e _____.Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se ntse jang? Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se _____.Go diragetse eng ka ditshwantsho tse di mo leboteng? Ditshwantsho tse di mo leboteng di _____.Morutabana le Zweli ba ikutlwa jang? Morutabana le Zweli ba _____.Kwala leina la mongwe le le mo kgannyeng. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Morutabana a re kgang ya ga zweli e monate.Ke mang yo o gagotseng kgangZweli o swabile




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	hema	sejalo	hupa	jesa	
		jala	hemisa	jalela	jaaka	
	BUISA	Mowa o re o hemang o botlhokwa. Dijalo di phepafatsa mowa. Ka jalo re tshwanetse go jala ditlhare. Kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe. Batho ba le bantsi ba a lwala. Jaanong ba hema ka dihemisi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. Dijalo di phepafatsa mowa 2. Jaanong batho ba hema ka dihemisi 3. kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	koba	kika	kona	koloba	
		kobo	kolobe	kobolola	kokona	
	BUISA	Dikeledi o koba dikolobe mo dijalong. Dikolobe di gata dijalo mme di a kobega. Dikeledi o leka go kobolola dijalo. Fa a leka go nosetsa dijalo, dikobo tse di anegilweng di a koloba. Ruri dikolobe di bakile bothata.				

	KWALA	1. Dikeledi o koba eng? Dikeledi o koba _____. 2. Dikeledi o leka go kobolola eng? Dikeledi o leka go kobolola _____.
--	--------------	--




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: koloba Kwala potso ka: koba

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	pina	pele	pega	puo	
		pilo	palo	peba	poelo	
	BUISA	Pele dibini di simolola go bina di ithuta pina. Dikgato tsa bona di tsamaisana le pina. Ba bala palo ya dikgato go ya le pina. Dipeba di senya ditlhako tsa dibini. Ka jalo ba pega ditlhako kwa godimo.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala mafoko a le mabedi a e leng maina a sengwe.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: pina

Kwala potso ka: peba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

bogela

kgang

ipela

swaba

lebota

**BITSA**

palo

kobo

kobega

pega

pina

puo





koloba

poelo





**BUISA**

Zweli o kwadile kgang e e monate. Morutabana a re setshwantsho sa gagwe se sentle. Morutabana o pega kgang ya ga Zweli o mo leboteng gore botlhe ba e bone. Ka maswabi mongwe o tsena mo phaposing ya ga Zweli. O goga le go gagola ditshwantsho tsothe mo loboteng. Morutabana le Zweli ba utlwile botlhoko. Seno se swabisitse barutwana botlhe!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Zweli o kwadile eng? Zweli o kwadile _____ e e _____. 2. Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se ntse jang? Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se _____. 3. Go diragetse eng ka ditshwantsho tse di mo leboteng? Ditshwantsho tse di mo leboteng di _____. 4. Morutabana le Zweli ba ikutlwa jang? Morutabana le Zweli ba _____. 5. Kwala leina la mongwe le le mo kgannyeng. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Morutabana a re kgang ya ga zweli e monate. 2. Ke mang yo o gagotseng kgang 3. Zweli o swabile




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	hema	sejalo	hupa	jesa	
		jala	hemisa	jalela	jaaka	
	BUISA	Mowa o re o hemang o botlhokwa. Dijalo di phepafatsa mowa. Ka jalo re tshwanetse go jala ditlhare. Kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe. Batho ba le bantsi ba a lwala. Jaanong ba hema ka dihemisi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. Dijalo di phepafatsa mowa 2. Jaanong batho ba hema ka dihemisi 3. kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	koba	kika	kona	koloba	
		kobo	kolobe	kobolola	kokona	
	BUISA	Dikeledi o koba dikolobe mo dijalong. Dikolobe di gata dijalo mme di a kobega. Dikeledi o leka go kobolola dijalo. Fa a leka go nosetsa dijalo, dikobo tse di anegilweng di a koloba. Ruri dikolobe di bakile bothata.				

	KWALA	<p>1. Dikeledi o koba eng? Dikeledi o koba _____.</p> <p>2. Dikeledi o leka go kobolola eng? Dikeledi o leka go kobolola _____.</p>
--	--------------	---




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: koloba</p> <p>Kwala potso ka: koba</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	pina	pele	pega	puo	
		pilo	palo	peba	poelo	
	BUISA	Pele dibini di simolola go bina di ithuta pina. Dikgato tsa bona di tsamaisana le pina. Ba bala palo ya dikgato go ya le pina. Dipeba di senya ditlhako tsa dibini. Ka jalo ba pega ditlhako kwa godimo.				
	KWALA	<p>1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi.</p> <p>2. Kwala mafoko a le mabedi a e leng maina a sengwe.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: pina

Kwala potso ka: peba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

bogela

kgang

ipela

swaba

lebota

**BITSA**

palo

kobo

kobega

pega

pina

puo





koloba

poelo





**BUISA**

Zweli o kwadile kgang e e monate. Morutabana a re setshwantsho sa gagwe se sentle. Morutabana o pega kgang ya ga Zweli o mo leboteng gore botlhe ba e bone. Ka maswabi mongwe o tsena mo phaposing ya ga Zweli. O goga le go gagola ditshwantsho tsothe mo loboteng. Morutabana le Zweli ba utlwile botlhoko. Seno se swabisitse barutwana botlhe!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">Zweli o kwadile eng? Zweli o kwadile _____ e e _____.Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se ntse jang? Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se _____.Go diragetse eng ka ditshwantsho tse di mo leboteng? Ditshwantsho tse di mo leboteng di _____.Morutabana le Zweli ba ikutlwa jang? Morutabana le Zweli ba _____.Kwala leina la mongwe le le mo kgannyeng. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">Morutabana a re kgang ya ga zweli e monate.Ke mang yo o gagotseng kgangZweli o swabile




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	hema	sejalo	hupa	jesa	
		jala	hemisa	jalela	jaaka	
	BUISA	Mowa o re o hemang o botlhokwa. Dijalo di phepafatsa mowa. Ka jalo re tshwanetse go jala ditlhare. Kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe. Batho ba le bantsi ba a lwala. Jaanong ba hema ka dihemisi.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. Dijalo di phepafatsa mowa 2. Jaanong batho ba hema ka dihemisi 3. kgotlelo e dira gore re heme mowa o o maswe				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	koba	kika	kona	koloba	
		kobo	kolobe	kobolola	kokona	
	BUISA	Dikeledi o koba dikolobe mo dijalong. Dikolobe di gata dijalo mme di a kobega. Dikeledi o leka go kobolola dijalo. Fa a leka go nosetsa dijalo, dikobo tse di anegilweng di a koloba. Ruri dikolobe di bakile bothata.				

	KWALA	1. Dikeledi o koba eng? Dikeledi o koba _____. 2. Dikeledi o leka go kobolola eng? Dikeledi o leka go kobolola _____.
--	--------------	--




LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: koloba Kwala potso ka: koba

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	bogela	kgang	ipela	swaba	lebota
	BITSA	pina	pele	pega	puo	
		pilo	palo	peba	poelo	
	BUISA	Pele dibini di simolola go bina di ithuta pina. Dikgato tsa bona di tsamaisana le pina. Ba bala palo ya dikgato go ya le pina. Dipeba di senya ditlhako tsa dibini. Ka jalo ba pega ditlhako kwa godimo.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala mafoko a le mabedi a e leng maina a sengwe.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: pina

Kwala potso ka: peba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

bogela

kgang

ipela

swaba

lebota

**BITSA**

palo

kobo

kobega

pega

pina

puo





koloba

poelo





**BUISA**

Zweli o kwadile kgang e e monate. Morutabana a re setshwantsho sa gagwe se sentle. Morutabana o pega kgang ya ga Zweli o mo leboteng gore botlhe ba e bone. Ka maswabi mongwe o tsena mo phaposing ya ga Zweli. O goga le go gagola ditshwantsho tsothe mo loboteng. Morutabana le Zweli ba utlwile botlhoko. Seno se swabisitse barutwana botlhe!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Zweli o kwadile eng? Zweli o kwadile _____ e e _____. 2. Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se ntse jang? Morutabana a re setshwantsho sa ga Zweli se _____. 3. Go diragetse eng ka ditshwantsho tse di mo leboteng? Ditshwantsho tse di mo leboteng di _____. 4. Morutabana le Zweli ba ikutlwa jang? Morutabana le Zweli ba _____. 5. Kwala leina la mongwe le le mo kgannyeng. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Morutabana a re kgang ya ga zweli e monate. 2. Ke mang yo o gagotseng kgang 3. Zweli o swabile




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	koba	koloba	pega	palo	
		puo	pina	kobo	puleng	
	BUISA	Bana ba rata go bina mo puleng. Pina e monate fa ba bina mmogo. Bana ba opela pina ya puo ya seeng. Bana ba a koloba ka ba bina mo puleng. Fa ba fetsa ba tla pega diaparo gore di ome.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Pina e monate fa ba bina mmogo 2. Bana ba opela pina ya puo ya seeng 3. bana ba rata go bina mo puleng.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	sela	sia	seba	siamma	
		selo	selelo	sila	sele	
	BUISA	Mme o laela bana go sela diaparo fa fatshe. Modise ena o a sia, ga a sele diaparo. Mme o sela seaparo a bo a mo itaya ka sone. Selelo sa ga Modise se utlwala kgakala. Mme a re ga go a siama go nna boatla.				

	KWALA	<p>Modise o dira eng?</p> <p>Modise o a _____.</p> <p>Mme a re ke eng se se sa siamang?</p> <p>Mme a re ga go a siama go nna _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sela</p> <p>Kwala potso ka: sia</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	tuma	temana	timola	tia	
		tala	temo	tila	tuelo	
	BUISA	<p>Rremogolo o na le temo e kgolo. O tsoga go sa le phakela go nosetsa dijalo gore di nne ditala. Ditemana tsa dijalo tsa gagwe di a kgathisa. Rremogolo a re metsi a timola mogote wa letsatsi mo dijalong.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang mmala. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang nako. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: timola

Kwala potso ka: tala

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

dithhare

tlhama

metsi

rema

letsatsi

**BITSA**

sela

selelo

puo

siana

selo

pina





poelo

palo





**BUISA**

Batho ba motse ba rema dithhare go gotetsa metsi. Dithhare di thusa gore re heme mowa o o phepa. Dineo o ne a dira leano go tlhama segotetsi sa metsi se se dirisang maatla a letsatsi. O ne a dirisa mabotlolo a a latlhweng le mathompo. O ne a dira ka natla mme a a tlega. Jaanong batho ga ba sa rema dithhare!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba rema ditlhare go dira eng? Batho ba rema ditlhare go _____ metsi.2. Dineo o tlhama eng? Dineo o tlhama _____ sa metsi.3. Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a eng? Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a _____.4. Dineo ga a itumele fa batho ba dira eng? Dineo ga a itumele fa batho ba _____.5. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri) Lefoko leo ke _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba rema ditlhare2. ijoo Dineo o botlhale3. rraagwe dineo o ipela ka ena.




PUO YA GAE SETSWANA

BEKE 2





MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4

LETLHARETIRO




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	koba	koloba	pega	palo	
		puo	pina	kobo	puleng	
	BUISA	Bana ba rata go bina mo puleng. Pina e monate fa ba bina mmogo. Bana ba opela pina ya puo ya seeng. Bana ba a koloba ka ba bina mo puleng. Fa ba fetsa ba tla pega diaparo gore di ome.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Pina e monate fa ba bina mmogo 2. Bana ba opela pina ya puo ya seeng 3. bana ba rata go bina mo puleng.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	sela	sia	seba	siamma	
		selo	selelo	sila	sele	
	BUISA	Mme o laela bana go sela diaparo fa fatshe. Modise ena o a sia, ga a sele diaparo. Mme o sela seaparo a bo a mo itaya ka sone. Selelo sa ga Modise se utlwala kgakala. Mme a re ga go a siama go nna boatla.				

	KWALA	<p>Modise o dira eng?</p> <p>Modise o a _____.</p> <p>Mme a re ke eng se se sa siamang?</p> <p>Mme a re ga go a siama go nna _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sela</p> <p>Kwala potso ka: sia</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	tuma	temana	timola	tia	
		tala	temo	tila	tuelo	
	BUISA	<p>Rremogolo o na le temo e kgolo. O tsoga go sa le phakela go nosetsa dijalo gore di nne ditala. Ditemana tsa dijalo tsa gagwe di a kgathisa. Rremogolo a re metsi a timola mogote wa letsatsi mo dijalong.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang mmala. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang nako. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: timola

Kwala potso ka: tala

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

dithhare

tlhama

metsi

rema

letsatsi

**BITSA**

sela

selelo

puo

siana

selo

pina





poelo

palo





**BUISA**

Batho ba motse ba rema dithhare go gotetsa metsi. Dithhare di thusa gore re heme mowa o o phepa. Dineo o ne a dira leano go tlhama segotetsi sa metsi se se dirisang maatla a letsatsi. O ne a dirisa mabotlolo a a latlhweng le mathompo. O ne a dira ka natla mme a a tlega. Jaanong batho ga ba sa rema dithhare!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba rema ditlhare go dira eng? Batho ba rema ditlhare go _____ metsi.2. Dineo o tlhama eng? Dineo o tlhama _____ sa metsi.3. Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a eng? Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a _____.4. Dineo ga a itumele fa batho ba dira eng? Dineo ga a itumele fa batho ba _____.5. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri) Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba rema ditlhare2. ijoo Dineo o botlhale3. rraagwe dineo o ipela ka ena.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	koba	koloba	pega	palo	
		puo	pina	kobo	puleng	
	BUISA	Bana ba rata go bina mo puleng. Pina e monate fa ba bina mmogo. Bana ba opela pina ya puo ya seeng. Bana ba a koloba ka ba bina mo puleng. Fa ba fetsa ba tla pega diaparo gore di ome.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Pina e monate fa ba bina mmogo 2. Bana ba opela pina ya puo ya seeng 3. bana ba rata go bina mo puleng.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	sela	sia	seba	siana	
		selo	selelo	sila	sele	
	BUISA	Mme o laela bana go sela diaparo fa fatshe. Modise ena o a sia, ga a sele diaparo. Mme o sela seaparo a bo a mo itaya ka sone. Selelo sa ga Modise se utlwala kgakala. Mme a re ga go a siana go nna boatla.				

	KWALA	<p>Modise o dira eng?</p> <p>Modise o a _____.</p> <p>Mme a re ke eng se se sa siamang?</p> <p>Mme a re ga go a siama go nna _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sela</p> <p>Kwala potso ka: sia</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	tuma	temana	timola	tia	
		tala	temo	tila	tuelo	
	BUISA	<p>Rremogolo o na le temo e kgolo. O tsoga go sa le phakela go nosetsa dijalo gore di nne ditala. Ditemana tsa dijalo tsa gagwe di a kgathisa. Rremogolo a re metsi a timola mogote wa letsatsi mo dijalong.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang mmala. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang nako. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: timola

Kwala potso ka: tala

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

dithhare

tlhama

metsi

rema

letsatsi

**BITSA**

sela

selelo

puo

siana

selo

pina





poelo

palo





**BUISA**

Batho ba motse ba rema dithhare go gotetsa metsi. Dithhare di thusa gore re heme mowa o o phepa. Dineo o ne a dira leano go tlhama segotetsi sa metsi se se dirisang maatla a letsatsi. O ne a dirisa mabotlolo a a latlhweng le mathompo. O ne a dira ka natla mme a a tlega. Jaanong batho ga ba sa rema dithhare!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba rema ditlhare go dira eng? Batho ba rema ditlhare go _____ metsi.2. Dineo o tlhama eng? Dineo o tlhama _____ sa metsi.3. Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a eng? Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a _____.4. Dineo ga a itumele fa batho ba dira eng? Dineo ga a itumele fa batho ba _____.5. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri) Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba rema ditlhare2. ijoo Dineo o botlhale3. rraagwe dineo o ipela ka ena.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	koba	koloba	pega	palo	
		puo	pina	kobo	puleng	
	BUISA	Bana ba rata go bina mo puleng. Pina e monate fa ba bina mmogo. Bana ba opela pina ya puo ya seeng. Bana ba a koloba ka ba bina mo puleng. Fa ba fetsa ba tla pega diaparo gore di ome.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Pina e monate fa ba bina mmogo 2. Bana ba opela pina ya puo ya seeng 3. bana ba rata go bina mo puleng.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	sela	sia	seba	siamma	
		selo	selelo	sila	sele	
	BUISA	Mme o laela bana go sela diaparo fa fatshe. Modise ena o a sia, ga a sele diaparo. Mme o sela seaparo a bo a mo itaya ka sone. Selelo sa ga Modise se utlwala kgakala. Mme a re ga go a siama go nna boatla.				

	KWALA	<p>Modise o dira eng?</p> <p>Modise o a _____.</p> <p>Mme a re ke eng se se sa siamang?</p> <p>Mme a re ga go a siama go nna _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sela</p> <p>Kwala potso ka: sia</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	tuma	temana	timola	tia	
		tala	temo	tila	tuelo	
	BUISA	<p>Rremogolo o na le temo e kgolo. O tsoga go sa le phakela go nosetsa dijalo gore di nne ditala. Ditemana tsa dijalo tsa gagwe di a kgathisa. Rremogolo a re metsi a timola mogote wa letsatsi mo dijalong.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang mmala. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang nako. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: timola

Kwala potso ka: tala

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

dithhare

tlhama

metsi

rema

letsatsi

**BITSA**

sela

selelo

puo

siana

selo

pina





poelo

palo





**BUISA**

Batho ba motse ba rema dithhare go gotetsa metsi. Dithhare di thusa gore re heme mowa o o phepa. Dineo o ne a dira leano go tlhama segotetsi sa metsi se se dirisang maatla a letsatsi. O ne a dirisa mabotlolo a a latlhweng le mathompo. O ne a dira ka natla mme a a tlega. Jaanong batho ga ba sa rema dithhare!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba rema ditlhare go dira eng? Batho ba rema ditlhare go _____ metsi.2. Dineo o tlhama eng? Dineo o tlhama _____ sa metsi.3. Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a eng? Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a _____.4. Dineo ga a itumele fa batho ba dira eng? Dineo ga a itumele fa batho ba _____.5. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri) Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba rema ditlhare2. ijoo Dineo o botlhale3. rraagwe dineo o ipela ka ena.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	koba	koloba	pega	palo	
		puo	pina	kobo	puleng	
	BUISA	Bana ba rata go bina mo puleng. Pina e monate fa ba bina mmogo. Bana ba opela pina ya puo ya seeng. Bana ba a koloba ka ba bina mo puleng. Fa ba fetsa ba tla pega diaparo gore di ome.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Pina e monate fa ba bina mmogo 2. Bana ba opela pina ya puo ya seeng 3. bana ba rata go bina mo puleng.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	sela	sia	seba	siamama	
		selo	selelo	sila	sele	
	BUISA	Mme o laela bana go sela diaparo fa fatshe. Modise ena o a sia, ga a sele diaparo. Mme o sela seaparo a bo a mo itaya ka sone. Selelo sa ga Modise se utlwala kgakala. Mme a re ga go a siama go nna boatla.				

	KWALA	<p>Modise o dira eng?</p> <p>Modise o a _____.</p> <p>Mme a re ke eng se se sa siamang?</p> <p>Mme a re ga go a siama go nna _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sela</p> <p>Kwala potso ka: sia</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	tuma	temana	timola	tia	
		tala	temo	tila	tuelo	
	BUISA	<p>Rremogolo o na le temo e kgolo. O tsoga go sa le phakela go nosetsa dijalo gore di nne ditala. Ditemana tsa dijalo tsa gagwe di a kgathisa. Rremogolo a re metsi a timola mogote wa letsatsi mo dijalong.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang mmala. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang nako. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: timola

Kwala potso ka: tala

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

dithhare

tlhama

metsi

rema

letsatsi

**BITSA**

sela

selelo

puo

siana

selo

pina





poelo

palo





**BUISA**

Batho ba motse ba rema dithhare go gotetsa metsi. Dithhare di thusa gore re heme mowa o o phepa. Dineo o ne a dira leano go tlhama segotetsi sa metsi se se dirisang maatla a letsatsi. O ne a dirisa mabotlolo a a latlhilweng le mathompo. O ne a dira ka natla mme a a tlega. Jaanong batho ga ba sa rema dithhare!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba rema ditlhare go dira eng? Batho ba rema ditlhare go _____ metsi.2. Dineo o tlhama eng? Dineo o tlhama _____ sa metsi.3. Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a eng? Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a _____.4. Dineo ga a itumele fa batho ba dira eng? Dineo ga a itumele fa batho ba _____.5. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri) Lefoko leo ke _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba rema ditlhare2. ijoo Dineo o botlhale3. rraagwe dineo o ipela ka ena.




PUO YA GAE SETSWANA

BEKE 2





MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4

LETLHARETIRO




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	koba	koloba	pega	palo	
		puo	pina	kobo	puleng	
	BUISA	Bana ba rata go bina mo puleng. Pina e monate fa ba bina mmogo. Bana ba opela pina ya puo ya seeng. Bana ba a koloba ka ba bina mo puleng. Fa ba fetsa ba tla pega diaparo gore di ome.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Pina e monate fa ba bina mmogo 2. Bana ba opela pina ya puo ya seeng 3. bana ba rata go bina mo puleng.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	sela	sia	seba	siana	
		selo	selelo	sila	sele	
	BUISA	Mme o laela bana go sela diaparo fa fatshe. Modise ena o a sia, ga a sele diaparo. Mme o sela seaparo a bo a mo itaya ka sone. Selelo sa ga Modise se utlwala kgakala. Mme a re ga go a siana go nna boatla.				

	KWALA	<p>Modise o dira eng?</p> <p>Modise o a _____.</p> <p>Mme a re ke eng se se sa siamang?</p> <p>Mme a re ga go a siama go nna _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sela</p> <p>Kwala potso ka: sia</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	tuma	temana	timola	tia	
		tala	temo	tila	tuelo	
	BUISA	<p>Rremogolo o na le temo e kgolo. O tsoga go sa le phakela go nosetsa dijalo gore di nne ditala. Ditemana tsa dijalo tsa gagwe di a kgathisa. Rremogolo a re metsi a timola mogote wa letsatsi mo dijalong.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang mmala. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang nako. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: timola

Kwala potso ka: tala

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

dithhare

tlhama

metsi

rema

letsatsi

**BITSA**

sela

selelo

puo

siana

selo

pina





poelo

palo





**BUISA**

Batho ba motse ba rema dithhare go gotetsa metsi. Dithhare di thusa gore re heme mowa o o phepa. Dineo o ne a dira leano go tlhama segotetsi sa metsi se se dirisang maatla a letsatsi. O ne a dirisa mabotlolo a a latlhweng le mathompo. O ne a dira ka natla mme a a tlega. Jaanong batho ga ba sa rema dithhare!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba rema ditlhare go dira eng? Batho ba rema ditlhare go _____ metsi.2. Dineo o tlhama eng? Dineo o tlhama _____ sa metsi.3. Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a eng? Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a _____.4. Dineo ga a itumele fa batho ba dira eng? Dineo ga a itumele fa batho ba _____.5. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri) Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba rema ditlhare2. ijoo Dineo o botlhale3. rraagwe dineo o ipela ka ena.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	koba	koloba	pega	palo	
		puo	pina	kobo	puleng	
	BUISA	Bana ba rata go bina mo puleng. Pina e monate fa ba bina mmogo. Bana ba opela pina ya puo ya seeng. Bana ba a koloba ka ba bina mo puleng. Fa ba fetsa ba tla pega diaparo gore di ome.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Pina e monate fa ba bina mmogo 2. Bana ba opela pina ya puo ya seeng 3. bana ba rata go bina mo puleng.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	sela	sia	seba	siana	
		selo	selelo	sila	sele	
	BUISA	Mme o laela bana go sela diaparo fa fatshe. Modise ena o a sia, ga a sele diaparo. Mme o sela seaparo a bo a mo itaya ka sone. Selelo sa ga Modise se utlwala kgakala. Mme a re ga go a siana go nna boatla.				

	KWALA	<p>Modise o dira eng?</p> <p>Modise o a _____.</p> <p>Mme a re ke eng se se sa siamang?</p> <p>Mme a re ga go a siama go nna _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sela</p> <p>Kwala potso ka: sia</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	tuma	temana	timola	tia	
		tala	temo	tila	tuelo	
	BUISA	<p>Rremogolo o na le temo e kgolo. O tsoga go sa le phakela go nosetsa dijalo gore di nne ditala. Ditemana tsa dijalo tsa gagwe di a kgathisa. Rremogolo a re metsi a timola mogote wa letsatsi mo dijalong.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang mmala. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang nako. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: timola

Kwala potso ka: tala

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

dithhare

tlhama

metsi

rema

letsatsi

**BITSA**

sela

selelo

puo

siana

selo

pina





poelo

palo





**BUISA**

Batho ba motse ba rema dithhare go gotetsa metsi. Dithhare di thusa gore re heme mowa o o phepa. Dineo o ne a dira leano go tlhama segotetsi sa metsi se se dirisang maatla a letsatsi. O ne a dirisa mabotlolo a a latlhweng le mathompo. O ne a dira ka natla mme a a tlega. Jaanong batho ga ba sa rema dithhare!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba rema ditlhare go dira eng? Batho ba rema ditlhare go _____ metsi.2. Dineo o tlhama eng? Dineo o tlhama _____ sa metsi.3. Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a eng? Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a _____.4. Dineo ga a itumele fa batho ba dira eng? Dineo ga a itumele fa batho ba _____.5. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri) Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba rema ditlhare2. ijoo Dineo o botlhale3. rraagwe dineo o ipela ka ena.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	koba	koloba	pega	palo	
		puo	pina	kobo	puleng	
	BUISA	Bana ba rata go bina mo puleng. Pina e monate fa ba bina mmogo. Bana ba opela pina ya puo ya seeng. Bana ba a koloba ka ba bina mo puleng. Fa ba fetsa ba tla pega diaparo gore di ome.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Pina e monate fa ba bina mmogo 2. Bana ba opela pina ya puo ya seeng 3. bana ba rata go bina mo puleng.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	sela	sia	seba	siana	
		selo	selelo	sila	sele	
	BUISA	Mme o laela bana go sela diaparo fa fatshe. Modise ena o a sia, ga a sele diaparo. Mme o sela seaparo a bo a mo itaya ka sone. Selelo sa ga Modise se utlwala kgakala. Mme a re ga go a siana go nna boatla.				

	KWALA	<p>Modise o dira eng?</p> <p>Modise o a _____.</p> <p>Mme a re ke eng se se sa siamang?</p> <p>Mme a re ga go a siama go nna _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sela</p> <p>Kwala potso ka: sia</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	tuma	temana	timola	tia	
		tala	temo	tila	tuelo	
	BUISA	<p>Rremogolo o na le temo e kgolo. O tsoga go sa le phakela go nosetsa dijalo gore di nne ditala. Ditemana tsa dijalo tsa gagwe di a kgathisa. Rremogolo a re metsi a timola mogote wa letsatsi mo dijalong.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang mmala. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang nako. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: timola

Kwala potso ka: tala

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

dithhare

tlhama

metsi

rema

letsatsi

**BITSA**

sela

selelo

puo

siana

selo

pina





poelo

palo





**BUISA**

Batho ba motse ba rema dithhare go gotetsa metsi. Dithhare di thusa gore re heme mowa o o phepa. Dineo o ne a dira leano go tlhama segotetsi sa metsi se se dirisang maatla a letsatsi. O ne a dirisa mabotlolo a a latlhweng le mathompo. O ne a dira ka natla mme a a tlega. Jaanong batho ga ba sa rema dithhare!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba rema ditlhare go dira eng? Batho ba rema ditlhare go _____ metsi.2. Dineo o tlhama eng? Dineo o tlhama _____ sa metsi.3. Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a eng? Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a _____.4. Dineo ga a itumele fa batho ba dira eng? Dineo ga a itumele fa batho ba _____.5. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri) Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba rema ditlhare2. ijoo Dineo o botlhale3. rraagwe dineo o ipela ka ena.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	koba	koloba	pega	palo	
		puo	pina	kobo	puleng	
	BUISA	Bana ba rata go bina mo puleng. Pina e monate fa ba bina mmogo. Bana ba opela pina ya puo ya seeng. Bana ba a koloba ka ba bina mo puleng. Fa ba fetsa ba tla pega diaparo gore di ome.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Pina e monate fa ba bina mmogo 2. Bana ba opela pina ya puo ya seeng 3. bana ba rata go bina mo puleng.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	sela	sia	seba	siana	
		selo	selelo	sila	sele	
	BUISA	Mme o laela bana go sela diaparo fa fatshe. Modise ena o a sia, ga a sele diaparo. Mme o sela seaparo a bo a mo itaya ka sone. Selelo sa ga Modise se utlwala kgakala. Mme a re ga go a siana go nna boatla.				

	KWALA	<p>Modise o dira eng?</p> <p>Modise o a _____.</p> <p>Mme a re ke eng se se sa siamang?</p> <p>Mme a re ga go a siama go nna _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sela</p> <p>Kwala potso ka: sia</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	tuma	temana	timola	tia	
		tala	temo	tila	tuelo	
	BUISA	<p>Rremogolo o na le temo e kgolo. O tsoga go sa le phakela go nosetsa dijalo gore di nne ditala. Ditemana tsa dijalo tsa gagwe di a kgathisa. Rremogolo a re metsi a timola mogote wa letsatsi mo dijalong.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang mmala. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang nako. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: timola

Kwala potso ka: tala

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

dithhare

tlhama

metsi

rema

letsatsi

**BITSA**

sela

selelo

puo

siana

selo

pina





poelo

palo





**BUISA**

Batho ba motse ba rema dithhare go gotetsa metsi. Dithhare di thusa gore re heme mowa o o phepa. Dineo o ne a dira leano go tlhama segotetsi sa metsi se se dirisang maatla a letsatsi. O ne a dirisa mabotlolo a a latlhweng le mathompo. O ne a dira ka natla mme a a tlega. Jaanong batho ga ba sa rema dithhare!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba rema ditlhare go dira eng? Batho ba rema ditlhare go _____ metsi.2. Dineo o tlhama eng? Dineo o tlhama _____ sa metsi.3. Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a eng? Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a _____.4. Dineo ga a itumele fa batho ba dira eng? Dineo ga a itumele fa batho ba _____.5. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri) Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba rema ditlhare2. ijoo Dineo o botlhale3. rraagwe dineo o ipela ka ena.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	koba	koloba	pega	palo	
		puo	pina	kobo	puleng	
	BUISA	Bana ba rata go bina mo puleng. Pina e monate fa ba bina mmogo. Bana ba opela pina ya puo ya seeng. Bana ba a koloba ka ba bina mo puleng. Fa ba fetsa ba tla pega diaparo gore di ome.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Pina e monate fa ba bina mmogo 2. Bana ba opela pina ya puo ya seeng 3. bana ba rata go bina mo puleng.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	sela	sia	seba	siana	
		selo	selelo	sila	sele	
	BUISA	Mme o laela bana go sela diaparo fa fatshe. Modise ena o a sia, ga a sele diaparo. Mme o sela seaparo a bo a mo itaya ka sone. Selelo sa ga Modise se utlwala kgakala. Mme a re ga go a siana go nna boatla.				

	KWALA	<p>Modise o dira eng?</p> <p>Modise o a _____.</p> <p>Mme a re ke eng se se sa siamang?</p> <p>Mme a re ga go a siama go nna _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sela</p> <p>Kwala potso ka: sia</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	tuma	temana	timola	tia	
		tala	temo	tila	tuelo	
	BUISA	<p>Rremogolo o na le temo e kgolo. O tsoga go sa le phakela go nosetsa dijalo gore di nne ditala. Ditemana tsa dijalo tsa gagwe di a kgathisa. Rremogolo a re metsi a timola mogote wa letsatsi mo dijalong.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang mmala. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang nako. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: timola

Kwala potso ka: tala

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

dithhare

tlhama

metsi

rema

letsatsi

**BITSA**

sela

selelo

puo

siamama

selo

pina





poelo

palo





**BUISA**

Batho ba motse ba rema dithhare go gotetsa metsi. Dithhare di thusa gore re heme mowa o o phepa. Dineo o ne a dira leano go tlhama segotetsi sa metsi se se dirisang maatla a letsatsi. O ne a dirisa mabotlolo a a latlhweng le mathompo. O ne a dira ka natla mme a a tlega. Jaanong batho ga ba sa rema dithhare!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba rema ditlhare go dira eng? Batho ba rema ditlhare go _____ metsi.2. Dineo o tlhama eng? Dineo o tlhama _____ sa metsi.3. Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a eng? Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a _____.4. Dineo ga a itumele fa batho ba dira eng? Dineo ga a itumele fa batho ba _____.5. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri) Lefoko leo ke _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba rema ditlhare2. ijoo Dineo o botlhale3. rraagwe dineo o ipela ka ena.




PUO YA GAE SETSWANA

BEKE 2





MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4

LETLHARETIRO




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	koba	koloba	pega	palo	
		puo	pina	kobo	puleng	
	BUISA	Bana ba rata go bina mo puleng. Pina e monate fa ba bina mmogo. Bana ba opela pina ya puo ya seeng. Bana ba a koloba ka ba bina mo puleng. Fa ba fetsa ba tla pega diaparoro gore di ome.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Pina e monate fa ba bina mmogo 2. Bana ba opela pina ya puo ya seeng 3. bana ba rata go bina mo puleng.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	sela	sia	seba	siamama	
		selo	selelo	sila	sele	
	BUISA	Mme o laela bana go sela diaparoro fa fatshe. Modise ena o a sia, ga a sele diaparoro. Mme o sela seaparoro a bo a mo itaya ka sone. Selelo sa ga Modise se utlwala kgakala. Mme a re ga go a siama go nna boatla.				

	KWALA	<p>Modise o dira eng?</p> <p>Modise o a _____.</p> <p>Mme a re ke eng se se sa siamang?</p> <p>Mme a re ga go a siama go nna _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sela</p> <p>Kwala potso ka: sia</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	tuma	temana	timola	tia	
		tala	temo	tila	tuelo	
	BUISA	<p>Rremogolo o na le temo e kgolo. O tsoga go sa le phakela go nosetsa dijalo gore di nne ditala. Ditemana tsa dijalo tsa gagwe di a kgathisa. Rremogolo a re metsi a timola mogote wa letsatsi mo dijalong.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang mmala. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang nako. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: timola

Kwala potso ka: tala

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

dithhare

tlhama

metsi

rema

letsatsi

**BITSA**

sela

selelo

puo

siana

selo

pina





poelo

palo





**BUISA**

Batho ba motse ba rema dithhare go gotetsa metsi. Dithhare di thusa gore re heme mowa o o phepa. Dineo o ne a dira leano go tlhama segotetsi sa metsi se se dirisang maatla a letsatsi. O ne a dirisa mabotlolo a a latlhweng le mathompo. O ne a dira ka natla mme a a tlega. Jaanong batho ga ba sa rema dithhare!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba rema ditlhare go dira eng? Batho ba rema ditlhare go _____ metsi.2. Dineo o tlhama eng? Dineo o tlhama _____ sa metsi.3. Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a eng? Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a _____.4. Dineo ga a itumele fa batho ba dira eng? Dineo ga a itumele fa batho ba _____.5. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri) Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba rema ditlhare2. ijoo Dineo o botlhale3. rraagwe dineo o ipela ka ena.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	koba	koloba	pega	palo	
		puo	pina	kobo	puleng	
	BUISA	Bana ba rata go bina mo puleng. Pina e monate fa ba bina mmogo. Bana ba opela pina ya puo ya seeng. Bana ba a koloba ka ba bina mo puleng. Fa ba fetsa ba tla pega diaparo gore di ome.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Pina e monate fa ba bina mmogo 2. Bana ba opela pina ya puo ya seeng 3. bana ba rata go bina mo puleng.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	sela	sia	seba	siana	
		selo	selelo	sila	sele	
	BUISA	Mme o laela bana go sela diaparo fa fatshe. Modise ena o a sia, ga a sele diaparo. Mme o sela seaparo a bo a mo itaya ka sone. Selelo sa ga Modise se utlwala kgakala. Mme a re ga go a siana go nna boatla.				

	KWALA	<p>Modise o dira eng?</p> <p>Modise o a _____.</p> <p>Mme a re ke eng se se sa siamang?</p> <p>Mme a re ga go a siama go nna _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sela</p> <p>Kwala potso ka: sia</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	tuma	temana	timola	tia	
		tala	temo	tila	tuelo	
	BUISA	<p>Rremogolo o na le temo e kgolo. O tsoga go sa le phakela go nosetsa dijalo gore di nne ditala. Ditemana tsa dijalo tsa gagwe di a kgathisa. Rremogolo a re metsi a timola mogote wa letsatsi mo dijalong.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang mmala. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang nako. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: timola

Kwala potso ka: tala

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

dithhare

tlhama

metsi

rema

letsatsi

**BITSA**

sela

selelo

puo

siana

selo

pina





poelo

palo





**BUISA**

Batho ba motse ba rema dithhare go gotetsa metsi. Dithhare di thusa gore re heme mowa o o phepa. Dineo o ne a dira leano go tlhama segotetsi sa metsi se se dirisang maatla a letsatsi. O ne a dirisa mabotlolo a a latlhweng le mathompo. O ne a dira ka natla mme a a tlega. Jaanong batho ga ba sa rema dithhare!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba rema ditlhare go dira eng? Batho ba rema ditlhare go _____ metsi.2. Dineo o tlhama eng? Dineo o tlhama _____ sa metsi.3. Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a eng? Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a _____.4. Dineo ga a itumele fa batho ba dira eng? Dineo ga a itumele fa batho ba _____.5. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri) Lefoko leo ke _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba rema ditlhare2. ijoo Dineo o botlhale3. rraagwe dineo o ipela ka ena.




PUO YA GAE SETSWANA

BEKE 2





MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4

LETLHARETIRO




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	koba	koloba	pega	palo	
		puo	pina	kobo	puleng	
	BUISA	Bana ba rata go bina mo puleng. Pina e monate fa ba bina mmogo. Bana ba opela pina ya puo ya seeng. Bana ba a koloba ka ba bina mo puleng. Fa ba fetsa ba tla pega diaparo gore di ome.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Pina e monate fa ba bina mmogo 2. Bana ba opela pina ya puo ya seeng 3. bana ba rata go bina mo puleng.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	sela	sia	seba	siamama	
		selo	selelo	sila	sele	
	BUISA	Mme o laela bana go sela diaparo fa fatshe. Modise ena o a sia, ga a sele diaparo. Mme o sela seaparo a bo a mo itaya ka sone. Selelo sa ga Modise se utlwala kgakala. Mme a re ga go a siama go nna boatla.				

	KWALA	<p>Modise o dira eng?</p> <p>Modise o a _____.</p> <p>Mme a re ke eng se se sa siamang?</p> <p>Mme a re ga go a siama go nna _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sela</p> <p>Kwala potso ka: sia</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	tuma	temana	timola	tia	
		tala	temo	tila	tuelo	
	BUISA	<p>Rremogolo o na le temo e kgolo. O tsoga go sa le phakela go nosetsa dijalo gore di nne ditala. Ditemana tsa dijalo tsa gagwe di a kgathisa. Rremogolo a re metsi a timola mogote wa letsatsi mo dijalong.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang mmala. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang nako. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: timola

Kwala potso ka: tala

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

dithhare

tlhama

metsi

rema

letsatsi

**BITSA**

sela

selelo

puo

siana

selo

pina





poelo

palo





**BUISA**

Batho ba motse ba rema dithhare go gotetsa metsi. Dithhare di thusa gore re heme mowa o o phepa. Dineo o ne a dira leano go tlhama segotetsi sa metsi se se dirisang maatla a letsatsi. O ne a dirisa mabotlolo a a latlhweng le mathompo. O ne a dira ka natla mme a a tlega. Jaanong batho ga ba sa rema dithhare!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba rema ditlhare go dira eng? Batho ba rema ditlhare go _____ metsi.2. Dineo o tlhama eng? Dineo o tlhama _____ sa metsi.3. Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a eng? Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a _____.4. Dineo ga a itumele fa batho ba dira eng? Dineo ga a itumele fa batho ba _____.5. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri) Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba rema ditlhare2. ijoo Dineo o botlhale3. rraagwe dineo o ipela ka ena.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	koba	koloba	pega	palo	
		puo	pina	kobo	puleng	
	BUISA	Bana ba rata go bina mo puleng. Pina e monate fa ba bina mmogo. Bana ba opela pina ya puo ya seeng. Bana ba a koloba ka ba bina mo puleng. Fa ba fetsa ba tla pega diaparo gore di ome.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Pina e monate fa ba bina mmogo 2. Bana ba opela pina ya puo ya seeng 3. bana ba rata go bina mo puleng.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	sela	sia	seba	siana	
		selo	selelo	sila	sele	
	BUISA	Mme o laela bana go sela diaparo fa fatshe. Modise ena o a sia, ga a sele diaparo. Mme o sela seaparo a bo a mo itaya ka sone. Selelo sa ga Modise se utlwala kgakala. Mme a re ga go a siana go nna boatla.				

	KWALA	<p>Modise o dira eng?</p> <p>Modise o a _____.</p> <p>Mme a re ke eng se se sa siamang?</p> <p>Mme a re ga go a siama go nna _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sela</p> <p>Kwala potso ka: sia</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	tuma	temana	timola	tia	
		tala	temo	tila	tuelo	
	BUISA	<p>Rremogolo o na le temo e kgolo. O tsoga go sa le phakela go nosetsa dijalo gore di nne ditala. Ditemana tsa dijalo tsa gagwe di a kgathisa. Rremogolo a re metsi a timola mogote wa letsatsi mo dijalong.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang mmala. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang nako. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: timola

Kwala potso ka: tala

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

dithhare

tlhama

metsi

rema

letsatsi

**BITSA**

sela

selelo

puo

siana

selo

pina





poelo

palo





**BUISA**

Batho ba motse ba rema dithhare go gotetsa metsi. Dithhare di thusa gore re heme mowa o o phepa. Dineo o ne a dira leano go tlhama segotetsi sa metsi se se dirisang maatla a letsatsi. O ne a dirisa mabotlolo a a latlhweng le mathompo. O ne a dira ka natla mme a a tlega. Jaanong batho ga ba sa rema dithhare!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba rema ditlhare go dira eng? Batho ba rema ditlhare go _____ metsi.2. Dineo o tlhama eng? Dineo o tlhama _____ sa metsi.3. Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a eng? Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a _____.4. Dineo ga a itumele fa batho ba dira eng? Dineo ga a itumele fa batho ba _____.5. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri) Lefoko leo ke _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba rema ditlhare2. ijoo Dineo o botlhale3. rraagwe dineo o ipela ka ena.




PUO YA GAE SETSWANA

BEKE 2





MOPHATO 1 KGWEDITHARO 4

LETLHARETIRO




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	koba	koloba	pega	palo	
		puo	pina	kobo	puleng	
	BUISA	Bana ba rata go bina mo puleng. Pina e monate fa ba bina mmogo. Bana ba opela pina ya puo ya seeng. Bana ba a koloba ka ba bina mo puleng. Fa ba fetsa ba tla pega diaparoro gore di ome.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Pina e monate fa ba bina mmogo 2. Bana ba opela pina ya puo ya seeng 3. bana ba rata go bina mo puleng.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	sela	sia	seba	siana	
		selo	selelo	sila	sele	
	BUISA	Mme o laela bana go sela diaparoro fa fatshe. Modise ena o a sia, ga a sele diaparoro. Mme o sela seaparoro a bo a mo itaya ka sone. Selelo sa ga Modise se utlwala kgakala. Mme a re ga go a siana go nna boatla.				

	KWALA	<p>Modise o dira eng?</p> <p>Modise o a _____.</p> <p>Mme a re ke eng se se sa siamang?</p> <p>Mme a re ga go a siama go nna _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sela</p> <p>Kwala potso ka: sia</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	tuma	temana	timola	tia	
		tala	temo	tila	tuelo	
	BUISA	<p>Rremogolo o na le temo e kgolo. O tsoga go sa le phakela go nosetsa dijalo gore di nne ditala. Ditemana tsa dijalo tsa gagwe di a kgathisa. Rremogolo a re metsi a timola mogote wa letsatsi mo dijalong.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang mmala. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang nako. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: timola

Kwala potso ka: tala

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

dithhare

tlhama

metsi

rema

letsatsi

**BITSA**

sela

selelo

puo

siana

selo

pina





poelo

palo





**BUISA**

Batho ba motse ba rema dithhare go gotetsa metsi. Dithhare di thusa gore re heme mowa o o phepa. Dineo o ne a dira leano go tlhama segotetsi sa metsi se se dirisang maatla a letsatsi. O ne a dirisa mabotlolo a a latlhweng le mathompo. O ne a dira ka natla mme a a tlega. Jaanong batho ga ba sa rema dithhare!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba rema ditlhare go dira eng? Batho ba rema ditlhare go _____ metsi.2. Dineo o tlhama eng? Dineo o tlhama _____ sa metsi.3. Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a eng? Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a _____.4. Dineo ga a itumele fa batho ba dira eng? Dineo ga a itumele fa batho ba _____.5. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri) Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba rema ditlhare2. ijoo Dineo o botlhale3. rraagwe dineo o ipela ka ena.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	koba	koloba	pega	palo	
		puo	pina	kobo	puleng	
	BUISA	Bana ba rata go bina mo puleng. Pina e monate fa ba bina mmogo. Bana ba opela pina ya puo ya seeng. Bana ba a koloba ka ba bina mo puleng. Fa ba fetsa ba tla pega diaparo gore di ome.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Pina e monate fa ba bina mmogo 2. Bana ba opela pina ya puo ya seeng 3. bana ba rata go bina mo puleng.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	sela	sia	seba	siana	
		selo	selelo	sila	sele	
	BUISA	Mme o laela bana go sela diaparo fa fatshe. Modise ena o a sia, ga a sele diaparo. Mme o sela seaparo a bo a mo itaya ka sone. Selelo sa ga Modise se utlwala kgakala. Mme a re ga go a siana go nna boatla.				

	KWALA	<p>Modise o dira eng?</p> <p>Modise o a _____.</p> <p>Mme a re ke eng se se sa siamang?</p> <p>Mme a re ga go a siama go nna _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sela</p> <p>Kwala potso ka: sia</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	tuma	temana	timola	tia	
		tala	temo	tila	tuelo	
	BUISA	<p>Rremogolo o na le temo e kgolo. O tsoga go sa le phakela go nosetsa dijalo gore di nne ditala. Ditemana tsa dijalo tsa gagwe di a kgathisa. Rremogolo a re metsi a timola mogote wa letsatsi mo dijalong.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang mmala. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang nako. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: timola

Kwala potso ka: tala

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

dithhare

tlhama

metsi

rema

letsatsi

**BITSA**

sela

selelo

puo

siana

selo

pina





poelo

palo





**BUISA**

Batho ba motse ba rema dithhare go gotetsa metsi. Dithhare di thusa gore re heme mowa o o phepa. Dineo o ne a dira leano go tlhama segotetsi sa metsi se se dirisang maatla a letsatsi. O ne a dirisa mabotlolo a a latlhweng le mathompo. O ne a dira ka natla mme a a tlega. Jaanong batho ga ba sa rema dithhare!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba rema ditlhare go dira eng? Batho ba rema ditlhare go _____ metsi.2. Dineo o tlhama eng? Dineo o tlhama _____ sa metsi.3. Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a eng? Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a _____.4. Dineo ga a itumele fa batho ba dira eng? Dineo ga a itumele fa batho ba _____.5. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri) Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba rema ditlhare2. ijoo Dineo o botlhale3. rraagwe dineo o ipela ka ena.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	koba	koloba	pega	palo	
		puo	pina	kobo	puleng	
	BUISA	Bana ba rata go bina mo puleng. Pina e monate fa ba bina mmogo. Bana ba opela pina ya puo ya seeng. Bana ba a koloba ka ba bina mo puleng. Fa ba fetsa ba tla pega diaparo gore di ome.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Pina e monate fa ba bina mmogo 2. Bana ba opela pina ya puo ya seeng 3. bana ba rata go bina mo puleng.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	sela	sia	seba	siana	
		selo	selelo	sila	sele	
	BUISA	Mme o laela bana go sela diaparo fa fatshe. Modise ena o a sia, ga a sele diaparo. Mme o sela seaparo a bo a mo itaya ka sone. Selelo sa ga Modise se utlwala kgakala. Mme a re ga go a siana go nna boatla.				

	KWALA	<p>Modise o dira eng?</p> <p>Modise o a _____.</p> <p>Mme a re ke eng se se sa siamang?</p> <p>Mme a re ga go a siama go nna _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sela</p> <p>Kwala potso ka: sia</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	tuma	temana	timola	tia	
		tala	temo	tila	tuelo	
	BUISA	<p>Rremogolo o na le temo e kgolo. O tsoga go sa le phakela go nosetsa dijalo gore di nne ditala. Ditemana tsa dijalo tsa gagwe di a kgathisa. Rremogolo a re metsi a timola mogote wa letsatsi mo dijalong.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang mmala. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang nako. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: timola

Kwala potso ka: tala

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

dithhare

tlhama

metsi

rema

letsatsi

**BITSA**

sela

selelo

puo

siana

selo

pina





poelo

palo





**BUISA**

Batho ba motse ba rema dithhare go gotetsa metsi. Dithhare di thusa gore re heme mowa o o phepa. Dineo o ne a dira leano go tlhama segotetsi sa metsi se se dirisang maatla a letsatsi. O ne a dirisa mabotlolo a a latlhweng le mathompo. O ne a dira ka natla mme a a tlega. Jaanong batho ga ba sa rema dithhare!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba rema ditlhare go dira eng? Batho ba rema ditlhare go _____ metsi.2. Dineo o tlhama eng? Dineo o tlhama _____ sa metsi.3. Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a eng? Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a _____.4. Dineo ga a itumele fa batho ba dira eng? Dineo ga a itumele fa batho ba _____.5. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri) Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba rema ditlhare2. ijoo Dineo o botlhale3. rraagwe dineo o ipela ka ena.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	koba	koloba	pega	palo	
		puo	pina	kobo	puleng	
	BUISA	Bana ba rata go bina mo puleng. Pina e monate fa ba bina mmogo. Bana ba opela pina ya puo ya seeng. Bana ba a koloba ka ba bina mo puleng. Fa ba fetsa ba tla pega diaparo gore di ome.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Pina e monate fa ba bina mmogo 2. Bana ba opela pina ya puo ya seeng 3. bana ba rata go bina mo puleng.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	sela	sia	seba	siamama	
		selo	selelo	sila	sele	
	BUISA	Mme o laela bana go sela diaparo fa fatshe. Modise ena o a sia, ga a sele diaparo. Mme o sela seaparo a bo a mo itaya ka sone. Selelo sa ga Modise se utlwala kgakala. Mme a re ga go a siama go nna boatla.				

	KWALA	<p>Modise o dira eng?</p> <p>Modise o a _____.</p> <p>Mme a re ke eng se se sa siamang?</p> <p>Mme a re ga go a siama go nna _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sela</p> <p>Kwala potso ka: sia</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	tuma	temana	timola	tia	
		tala	temo	tila	tuelo	
	BUISA	<p>Rremogolo o na le temo e kgolo. O tsoga go sa le phakela go nosetsa dijalo gore di nne ditala. Ditemana tsa dijalo tsa gagwe di a kgathisa. Rremogolo a re metsi a timola mogote wa letsatsi mo dijalong.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang mmala. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang nako. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: timola

Kwala potso ka: tala

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

dithhare

tlhama

metsi

rema

letsatsi

**BITSA**

sela

selelo

puo

siana

selo

pina





poelo

palo





**BUISA**

Batho ba motse ba rema dithhare go gotetsa metsi. Dithhare di thusa gore re heme mowa o o phepa. Dineo o ne a dira leano go tlhama segotetsi sa metsi se se dirisang maatla a letsatsi. O ne a dirisa mabotlolo a a latlhweng le mathompo. O ne a dira ka natla mme a a tlega. Jaanong batho ga ba sa rema dithhare!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba rema ditlhare go dira eng? Batho ba rema ditlhare go _____ metsi.2. Dineo o tlhama eng? Dineo o tlhama _____ sa metsi.3. Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a eng? Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a _____.4. Dineo ga a itumele fa batho ba dira eng? Dineo ga a itumele fa batho ba _____.5. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri) Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba rema ditlhare2. ijoo Dineo o botlhale3. rraagwe dineo o ipela ka ena.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	koba	koloba	pega	palo	
		puo	pina	kobo	puleng	
	BUISA	Bana ba rata go bina mo puleng. Pina e monate fa ba bina mmogo. Bana ba opela pina ya puo ya seeng. Bana ba a koloba ka ba bina mo puleng. Fa ba fetsa ba tla pega diaparo gore di ome.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Pina e monate fa ba bina mmogo 2. Bana ba opela pina ya puo ya seeng 3. bana ba rata go bina mo puleng.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	sela	sia	seba	siamama	
		selo	selelo	sila	sele	
	BUISA	Mme o laela bana go sela diaparo fa fatshe. Modise ena o a sia, ga a sele diaparo. Mme o sela seaparo a bo a mo itaya ka sone. Selelo sa ga Modise se utlwala kgakala. Mme a re ga go a siama go nna boatla.				

	KWALA	<p>Modise o dira eng?</p> <p>Modise o a _____.</p> <p>Mme a re ke eng se se sa siamang?</p> <p>Mme a re ga go a siama go nna _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sela</p> <p>Kwala potso ka: sia</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	tuma	temana	timola	tia	
		tala	temo	tila	tuelo	
	BUISA	<p>Rremogolo o na le temo e kgolo. O tsoga go sa le phakela go nosetsa dijalo gore di nne ditala. Ditemana tsa dijalo tsa gagwe di a kgathisa. Rremogolo a re metsi a timola mogote wa letsatsi mo dijalong.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang mmala. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang nako. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: timola

Kwala potso ka: tala

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

dithhare

tlhama

metsi

rema

letsatsi

**BITSA**

sela

selelo

puo

siana

selo

pina





poelo

palo





**BUISA**

Batho ba motse ba rema dithhare go gotetsa metsi. Dithhare di thusa gore re heme mowa o o phepa. Dineo o ne a dira leano go tlhama segotetsi sa metsi se se dirisang maatla a letsatsi. O ne a dirisa mabotlolo a a latlhweng le mathompo. O ne a dira ka natla mme a a tlega. Jaanong batho ga ba sa rema dithhare!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba rema ditlhare go dira eng? Batho ba rema ditlhare go _____ metsi.2. Dineo o tlhama eng? Dineo o tlhama _____ sa metsi.3. Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a eng? Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a _____.4. Dineo ga a itumele fa batho ba dira eng? Dineo ga a itumele fa batho ba _____.5. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri) Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba rema ditlhare2. ijoo Dineo o botlhale3. rraagwe dineo o ipela ka ena.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	koba	koloba	pega	palo	
		puo	pina	kobo	puleng	
	BUISA	Bana ba rata go bina mo puleng. Pina e monate fa ba bina mmogo. Bana ba opela pina ya puo ya seeng. Bana ba a koloba ka ba bina mo puleng. Fa ba fetsa ba tla pega diaparo gore di ome.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Pina e monate fa ba bina mmogo 2. Bana ba opela pina ya puo ya seeng 3. bana ba rata go bina mo puleng.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	sela	sia	seba	siana	
		selo	selelo	sila	sele	
	BUISA	Mme o laela bana go sela diaparo fa fatshe. Modise ena o a sia, ga a sele diaparo. Mme o sela seaparo a bo a mo itaya ka sone. Selelo sa ga Modise se utlwala kgakala. Mme a re ga go a siana go nna boatla.				

	KWALA	<p>Modise o dira eng?</p> <p>Modise o a _____.</p> <p>Mme a re ke eng se se sa siamang?</p> <p>Mme a re ga go a siama go nna _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: sela</p> <p>Kwala potso ka: sia</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	ditlhare	tlhama	metsi	rema	letsatsi
	BITSA	tuma	temana	timola	tia	
		tala	temo	tila	tuelo	
	BUISA	<p>Rremogolo o na le temo e kgolo. O tsoga go sa le phakela go nosetsa dijalo gore di nne ditala. Ditemana tsa dijalo tsa gagwe di a kgathisa. Rremogolo a re metsi a timola mogote wa letsatsi mo dijalong.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang mmala. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang nako. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: timola

Kwala potso ka: tala

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

dithhare

tlhama

metsi

rema

letsatsi

**BITSA**

sela

selelo

puo

siana

selo

pina





poelo

palo





**BUISA**

Batho ba motse ba rema dithhare go gotetsa metsi. Dithhare di thusa gore re heme mowa o o phepa. Dineo o ne a dira leano go tlhama segotetsi sa metsi se se dirisang maatla a letsatsi. O ne a dirisa mabotlolo a a latlhweng le mathompo. O ne a dira ka natla mme a a tlega. Jaanong batho ga ba sa rema dithhare!





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba rema ditlhare go dira eng? Batho ba rema ditlhare go _____ metsi.2. Dineo o tlhama eng? Dineo o tlhama _____ sa metsi.3. Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a eng? Segotetsi sa ga Dineo se dirisa maatla a _____.4. Dineo ga a itumele fa batho ba dira eng? Dineo ga a itumele fa batho ba _____.5. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri) Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. batho ba rema ditlhare2. ijoo Dineo o botlhale3. rraagwe dineo o ipela ka ena.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	tuma	tala	silala	selo	
		timola	sela	sia	tia	
	BUISA	Batho ba boglogolo ba ne ba itse digwere. Fa ba tsamaya mo nageng ba ne ba sela digwere tse di tala. Ba ne ba di omisa ba bo ba di sila. Ba ne ba di dirisa go timola letlhatso kgotsa mogote wa bolwetse.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Batho ba ne ba sela digwere 2. Ba ne ba di omisa 3. batho ba bogologolo ba ne ba itse digwere.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	sewelo	wisetsa	sewelo	
		wela	wetsa	wela	wetsana	
	BUISA	Kwa ga rre Modise go na le letamo la metsi. Dikoko di wela mo metsing fa di leka go nwa. Dipodi tsona di wela ka sewelo mo metsing. Bana ba rata go wetsa dilo mo metsing. Seno se dira gore ba kgone go tsena mo metsing. Ba tshameka ka go wetsana.				

	KWALA	1. Kwa ga rre Modise go na le eng? Kwa ga rre Modise go na le _____. 2. Ke eng se se welang mo metsing? _____ di wela mo metsing.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: wela Kwala potso ka: wisa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	ya	yaabo	yona	yole	
		yona	yole	yena	ya	
	BUISA	Motho yole o ya kwa marekelong. O tsamaya le nonyane ya gagwe. Yona fa e bona katse e a sia. Katse yona e rata go leleka dinonyane.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro (lediri) Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: yona

Kwala potso ka: yole

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

feta

bogosi

maatla

bona

supa

**BITSA**

wena

wela

ya

yole

yona

wetsa





sewelo

wetsana





**BUISA**

Amina ke kgosigadi ya mosadi e e tumileng. O na le sefikantswe mo toropong. O pagame pitse a apere kobo ya tllhabano. Amina o ne a dira gore batho ba nne le poelo mo bogosing jwa gagwe. Amina o ne a dira gore puo le dipina tsa gaabo di tlotliwe gotlhe. Batho fa ba feta ba bona sefikantswe mme ba a se supa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Amina ke eng? Amina ke _____.2. Go na le eng mo tororpong? Go na le _____ mo toropong.3. Batho fa ba bona sefikantswe ba dira eng? Batho fa ba bona sefikantswe ba a _____.4. Amina o pagame eng? Amina o pagame _____.5. Kwala lefoko le le kayang bong. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. kgosigadi amina o botlhale.2. amina ke mogale3. Bona batho ba supa sefikantswe.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	tuma	tala	silala	selo	
		timola	sela	sia	tia	
	BUISA	Batho ba boglogolo ba ne ba itse digwere. Fa ba tsamaya mo nageng ba ne ba sela digwere tse di tala. Ba ne ba di omisa ba bo ba di sila. Ba ne ba di dirisa go timola letlhatso kgotsa mogote wa bolwetse.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Batho ba ne ba sela digwere 2. Ba ne ba di omisa 3. batho ba bogologolo ba ne ba itse digwere.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	sewelo	wisetsa	sewelo	
		wela	wetsa	wela	wetsana	
	BUISA	Kwa ga rre Modise go na le letamo la metsi. Dikoko di wela mo metsing fa di leka go nwa. Dipodi tsona di wela ka sewelo mo metsing. Bana ba rata go wetsa dilo mo metsing. Seno se dira gore ba kgone go tsena mo metsing. Ba tshameka ka go wetsana.				

	KWALA	1. Kwa ga rre Modise go na le eng? Kwa ga rre Modise go na le _____. 2. Ke eng se se welang mo metsing? _____ di wela mo metsing.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: wela Kwala potso ka: wisetsa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	ya	yaabo	yona	yole	
		yona	yole	yena	ya	
	BUISA	Motho yole o ya kwa marekelong. O tsamaya le nonyane ya gagwe. Yona fa e bona katse e a sia. Katse yona e rata go leleka dinonyane.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro (lediri) Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: yona

Kwala potso ka: yole

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

feta

bogosi

maatla

bona

supa

**BITSA**

wena

wela

ya

yole

yona

wetsa





sewelo

wetsana





**BUISA**

Amina ke kgosigadi ya mosadi e e tumileng. O na le sefikantswe mo toropong. O pagame pitse a apere kobo ya tlabano. Amina o ne a dira gore batho ba nne le pelo mo bogosing jwa gagwe. Amina o ne a dira gore puo le dipina tsa gaabo di tlotliwe gotlhe. Batho fa ba feta ba bona sefikantswe mme ba a se supa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Amina ke eng? Amina ke _____. 2. Go na le eng mo tororpong? Go na le _____ mo toropong. 3. Batho fa ba bona sefikantswe ba dira eng? Batho fa ba bona sefikantswe ba a _____. 4. Amina o pagame eng? Amina o pagame _____. 5. Kwala lefoko le le kayang bong. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. kgosigadi amina o botlhale. 2. amina ke mogale 3. Bona batho ba supa sefikantswe.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	tuma	tala	silala	selo	
		timola	sela	sia	tia	
	BUISA	Batho ba boglogolo ba ne ba itse digwere. Fa ba tsamaya mo nageng ba ne ba sela digwere tse di tala. Ba ne ba di omisa ba bo ba di sila. Ba ne ba di dirisa go timola letlhatso kgotsa mogote wa bolwetse.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Batho ba ne ba sela digwere 2. Ba ne ba di omisa 3. batho ba bogologolo ba ne ba itse digwere.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	sewelo	wisetsa	sewelo	
		wela	wetsa	wela	wetsana	
	BUISA	Kwa ga rre Modise go na le letamo la metsi. Dikoko di wela mo metsing fa di leka go nwa. Dipodi tsona di wela ka sewelo mo metsing. Bana ba rata go wetsa dilo mo metsing. Seno se dira gore ba kgone go tsena mo metsing. Ba tshameka ka go wetsana.				

	KWALA	1. Kwa ga rre Modise go na le eng? Kwa ga rre Modise go na le _____. 2. Ke eng se se welang mo metsing? _____ di wela mo metsing.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: wela Kwala potso ka: wisa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	ya	yaabo	yona	yole	
	BUISA	Motho yole o ya kwa marekelong. O tsamaya le nonyane ya gagwe. Yona fa e bona katse e a sia. Katse yona e rata go leleka dinonyane.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro (lediri) Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: yona

Kwala potso ka: yole

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

feta

bogosi

maatla

bona

supa

**BITSA**

wena

wela

ya

yole

yona

wetsa





sewelo

wetsana





**BUISA**

Amina ke kgosigadi ya mosadi e e tumileng. O na le sefikantswe mo toropong. O pagame pitse a apere kobo ya tllhabano. Amina o ne a dira gore batho ba nne le poelo mo bogosing jwa gagwe. Amina o ne a dira gore puo le dipina tsa gaabo di tlotliwe gotlhe. Batho fa ba feta ba bona sefikantswe mme ba a se supa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Amina ke eng? Amina ke _____.2. Go na le eng mo tororpong? Go na le _____ mo toropong.3. Batho fa ba bona sefikantswe ba dira eng? Batho fa ba bona sefikantswe ba a _____.4. Amina o pagame eng? Amina o pagame _____.5. Kwala lefoko le le kayang bong. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. kgosigadi amina o botlhale.2. amina ke mogale3. Bona batho ba supa sefikantswe.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	tuma	tala	silala	selo	
		timola	sela	sia	tia	
	BUISA	Batho ba boglogolo ba ne ba itse digwere. Fa ba tsamaya mo nageng ba ne ba sela digwere tse di tala. Ba ne ba di omisa ba bo ba di sila. Ba ne ba di dirisa go timola letlhatso kgotsa mogote wa bolwetse.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Batho ba ne ba sela digwere 2. Ba ne ba di omisa 3. batho ba bogologolo ba ne ba itse digwere.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	sewelo	wisetsa	sewelo	
		wela	wetsa	wela	wetsana	
	BUISA	Kwa ga rre Modise go na le letamo la metsi. Dikoko di wela mo metsing fa di leka go nwa. Dipodi tsona di wela ka sewelo mo metsing. Bana ba rata go wetsa dilo mo metsing. Seno se dira gore ba kgone go tsena mo metsing. Ba tshameka ka go wetsana.				

	KWALA	1. Kwa ga rre Modise go na le eng? Kwa ga rre Modise go na le _____. 2. Ke eng se se welang mo metsing? _____ di wela mo metsing.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: wela Kwala potso ka: wisa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	ya	yaabo	yona	yole	
		yona	yole	yena	ya	
	BUISA	Motho yole o ya kwa marekelong. O tsamaya le nonyane ya gagwe. Yona fa e bona katse e a sia. Katse yona e rata go leleka dinonyane.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro (lediri) Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: yona

Kwala potso ka: yole

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

feta

bogosi

maatla

bona

supa

**BITSA**

wena

wela

ya

yole

yona

wetsa





sewelo

wetsana





**BUISA**

Amina ke kgosigadi ya mosadi e e tumileng. O na le sefikantswe mo toropong. O pagame pitse a apere kobo ya tlabano. Amina o ne a dira gore batho ba nne le pelo mo bogosing jwa gagwe. Amina o ne a dira gore puo le dipina tsa gaabo di tlotliwe gotlhe. Batho fa ba feta ba bona sefikantswe mme ba a se supa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Amina ke eng? Amina ke _____.2. Go na le eng mo tororpong? Go na le _____ mo toropong.3. Batho fa ba bona sefikantswe ba dira eng? Batho fa ba bona sefikantswe ba a _____.4. Amina o pagame eng? Amina o pagame _____.5. Kwala lefoko le le kayang bong. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. kgosigadi amina o botlhale.2. amina ke mogale3. Bona batho ba supa sefikantswe.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	tuma	tala	silala	selo	
		timola	sela	sia	tia	
	BUISA	Batho ba boglogolo ba ne ba itse digwere. Fa ba tsamaya mo nageng ba ne ba sela digwere tse di tala. Ba ne ba di omisa ba bo ba di sila. Ba ne ba di dirisa go timola letlhatso kgotsa mogote wa bolwetse.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Batho ba ne ba sela digwere 2. Ba ne ba di omisa 3. batho ba bogologolo ba ne ba itse digwere.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	sewelo	wisetsa	sewelo	
		wela	wetsa	wela	wetsana	
	BUISA	Kwa ga rre Modise go na le letamo la metsi. Dikoko di wela mo metsing fa di leka go nwa. Dipodi tsona di wela ka sewelo mo metsing. Bana ba rata go wetsa dilo mo metsing. Seno se dira gore ba kgone go tsena mo metsing. Ba tshameka ka go wetsana.				

	KWALA	1. Kwa ga rre Modise go na le eng? Kwa ga rre Modise go na le _____. 2. Ke eng se se welang mo metsing? _____ di wela mo metsing.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: wela Kwala potso ka: wisa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	ya	yaabo	yona	yole	
		yona	yole	yena	ya	
	BUISA	Motho yole o ya kwa marekelong. O tsamaya le nonyane ya gagwe. Yona fa e bona katse e a sia. Katse yona e rata go leleka dinonyane.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro (lediri) Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: yona

Kwala potso ka: yole

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

feta

bogosi

maatla

bona

supa

**BITSA**

wena

wela

ya

yole

yona

wetsa





sewelo

wetsana





**BUISA**

Amina ke kgosigadi ya mosadi e e tumileng. O na le sefikantswe mo toropong. O pagame pitse a apere kobo ya tlabano. Amina o ne a dira gore batho ba nne le pelo mo bogosing jwa gagwe. Amina o ne a dira gore puo le dipina tsa gaabo di tlotliwe gotlhe. Batho fa ba feta ba bona sefikantswe mme ba a se supa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Amina ke eng? Amina ke _____.2. Go na le eng mo tororpong? Go na le _____ mo toropong.3. Batho fa ba bona sefikantswe ba dira eng? Batho fa ba bona sefikantswe ba a _____.4. Amina o pagame eng? Amina o pagame _____.5. Kwala lefoko le le kayang bong. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. kgosigadi amina o botlhale.2. amina ke mogale3. Bona batho ba supa sefikantswe.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	tuma	tala	silala	selo	
		timola	sela	sia	tia	
	BUISA	Batho ba boglogolo ba ne ba itse digwere. Fa ba tsamaya mo nageng ba ne ba sela digwere tse di tala. Ba ne ba di omisa ba bo ba di sila. Ba ne ba di dirisa go timola letlhatso kgotsa mogote wa bolwetse.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Batho ba ne ba sela digwere 2. Ba ne ba di omisa 3. batho ba bogologolo ba ne ba itse digwere.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	sewelo	wisetsa	sewelo	
		wela	wetsa	wela	wetsana	
	BUISA	Kwa ga rre Modise go na le letamo la metsi. Dikoko di wela mo metsing fa di leka go nwa. Dipodi tsona di wela ka sewelo mo metsing. Bana ba rata go wetsa dilo mo metsing. Seno se dira gore ba kgone go tsena mo metsing. Ba tshameka ka go wetsana.				

	KWALA	1. Kwa ga rre Modise go na le eng? Kwa ga rre Modise go na le _____. 2. Ke eng se se welang mo metsing? _____ di wela mo metsing.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: wela Kwala potso ka: wissetsa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	ya	yaabo	yona	yole	
		yona	yole	yena	ya	
	BUISA	Motho yole o ya kwa marekelong. O tsamaya le nonyane ya gagwe. Yona fa e bona katse e a sia. Katse yona e rata go leleka dinonyane.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro (lediri) Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: yona

Kwala potso ka: yole

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

feta

bogosi

maatla

bona

supa

**BITSA**

wena

wela

ya

yole

yona

wetsa





sewelo

wetsana





**BUISA**

Amina ke kgosigadi ya mosadi e e tumileng. O na le sefikantswe mo toropong. O pagame pitse a apere kobo ya tlabano. Amina o ne a dira gore batho ba nne le pelo mo bogosing jwa gagwe. Amina o ne a dira gore puo le dipina tsa gaabo di tlotliwe gotlhe. Batho fa ba feta ba bona sefikantswe mme ba a se supa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Amina ke eng? Amina ke _____.2. Go na le eng mo tororpong? Go na le _____ mo toropong.3. Batho fa ba bona sefikantswe ba dira eng? Batho fa ba bona sefikantswe ba a _____.4. Amina o pagame eng? Amina o pagame _____.5. Kwala lefoko le le kayang bong. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. kgosigadi amina o botlhale.2. amina ke mogale3. Bona batho ba supa sefikantswe.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	tuma	tala	silala	selo	
		timola	sela	sia	tia	
	BUISA	Batho ba boglogolo ba ne ba itse digwere. Fa ba tsamaya mo nageng ba ne ba sela digwere tse di tala. Ba ne ba di omisa ba bo ba di sila. Ba ne ba di dirisa go timola letlhatso kgotsa mogote wa bolwetse.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Batho ba ne ba sela digwere 2. Ba ne ba di omisa 3. batho ba bogologolo ba ne ba itse digwere.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	sewelo	wisetsa	sewelo	
		wela	wetsa	wela	wetsana	
	BUISA	Kwa ga rre Modise go na le letamo la metsi. Dikoko di wela mo metsing fa di leka go nwa. Dipodi tsona di wela ka sewelo mo metsing. Bana ba rata go wetsa dilo mo metsing. Seno se dira gore ba kgone go tsena mo metsing. Ba tshameka ka go wetsana.				

	KWALA	1. Kwa ga rre Modise go na le eng? Kwa ga rre Modise go na le _____. 2. Ke eng se se welang mo metsing? _____ di wela mo metsing.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: wela Kwala potso ka: wisa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	ya	yaabo	yona	yole	
	BUISA	Motho yole o ya kwa marekelong. O tsamaya le nonyane ya gagwe. Yona fa e bona katse e a sia. Katse yona e rata go leleka dinonyane.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro (lediri) Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: yona

Kwala potso ka: yole

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

feta

bogosi

maatla

bona

supa

**BITSA**

wena

wela

ya

yole

yona

wetsa





sewelo

wetsana





**BUISA**

Amina ke kgosigadi ya mosadi e e tumileng. O na le sefikantswe mo toropong. O pagame pitse a apere kobo ya tllhabano. Amina o ne a dira gore batho ba nne le pelo mo bogosing jwa gagwe. Amina o ne a dira gore puo le dipina tsa gaabo di tlotliwe gotlhe. Batho fa ba feta ba bona sefikantswe mme ba a se supa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Amina ke eng? Amina ke _____.2. Go na le eng mo tororpong? Go na le _____ mo toropong.3. Batho fa ba bona sefikantswe ba dira eng? Batho fa ba bona sefikantswe ba a _____.4. Amina o pagame eng? Amina o pagame _____.5. Kwala lefoko le le kayang bong. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. kgosigadi amina o botlhale.2. amina ke mogale3. Bona batho ba supa sefikantswe.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	tuma	tala	silala	selo	
		timola	sela	sia	tia	
	BUIZA	Batho ba boglogolo ba ne ba itse digwere. Fa ba tsamaya mo nageng ba ne ba sela digwere tse di tala. Ba ne ba di omisa ba bo ba di sila. Ba ne ba di dirisa go timola letlhatso kgotsa mogote wa bolwetse.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUIZA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Batho ba ne ba sela digwere 2. Ba ne ba di omisa 3. batho ba bogologolo ba ne ba itse digwere.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	sewelo	wisetsa	sewelo	
		wela	wetsa	wela	wetsana	
	BUIZA	Kwa ga rre Modise go na le letamo la metsi. Dikoko di wela mo metsing fa di leka go nwa. Dipodi tsona di wela ka sewelo mo metsing. Bana ba rata go wetsa dilo mo metsing. Seno se dira gore ba kgone go tsena mo metsing. Ba tshameka ka go wetsana.				

	KWALA	1. Kwa ga rre Modise go na le eng? Kwa ga rre Modise go na le _____. 2. Ke eng se se welang mo metsing? _____ di wela mo metsing.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: wela Kwala potso ka: wisa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	ya	yaabo	yona	yole	
		yona	yole	yena	ya	
	BUISA	Motho yole o ya kwa marekelong. O tsamaya le nonyane ya gagwe. Yona fa e bona katse e a sia. Katse yona e rata go leleka dinonyane.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro (lediri) Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: yona

Kwala potso ka: yole

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

feta

bogosi

maatla

bona

supa

**BITSA**

wena

wela

ya

yole

yona

wetsa





sewelo

wetsana





**BUISA**

Amina ke kgosigadi ya mosadi e e tumileng. O na le sefikantswe mo toropong. O pagame pitse a apere kobo ya tllhabano. Amina o ne a dira gore batho ba nne le poelo mo bogosing jwa gagwe. Amina o ne a dira gore puo le dipina tsa gaabo di tlotliwe gotlhe. Batho fa ba feta ba bona sefikantswe mme ba a se supa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Amina ke eng? Amina ke _____.2. Go na le eng mo tororpong? Go na le _____ mo toropong.3. Batho fa ba bona sefikantswe ba dira eng? Batho fa ba bona sefikantswe ba a _____.4. Amina o pagame eng? Amina o pagame _____.5. Kwala lefoko le le kayang bong. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. kgosigadi amina o botlhale.2. amina ke mogale3. Bona batho ba supa sefikantswe.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	tuma	tala	silala	selo	
		timola	sela	sia	tia	
	BUISA	Batho ba boglogolo ba ne ba itse digwere. Fa ba tsamaya mo nageng ba ne ba sela digwere tse di tala. Ba ne ba di omisa ba bo ba di sila. Ba ne ba di dirisa go timola letlhatso kgotsa mogote wa bolwetse.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Batho ba ne ba sela digwere 2. Ba ne ba di omisa 3. batho ba bogologolo ba ne ba itse digwere.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	sewelo	wisetsa	sewelo	
		wela	wetsa	wela	wetsana	
	BUISA	Kwa ga rre Modise go na le letamo la metsi. Dikoko di wela mo metsing fa di leka go nwa. Dipodi tsona di wela ka sewelo mo metsing. Bana ba rata go wetsa dilo mo metsing. Seno se dira gore ba kgone go tsena mo metsing. Ba tshameka ka go wetsana.				

	KWALA	1. Kwa ga rre Modise go na le eng? Kwa ga rre Modise go na le _____. 2. Ke eng se se welang mo metsing? _____ di wela mo metsing.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: wela Kwala potso ka: wisetsa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	ya	yaabo	yona	yole	
		yona	yole	yena	ya	
	BUISA	Motho yole o ya kwa marekelong. O tsamaya le nonyane ya gagwe. Yona fa e bona katse e a sia. Katse yona e rata go leleka dinonyane.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro (lediri) Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: yona

Kwala potso ka: yole

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

feta

bogosi

maatla

bona

supa

**BITSA**

wena

wela

ya

yole

yona

wetsa





sewelo

wetsana





**BUISA**

Amina ke kgosigadi ya mosadi e e tumileng. O na le sefikantswe mo toropong. O pagame pitse a apere kobo ya tlabano. Amina o ne a dira gore batho ba nne le pelo mo bogosing jwa gagwe. Amina o ne a dira gore puo le dipina tsa gaabo di tlotliwe gotlhe. Batho fa ba feta ba bona sefikantswe mme ba a se supa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Amina ke eng? Amina ke _____.2. Go na le eng mo tororpong? Go na le _____ mo toropong.3. Batho fa ba bona sefikantswe ba dira eng? Batho fa ba bona sefikantswe ba a _____.4. Amina o pagame eng? Amina o pagame _____.5. Kwala lefoko le le kayang bong. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. kgosigadi amina o botlhale.2. amina ke mogale3. Bona batho ba supa sefikantswe.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	tuma	tala	silala	selo	
		timola	sela	sia	tia	
	BUISA	Batho ba boglogolo ba ne ba itse digwere. Fa ba tsamaya mo nageng ba ne ba sela digwere tse di tala. Ba ne ba di omisa ba bo ba di sila. Ba ne ba di dirisa go timola letlhatso kgotsa mogote wa bolwetse.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Batho ba ne ba sela digwere 2. Ba ne ba di omisa 3. batho ba bogologolo ba ne ba itse digwere.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	sewelo	wisetsa	sewelo	
		wela	wetsa	wela	wetsana	
	BUISA	Kwa ga rre Modise go na le letamo la metsi. Dikoko di wela mo metsing fa di leka go nwa. Dipodi tsona di wela ka sewelo mo metsing. Bana ba rata go wetsa dilo mo metsing. Seno se dira gore ba kgone go tsena mo metsing. Ba tshameka ka go wetsana.				

	KWALA	1. Kwa ga rre Modise go na le eng? Kwa ga rre Modise go na le _____. 2. Ke eng se se welang mo metsing? _____ di wela mo metsing.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: wela Kwala potso ka: wissetsa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	ya	yaabo	yona	yole	
	BUISA	Motho yole o ya kwa marekelong. O tsamaya le nonyane ya gagwe. Yona fa e bona katse e a sia. Katse yona e rata go leleka dinonyane.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro (lediri) Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: yona

Kwala potso ka: yole

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

feta

bogosi

maatla

bona

supa

**BITSA**

wena

wela

ya

yole

yona

wetsa





sewelo

wetsana





**BUISA**

Amina ke kgosigadi ya mosadi e e tumileng. O na le sefikantswe mo toropong. O pagame pitse a apere kobo ya tlabano. Amina o ne a dira gore batho ba nne le pelo mo bogosing jwa gagwe. Amina o ne a dira gore puo le dipina tsa gaabo di tlotliwe gotlhe. Batho fa ba feta ba bona sefikantswe mme ba a se supa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Amina ke eng? Amina ke _____.2. Go na le eng mo tororpong? Go na le _____ mo toropong.3. Batho fa ba bona sefikantswe ba dira eng? Batho fa ba bona sefikantswe ba a _____.4. Amina o pagame eng? Amina o pagame _____.5. Kwala lefoko le le kayang bong. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. kgosigadi amina o botlhale.2. amina ke mogale3. Bona batho ba supa sefikantswe.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	tuma	tala	silala	selo	
		timola	sela	sia	tia	
	BUISA	Batho ba boglogolo ba ne ba itse digwere. Fa ba tsamaya mo nageng ba ne ba sela digwere tse di tala. Ba ne ba di omisa ba bo ba di sila. Ba ne ba di dirisa go timola letlhatso kgotsa mogote wa bolwetse.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Batho ba ne ba sela digwere 2. Ba ne ba di omisa 3. batho ba bogologolo ba ne ba itse digwere.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	sewelo	wisetsa	sewelo	
		wela	wetsa	wela	wetsana	
	BUISA	Kwa ga rre Modise go na le letamo la metsi. Dikoko di wela mo metsing fa di leka go nwa. Dipodi tsona di wela ka sewelo mo metsing. Bana ba rata go wetsa dilo mo metsing. Seno se dira gore ba kgone go tsena mo metsing. Ba tshameka ka go wetsana.				

	KWALA	1. Kwa ga rre Modise go na le eng? Kwa ga rre Modise go na le _____. 2. Ke eng se se welang mo metsing? _____ di wela mo metsing.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: wela Kwala potso ka: wisetsa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	ya	yaabo	yona	yole	
		yona	yole	yena	ya	
	BUISA	Motho yole o ya kwa marekelong. O tsamaya le nonyane ya gagwe. Yona fa e bona katse e a sia. Katse yona e rata go leleka dinonyane.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro (lediri) Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: yona

Kwala potso ka: yole

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

feta

bogosi

maatla

bona

supa

**BITSA**

wena

wela

ya

yole

yona

wetsa





sewelo

wetsana





**BUISA**

Amina ke kgosigadi ya mosadi e e tumileng. O na le sefikantswe mo toropong. O pagame pitse a apere kobo ya tllhabano. Amina o ne a dira gore batho ba nne le poelo mo bogosing jwa gagwe. Amina o ne a dira gore puo le dipina tsa gaabo di tlotliwe gotlhe. Batho fa ba feta ba bona sefikantswe mme ba a se supa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Amina ke eng? Amina ke _____. 2. Go na le eng mo tororpong? Go na le _____ mo toropong. 3. Batho fa ba bona sefikantswe ba dira eng? Batho fa ba bona sefikantswe ba a _____. 4. Amina o pagame eng? Amina o pagame _____. 5. Kwala lefoko le le kayang bong. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. kgosigadi amina o botlhale. 2. amina ke mogale 3. Bona batho ba supa sefikantswe.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	tuma	tala	silala	selo	
		timola	sela	sia	tia	
	BUISA	Batho ba boglogolo ba ne ba itse digwere. Fa ba tsamaya mo nageng ba ne ba sela digwere tse di tala. Ba ne ba di omisa ba bo ba di sila. Ba ne ba di dirisa go timola letlhatso kgotsa mogote wa bolwetse.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Batho ba ne ba sela digwere 2. Ba ne ba di omisa 3. batho ba bogologolo ba ne ba itse digwere.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	sewelo	wisetsa	sewelo	
		wela	wetsa	wela	wetsana	
	BUISA	Kwa ga rre Modise go na le letamo la metsi. Dikoko di wela mo metsing fa di leka go nwa. Dipodi tsona di wela ka sewelo mo metsing. Bana ba rata go wetsa dilo mo metsing. Seno se dira gore ba kgone go tsena mo metsing. Ba tshameka ka go wetsana.				

	KWALA	1. Kwa ga rre Modise go na le eng? Kwa ga rre Modise go na le _____. 2. Ke eng se se welang mo metsing? _____ di wela mo metsing.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: wela Kwala potso ka: wissetsa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	ya	yaabo	yona	yole	
		yona	yole	yena	ya	
	BUISA	Motho yole o ya kwa marekelong. O tsamaya le nonyane ya gagwe. Yona fa e bona katse e a sia. Katse yona e rata go leleka dinonyane.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro (lediri) Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: yona

Kwala potso ka: yole

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

feta

bogosi

maatla

bona

supa

**BITSA**

wena

wela

ya

yole

yona

wetsa





sewelo

wetsana





**BUISA**

Amina ke kgosigadi ya mosadi e e tumileng. O na le sefikantswe mo toropong. O pagame pitse a apere kobo ya tlabano. Amina o ne a dira gore batho ba nne le pelo mo bogosing jwa gagwe. Amina o ne a dira gore puo le dipina tsa gaabo di tlotliwe gotlhe. Batho fa ba feta ba bona sefikantswe mme ba a se supa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Amina ke eng? Amina ke _____.2. Go na le eng mo tororpong? Go na le _____ mo toropong.3. Batho fa ba bona sefikantswe ba dira eng? Batho fa ba bona sefikantswe ba a _____.4. Amina o pagame eng? Amina o pagame _____.5. Kwala lefoko le le kayang bong. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. kgosigadi amina o botlhale.2. amina ke mogale3. Bona batho ba supa sefikantswe.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	tuma	tala	silala	selo	
		timola	sela	sia	tia	
	BUISA	Batho ba boglogolo ba ne ba itse digwere. Fa ba tsamaya mo nageng ba ne ba sela digwere tse di tala. Ba ne ba di omisa ba bo ba di sila. Ba ne ba di dirisa go timola letlhatso kgotsa mogote wa bolwetse.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Batho ba ne ba sela digwere 2. Ba ne ba di omisa 3. batho ba bogologolo ba ne ba itse digwere.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	sewelo	wisetsa	sewelo	
		wela	wetsa	wela	wetsana	
	BUISA	Kwa ga rre Modise go na le letamo la metsi. Dikoko di wela mo metsing fa di leka go nwa. Dipodi tsona di wela ka sewelo mo metsing. Bana ba rata go wetsa dilo mo metsing. Seno se dira gore ba kgone go tsena mo metsing. Ba tshameka ka go wetsana.				

	KWALA	1. Kwa ga rre Modise go na le eng? Kwa ga rre Modise go na le _____. 2. Ke eng se se welang mo metsing? _____ di wela mo metsing.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: wela Kwala potso ka: wissetsa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	ya	yaabo	yona	yole	
		yona	yole	yena	ya	
	BUISA	Motho yole o ya kwa marekelong. O tsamaya le nonyane ya gagwe. Yona fa e bona katse e a sia. Katse yona e rata go leleka dinonyane.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro (lediri) Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: yona

Kwala potso ka: yole

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

feta

bogosi

maatla

bona

supa

**BITSA**

wena

wela

ya

yole

yona

wetsa





sewelo

wetsana





**BUISA**

Amina ke kgosigadi ya mosadi e e tumileng. O na le sefikantswe mo toropong. O pagame pitse a apere kobo ya tlabano. Amina o ne a dira gore batho ba nne le pelo mo bogosing jwa gagwe. Amina o ne a dira gore puo le dipina tsa gaabo di tlotliwe gotlhe. Batho fa ba feta ba bona sefikantswe mme ba a se supa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Amina ke eng? Amina ke _____.2. Go na le eng mo tororpong? Go na le _____ mo toropong.3. Batho fa ba bona sefikantswe ba dira eng? Batho fa ba bona sefikantswe ba a _____.4. Amina o pagame eng? Amina o pagame _____.5. Kwala lefoko le le kayang bong. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. kgosigadi amina o botlhale.2. amina ke mogale3. Bona batho ba supa sefikantswe.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	tuma	tala	silala	selo	
		timola	sela	sia	tia	
	BUISA	Batho ba boglogolo ba ne ba itse digwere. Fa ba tsamaya mo nageng ba ne ba sela digwere tse di tala. Ba ne ba di omisa ba bo ba di sila. Ba ne ba di dirisa go timola letlhatso kgotsa mogote wa bolwetse.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Batho ba ne ba sela digwere 2. Ba ne ba di omisa 3. batho ba bogologolo ba ne ba itse digwere.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	sewelo	wisetsa	sewelo	
		wela	wetsa	wela	wetsana	
	BUISA	Kwa ga rre Modise go na le letamo la metsi. Dikoko di wela mo metsing fa di leka go nwa. Dipodi tsona di wela ka sewelo mo metsing. Bana ba rata go wetsa dilo mo metsing. Seno se dira gore ba kgone go tsena mo metsing. Ba tshameka ka go wetsana.				

	KWALA	1. Kwa ga rre Modise go na le eng? Kwa ga rre Modise go na le _____. 2. Ke eng se se welang mo metsing? _____ di wela mo metsing.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: wela Kwala potso ka: wisa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	ya	yaabo	yona	yole	
		yona	yole	yena	ya	
	BUISA	Motho yole o ya kwa marekelong. O tsamaya le nonyane ya gagwe. Yona fa e bona katse e a sia. Katse yona e rata go leleka dinonyane.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro (lediri) Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: yona

Kwala potso ka: yole

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

feta

bogosi

maatla

bona

supa

**BITSA**

wena

wela

ya

yole

yona

wetsa





sewelo

wetsana





**BUISA**

Amina ke kgosigadi ya mosadi e e tumileng. O na le sefikantswe mo toropong. O pagame pitse a apere kobo ya tllhabano. Amina o ne a dira gore batho ba nne le poelo mo bogosing jwa gagwe. Amina o ne a dira gore puo le dipina tsa gaabo di tlotliwe gotlhe. Batho fa ba feta ba bona sefikantswe mme ba a se supa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Amina ke eng? Amina ke _____.2. Go na le eng mo tororpong? Go na le _____ mo toropong.3. Batho fa ba bona sefikantswe ba dira eng? Batho fa ba bona sefikantswe ba a _____.4. Amina o pagame eng? Amina o pagame _____.5. Kwala lefoko le le kayang bong. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. kgosigadi amina o botlhale.2. amina ke mogale3. Bona batho ba supa sefikantswe.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	tuma	tala	silala	selo	
		timola	sela	sia	tia	
	BUISA	Batho ba boglogolo ba ne ba itse digwere. Fa ba tsamaya mo nageng ba ne ba sela digwere tse di tala. Ba ne ba di omisa ba bo ba di sila. Ba ne ba di dirisa go timola letlhatso kgotsa mogote wa bolwetse.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Batho ba ne ba sela digwere 2. Ba ne ba di omisa 3. batho ba bogologolo ba ne ba itse digwere.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	sewelo	wisetsa	sewelo	
		wela	wetsa	wela	wetsana	
	BUISA	Kwa ga rre Modise go na le letamo la metsi. Dikoko di wela mo metsing fa di leka go nwa. Dipodi tsona di wela ka sewelo mo metsing. Bana ba rata go wetsa dilo mo metsing. Seno se dira gore ba kgone go tsena mo metsing. Ba tshameka ka go wetsana.				

	KWALA	1. Kwa ga rre Modise go na le eng? Kwa ga rre Modise go na le _____. 2. Ke eng se se welang mo metsing? _____ di wela mo metsing.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: wela Kwala potso ka: wisa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	ya	yaabo	yona	yole	
		yona	yole	yena	ya	
	BUISA	Motho yole o ya kwa marekelong. O tsamaya le nonyane ya gagwe. Yona fa e bona katse e a sia. Katse yona e rata go leleka dinonyane.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro (lediri) Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: yona

Kwala potso ka: yole

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

feta

bogosi

maatla

bona

supa

**BITSA**

wena

wela

ya

yole

yona

wetsa





sewelo

wetsana





**BUISA**

Amina ke kgosigadi ya mosadi e e tumileng. O na le sefikantswe mo toropong. O pagame pitse a apere kobo ya tlabano. Amina o ne a dira gore batho ba nne le pelo mo bogosing jwa gagwe. Amina o ne a dira gore puo le dipina tsa gaabo di tlotliwe gotlhe. Batho fa ba feta ba bona sefikantswe mme ba a se supa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Amina ke eng? Amina ke _____.2. Go na le eng mo tororpong? Go na le _____ mo toropong.3. Batho fa ba bona sefikantswe ba dira eng? Batho fa ba bona sefikantswe ba a _____.4. Amina o pagame eng? Amina o pagame _____.5. Kwala lefoko le le kayang bong. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. kgosigadi amina o botlhale.2. amina ke mogale3. Bona batho ba supa sefikantswe.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	tuma	tala	silala	selo	
		timola	sela	sia	tia	
	BUISA	Batho ba boglogolo ba ne ba itse digwere. Fa ba tsamaya mo nageng ba ne ba sela digwere tse di tala. Ba ne ba di omisa ba bo ba di sila. Ba ne ba di dirisa go timola letlhatso kgotsa mogote wa bolwetse.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Batho ba ne ba sela digwere 2. Ba ne ba di omisa 3. batho ba bogologolo ba ne ba itse digwere.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	sewelo	wisetsa	sewelo	
		wela	wetsa	wela	wetsana	
	BUISA	Kwa ga rre Modise go na le letamo la metsi. Dikoko di wela mo metsing fa di leka go nwa. Dipodi tsona di wela ka sewelo mo metsing. Bana ba rata go wetsa dilo mo metsing. Seno se dira gore ba kgone go tsena mo metsing. Ba tshameka ka go wetsana.				

	KWALA	1. Kwa ga rre Modise go na le eng? Kwa ga rre Modise go na le _____. 2. Ke eng se se welang mo metsing? _____ di wela mo metsing.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: wela Kwala potso ka: wisa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	ya	yaabo	yona	yole	
	BUISA	Motho yole o ya kwa marekelong. O tsamaya le nonyane ya gagwe. Yona fa e bona katse e a sia. Katse yona e rata go leleka dinonyane.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro (lediri) Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: yona

Kwala potso ka: yole

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

feta

bogosi

maatla

bona

supa

**BITSA**

wena

wela

ya

yole

yona

wetsa





sewelo

wetsana





**BUISA**

Amina ke kgosigadi ya mosadi e e tumileng. O na le sefikantswe mo toropong. O pagame pitse a apere kobo ya tllhabano. Amina o ne a dira gore batho ba nne le poelo mo bogosing jwa gagwe. Amina o ne a dira gore puo le dipina tsa gaabo di tlotliwe gotlhe. Batho fa ba feta ba bona sefikantswe mme ba a se supa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Amina ke eng? Amina ke _____.2. Go na le eng mo tororpong? Go na le _____ mo toropong.3. Batho fa ba bona sefikantswe ba dira eng? Batho fa ba bona sefikantswe ba a _____.4. Amina o pagame eng? Amina o pagame _____.5. Kwala lefoko le le kayang bong. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. kgosigadi amina o botlhale.2. amina ke mogale3. Bona batho ba supa sefikantswe.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	tuma	tala	silala	selo	
		timola	sela	sia	tia	
	BUISA	Batho ba boglogolo ba ne ba itse digwere. Fa ba tsamaya mo nageng ba ne ba sela digwere tse di tala. Ba ne ba di omisa ba bo ba di sila. Ba ne ba di dirisa go timola letlhatso kgotsa mogote wa bolwetse.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Batho ba ne ba sela digwere 2. Ba ne ba di omisa 3. batho ba bogologolo ba ne ba itse digwere.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	sewelo	wisetsa	sewelo	
		wela	wetsa	wela	wetsana	
	BUISA	Kwa ga rre Modise go na le letamo la metsi. Dikoko di wela mo metsing fa di leka go nwa. Dipodi tsona di wela ka sewelo mo metsing. Bana ba rata go wetsa dilo mo metsing. Seno se dira gore ba kgone go tsena mo metsing. Ba tshameka ka go wetsana.				

	KWALA	1. Kwa ga rre Modise go na le eng? Kwa ga rre Modise go na le _____. 2. Ke eng se se welang mo metsing? _____ di wela mo metsing.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: wela Kwala potso ka: wisa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	ya	yaabo	yona	yole	
		yona	yole	yena	ya	
	BUISA	Motho yole o ya kwa marekelong. O tsamaya le nonyane ya gagwe. Yona fa e bona katse e a sia. Katse yona e rata go leleka dinonyane.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro (lediri) Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: yona

Kwala potso ka: yole

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

feta

bogosi

maatla

bona

supa

**BITSA**

wena

wela

ya

yole

yona

wetsa





sewelo

wetsana





**BUISA**

Amina ke kgosigadi ya mosadi e e tumileng. O na le sefikantswe mo toropong. O pagame pitse a apere kobo ya tlabano. Amina o ne a dira gore batho ba nne le pelo mo bogosing jwa gagwe. Amina o ne a dira gore puo le dipina tsa gaabo di tlotliwe gotlhe. Batho fa ba feta ba bona sefikantswe mme ba a se supa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Amina ke eng? Amina ke _____.2. Go na le eng mo tororpong? Go na le _____ mo toropong.3. Batho fa ba bona sefikantswe ba dira eng? Batho fa ba bona sefikantswe ba a _____.4. Amina o pagame eng? Amina o pagame _____.5. Kwala lefoko le le kayang bong. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. kgosigadi amina o botlhale.2. amina ke mogale3. Bona batho ba supa sefikantswe.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	tuma	tala	silala	selo	
		timola	sela	sia	tia	
	BUISA	Batho ba boglogolo ba ne ba itse digwere. Fa ba tsamaya mo nageng ba ne ba sela digwere tse di tala. Ba ne ba di omisa ba bo ba di sila. Ba ne ba di dirisa go timola letlhatso kgotsa mogote wa bolwetse.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Batho ba ne ba sela digwere 2. Ba ne ba di omisa 3. batho ba bogologolo ba ne ba itse digwere.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	sewelo	wisetsa	sewelo	
		wela	wetsa	wela	wetsana	
	BUISA	Kwa ga rre Modise go na le letamo la metsi. Dikoko di wela mo metsing fa di leka go nwa. Dipodi tsona di wela ka sewelo mo metsing. Bana ba rata go wetsa dilo mo metsing. Seno se dira gore ba kgone go tsena mo metsing. Ba tshameka ka go wetsana.				

	KWALA	1. Kwa ga rre Modise go na le eng? Kwa ga rre Modise go na le _____. 2. Ke eng se se welang mo metsing? _____ di wela mo metsing.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: wela Kwala potso ka: wisa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	ya	yaabo	yona	yole	
		yona	yole	yena	ya	
	BUISA	Motho yole o ya kwa marekelong. O tsamaya le nonyane ya gagwe. Yona fa e bona katse e a sia. Katse yona e rata go leleka dinonyane.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro (lediri) Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: yona

Kwala potso ka: yole

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

feta

bogosi

maatla

bona

supa

**BITSA**

wena

wela

ya

yole

yona

wetsa





sewelo

wetsana





**BUISA**

Amina ke kgosigadi ya mosadi e e tumileng. O na le sefikantswe mo toropong. O pagame pitse a apere kobo ya tllhabano. Amina o ne a dira gore batho ba nne le poelo mo bogosing jwa gagwe. Amina o ne a dira gore puo le dipina tsa gaabo di tlotliwe gotlhe. Batho fa ba feta ba bona sefikantswe mme ba a se supa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Amina ke eng? Amina ke _____.2. Go na le eng mo tororpong? Go na le _____ mo toropong.3. Batho fa ba bona sefikantswe ba dira eng? Batho fa ba bona sefikantswe ba a _____.4. Amina o pagame eng? Amina o pagame _____.5. Kwala lefoko le le kayang bong. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. kgosigadi amina o botlhale.2. amina ke mogale3. Bona batho ba supa sefikantswe.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	tuma	tala	silala	selo	
		timola	sela	sia	tia	
	BUISA	Batho ba boglogolo ba ne ba itse digwere. Fa ba tsamaya mo nageng ba ne ba sela digwere tse di tala. Ba ne ba di omisa ba bo ba di sila. Ba ne ba di dirisa go timola letlhatso kgotsa mogote wa bolwetse.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Batho ba ne ba sela digwere 2. Ba ne ba di omisa 3. batho ba bogologolo ba ne ba itse digwere.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	sewelo	wisetsa	sewelo	
		wela	wetsa	wela	wetsana	
	BUISA	Kwa ga rre Modise go na le letamo la metsi. Dikoko di wela mo metsing fa di leka go nwa. Dipodi tsona di wela ka sewelo mo metsing. Bana ba rata go wetsa dilo mo metsing. Seno se dira gore ba kgone go tsena mo metsing. Ba tshameka ka go wetsana.				

	KWALA	1. Kwa ga rre Modise go na le eng? Kwa ga rre Modise go na le _____. 2. Ke eng se se welang mo metsing? _____ di wela mo metsing.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: wela Kwala potso ka: wisa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	ya	yaabo	yona	yole	
		yona	yole	yena	ya	
	BUISA	Motho yole o ya kwa marekelong. O tsamaya le nonyane ya gagwe. Yona fa e bona katse e a sia. Katse yona e rata go leleka dinonyane.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro (lediri) Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: yona

Kwala potso ka: yole

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

feta

bogosi

maatla

bona

supa

**BITSA**

wena

wela

ya

yole

yona

wetsa





sewelo

wetsana





**BUISA**

Amina ke kgosigadi ya mosadi e e tumileng. O na le sefikantswe mo toropong. O pagame pitse a apere kobo ya tlabano. Amina o ne a dira gore batho ba nne le pelo mo bogosing jwa gagwe. Amina o ne a dira gore puo le dipina tsa gaabo di tlotliwe gotlhe. Batho fa ba feta ba bona sefikantswe mme ba a se supa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Amina ke eng? Amina ke _____.2. Go na le eng mo tororpong? Go na le _____ mo toropong.3. Batho fa ba bona sefikantswe ba dira eng? Batho fa ba bona sefikantswe ba a _____.4. Amina o pagame eng? Amina o pagame _____.5. Kwala lefoko le le kayang bong. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. kgosigadi amina o botlhale.2. amina ke mogale3. Bona batho ba supa sefikantswe.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	tuma	tala	silala	selo	
		timola	sela	sia	tia	
	BUISA	Batho ba boglogolo ba ne ba itse digwere. Fa ba tsamaya mo nageng ba ne ba sela digwere tse di tala. Ba ne ba di omisa ba bo ba di sila. Ba ne ba di dirisa go timola letlhatso kgotsa mogote wa bolwetse.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Batho ba ne ba sela digwere 2. Ba ne ba di omisa 3. batho ba bogologolo ba ne ba itse digwere.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	sewelo	wisetsa	sewelo	
		wela	wetsa	wela	wetsana	
	BUISA	Kwa ga rre Modise go na le letamo la metsi. Dikoko di wela mo metsing fa di leka go nwa. Dipodi tsona di wela ka sewelo mo metsing. Bana ba rata go wetsa dilo mo metsing. Seno se dira gore ba kgone go tsena mo metsing. Ba tshameka ka go wetsana.				

	KWALA	1. Kwa ga rre Modise go na le eng? Kwa ga rre Modise go na le _____. 2. Ke eng se se welang mo metsing? _____ di wela mo metsing.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: wela Kwala potso ka: wisa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	feta	bogosi	maatla	bona	supa
	BITSA	ya	yaabo	yona	yole	
		yona	yole	yena	ya	
	BUISA	Motho yole o ya kwa marekelong. O tsamaya le nonyane ya gagwe. Yona fa e bona katse e a sia. Katse yona e rata go leleka dinonyane.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro (lediri) Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: yona

Kwala potso ka: yole

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

feta

bogosi

maatla

bona

supa

**BITSA**

wena

wela

ya

yole

yona

wetsa





sewelo

wetsana





**BUISA**

Amina ke kgosigadi ya mosadi e e tumileng. O na le sefikantswe mo toropong. O pagame pitse a apere kobo ya tllhabano. Amina o ne a dira gore batho ba nne le poelo mo bogosing jwa gagwe. Amina o ne a dira gore puo le dipina tsa gaabo di tlotliwe gotlhe. Batho fa ba feta ba bona sefikantswe mme ba a se supa.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Amina ke eng? Amina ke _____.2. Go na le eng mo tororpong? Go na le _____ mo toropong.3. Batho fa ba bona sefikantswe ba dira eng? Batho fa ba bona sefikantswe ba a _____.4. Amina o pagame eng? Amina o pagame _____.5. Kwala lefoko le le kayang bong. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. kgosigadi amina o botlhale.2. amina ke mogale3. Bona batho ba supa sefikantswe.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Wena le Lorato lo ditsala. Yena o rata go tshameka thata. Wena le yona lo ne la bona e wela fa fatshe. Mosimane yo o bosula yole o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le yaabo.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le yabo 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le moporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Wena le Lorato lo ditsala. Yena o rata go tshameka thata. Wena le yona lo ne la bona e wela fa fatshe. Mosimane yo o bosula yole o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le yaabo.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le yabo 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	<p>1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____.</p> <p>2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	<p>Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le moporesidente yo mogolo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Wena le Lorato lo ditsala. Yena o rata go tshameka thata. Wena le yona lo ne la bona e wela fa fatshe. Mosimane yo o bosula yole o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le yaabo.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le yabo 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le moporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Wena le Lorato lo ditsala. Yena o rata go tshameka thata. Wena le yona lo ne la bona e wela fa fatshe. Mosimane yo o bosula yole o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le yaabo.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le yabo 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	<p>1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____.</p> <p>2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	<p>Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le moporesidente yo mogolo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Wena le Lorato lo ditsala. Yena o rata go tshameka thata. Wena le yona lo ne la bona e wela fa fatshe. Mosimane yo o bosula yole o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le yaabo.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le yabo 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	<p>1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____.</p> <p>2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	<p>Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le moporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.




LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Wena le Lorato lo ditsala. Yena o rata go tshameka thata. Wena le yona lo ne la bona e wela fa fatshe. Mosimane yo o bosula yole o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le yaabo.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le yabo 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le moporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Wena le Lorato lo ditsala. Yena o rata go tshameka thata. Wena le yona lo ne la bona e wela fa fatshe. Mosimane yo o bosula yole o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le yaabo.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le yabo 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le moporesidente yo mogolo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Wena le Lorato lo ditsala. Yena o rata go tshameka thata. Wena le yona lo ne la bona e wela fa fatshe. Mosimane yo o bosula yole o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le yaabo.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le yabo 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le moporesidente yo mogolo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Wena le Lorato lo ditsala. Yena o rata go tshameka thata. Wena le yona lo ne la bona e wela fa fatshe. Mosimane yo o bosula yole o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le yaabo.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le yabo 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	<p>1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____.</p> <p>2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	<p>Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le moporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Wena le Lorato lo ditsala. Yena o rata go tshameka thata. Wena le yona lo ne la bona e wela fa fatshe. Mosimane yo o bosula yole o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le yaabo.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le yabo 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	<p>1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____.</p> <p>2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	<p>Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le moporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Wena le Lorato lo ditsala. Yena o rata go tshameka thata. Wena le yona lo ne la bona e wela fa fatshe. Mosimane yo o bosula yole o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le yaabo.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le yabo 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela	
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna		
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.					
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.					

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le moporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Wena le Lorato lo ditsala. Yena o rata go tshameka thata. Wena le yona lo ne la bona e wela fa fatshe. Mosimane yo o bosula yole o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le yaabo.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le yabo 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	<p>1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____.</p> <p>2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	<p>Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le moporesidente yo mogolo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Wena le Lorato lo ditsala. Yena o rata go tshameka thata. Wena le yona lo ne la bona e wela fa fatshe. Mosimane yo o bosula yole o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le yaabo.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le yabo 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le moporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Wena le Lorato lo ditsala. Yena o rata go tshameka thata. Wena le yona lo ne la bona e wela fa fatshe. Mosimane yo o bosula yole o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le yaabo.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le yabo 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le moporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Wena le Lorato lo ditsala. Yena o rata go tshameka thata. Wena le yona lo ne la bona e wela fa fatshe. Mosimane yo o bosula yole o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le yaabo.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le yabo 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	<p>1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____.</p> <p>2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	<p>Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le moporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Lorato le wena le ditsala. Ena o rata go tshameka thata. Wena le yena lo ne la bona nonyane e wela fa fatshe. Mosimane yole yo o bosula o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le lona.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le lona 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le mporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Lorato le wena le ditsala. Ena o rata go tshameka thata. Wena le yena lo ne la bona nonyane e wela fa fatshe. Mosimane yole yo o bosula o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le lona.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le lona 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le mporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Lorato le wena le ditsala. Ena o rata go tshameka thata. Wena le yena lo ne la bona nonyane e wela fa fatshe. Mosimane yole yo o bosula o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le lona.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le lona 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	<p>1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____.</p> <p>2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	<p>Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---



KWALA

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela



BITSA

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba

šapa

khutlo







BUISA







Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le mporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Lorato le wena le ditsala. Ena o rata go tshameka thata. Wena le yena lo ne la bona nonyane e wela fa fatshe. Mosimane yole yo o bosula o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le lona.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le lona 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le mporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Lorato le wena le ditsala. Ena o rata go tshameka thata. Wena le yena lo ne la bona nonyane e wela fa fatshe. Mosimane yole yo o bosula o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le lona.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le lona 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le mporesidente yo mogolo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Lorato le wena le ditsala. Ena o rata go tshameka thata. Wena le yena lo ne la bona nonyane e wela fa fatshe. Mosimane yole yo o bosula o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le lona.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le lona 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---



KWALA

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela



BITSA

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba

šapa

khutlo







BUISA







Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le mporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Lorato le wena le ditsala. Ena o rata go tshameka thata. Wena le yena lo ne la bona nonyane e wela fa fatshe. Mosimane yole yo o bosula o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le lona.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le lona 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela	
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna		
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.					
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.					

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--



KWALA

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela



BITSA

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba

šapa

khutlo







BUISA







Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le mporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Lorato le wena le ditsala. Ena o rata go tshameka thata. Wena le yena lo ne la bona nonyane e wela fa fatshe. Mosimane yole yo o bosula o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le lona.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le lona 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela	
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna		
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.					
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.					

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--



KWALA

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela



BITSA

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba

šapa

khutlo







BUISA







Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le mpresidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le bopresidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Lorato le wena le ditsala. Ena o rata go tshameka thata. Wena le yena lo ne la bona nonyane e wela fa fatshe. Mosimane yole yo o bosula o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le lona.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le lona 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---



KWALA

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela



BITSA

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba

šapa

khutlo







BUISA







Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le mpresidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le bopresidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Lorato le wena le ditsala. Ena o rata go tshameka thata. Wena le yena lo ne la bona nonyane e wela fa fatshe. Mosimane yole yo o bosula o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le lona.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le lona 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela	
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna		
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.					
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.					

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le mporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Lorato le wena le ditsala. Ena o rata go tshameka thata. Wena le yena lo ne la bona nonyane e wela fa fatshe. Mosimane yole yo o bosula o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le lona.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le lona 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	<p>1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____.</p> <p>2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	<p>Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---



KWALA

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela



BITSA

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba

šapa

khutlo







BUISA







Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le mporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Lorato le wena le ditsala. Ena o rata go tshameka thata. Wena le yena lo ne la bona nonyane e wela fa fatshe. Mosimane yole yo o bosula o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le lona.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le lona 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le mporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Lorato le wena le ditsala. Ena o rata go tshameka thata. Wena le yena lo ne la bona nonyane e wela fa fatshe. Mosimane yole yo o bosula o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le lona.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le lona 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	<p>1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____.</p> <p>2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	<p>Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le mporesidente yo mogolo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Lorato le wena le ditsala. Ena o rata go tshameka thata. Wena le yena lo ne la bona nonyane e wela fa fatshe. Mosimane yole yo o bosula o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le lona.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le lona 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	<p>1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____.</p> <p>2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.</p>
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	<p>Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____.</p> <p>2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---



KWALA

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela



BITSA

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba

šapa

khutlo







BUISA







Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le mporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Lorato le wena le ditsala. Ena o rata go tshameka thata. Wena le yena lo ne la bona nonyane e wela fa fatshe. Mosimane yole yo o bosula o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le lona.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le lona 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---



KWALA

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela



BITSA

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba

šapa

khutlo







BUISA







Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le mporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Lorato le wena le ditsala. Ena o rata go tshameka thata. Wena le yena lo ne la bona nonyane e wela fa fatshe. Mosimane yole yo o bosula o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le lona.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le lona 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le mporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Lorato le wena le ditsala. Ena o rata go tshameka thata. Wena le yena lo ne la bona nonyane e wela fa fatshe. Mosimane yole yo o bosula o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le lona.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le lona 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela	
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna		
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.					
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.					

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le mporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Lorato le wena le ditsala. Ena o rata go tshameka thata. Wena le yena lo ne la bona nonyane e wela fa fatshe. Mosimane yole yo o bosula o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le lona.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le lona 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le mporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Lorato le wena le ditsala. Ena o rata go tshameka thata. Wena le yena lo ne la bona nonyane e wela fa fatshe. Mosimane yole yo o bosula o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le lona.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le lona 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	Iwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
		khiba	khumo	khutla	khutlisa	
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela

**BITSA**

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba





šapa

khutlo





**BUISA**

Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le mporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	wena	yona	ya	wetsa	
		yaabo	wela	yole	sewelo	
	BUISA	Lorato le wena le ditsala. Ena o rata go tshameka thata. Wena le yena lo ne la bona nonyane e wela fa fatshe. Mosimane yole yo o bosula o ne a e konopile ka letlapa. E ne ya wela gaufi le lona.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diposo. 1. lerato le wena le ditsala 2. E ne ya wela gaufi le lona 3. mosimane yole o e konopile ka letlapa.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	šaka	šaba	šapa	ša	
		ša	šiti	šaka	šaba	
	BUISA	Batshwara ditlhapi ba itse go šapa. Ga ba tshabe dišaka. Ba itshireletsa ka šiti ya polasitiki gore di se ba lome. Fa ba tshwere ditlhapi ba šaba ka tsona. Ba re tlhapi e monate.				

	KWALA	1. Batshwara ditlhapi ba itse go dira eng? Batshwara ditlhapi ba itse go _____. 2. Batshwara ditlhapi ga ba tshabe eng? Batshwara ditlhapi ga ba tshabe _____.
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: šaba Kwala potso ka: šapa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogolo	batlisisa	ralala	lefatshe	lwela
	BITSA	khudu	khai	khutlo	khukhuna	
	BUISA	Malome o ruile khudu. Khudu ke phologolo e e bonya. E rata go robala. E ne ya robala mo godimo ga khiba ya ga nkoko. Nkoko o ne a sa itumela a re e tla senya khiba ya gagwe. A re khai ya khiba ga e a tia.				
	KWALA	1. Kwala leina la phologolo. Leina leo ke _____. 2. Kwala lefoko le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--



KWALA

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: khai

Kwala potso ka: khudu

LABONE TIRWANA 1



LEBA O BUE

mogolo

batlisisa

ralala

lefatshe

lwela



BITSA

khutsafalo

šaba

khumo

ša

khutla

khiba

šapa

khutlo







BUISA







Batho ba le bantsi ba akanya gore Nelson Mandela e ne e le mporesidente yo moglo go gaisa botlhe. O dirile gore pina ya setšhaba e akaretse bantsho. Gape o dirile gore dipuo tsa bantsho di dirisiwe semmuso mo nageng. Le fa go ntse jalo go na le boporesidente ba le bantsi go ralala lefatshe ba ba neng ba siame. Le bone ba ne ba lwela ditshiamelo tsa batho.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Batho ba akanya eng ka ga Nelson Mandela Batho ba akanya gore e ne e le _____.2. Nelson Mandela o dirile eng? Nelson Mandela o _____.3. Boporesidente ba bangwe ba dirile eng? Boporesidente ba bangwe ba _____.4. Boporesidente ba bangwe ba tswa kae? Boporesidente ba bangwe ba tswa kwa _____.5. Kwala leina le le kayang maemo a motho. Leina leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nelson Mandela o lwetse kgololosego2. Batho ba rata nelson mandela.3. Go na le boporesidente ba le bantsi jang ne




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	tsala	mme	tsebe	tsenwa	
		mmele	tsona	mmapa	mmino	
	BUISA	Mmagwe Dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga. O ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko. Tsala ya gagwe e ne ya mo isa kwa bookelong mme o ne a bona thuso.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga 2. Mmagwe dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. 3. o ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	nna	nnaya	nnega	nnake	
		nnake	senno	senna	nnaya	
	BUISA	Nnake o ne a nnaya dijo. O ne a re ke nne mo sennong se se fa gaufi le tafole. Senno seno se ne se sa nnege sentle. Ke ne ka batla senno se sengwe se se botoka.				

	KWALA	<p>1. Nnake o ne a nnaya eng? Nnake o ne a nnaya _____.</p> <p>2. O ne a re ke nne mo kae? O ne a re ke nne mo _____ se se gaufi le tafole.</p>
--	--------------	---


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: senno Kwala potso ka: nnake</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	thaba	thiba	thiboga	thoko	
		thuba	thala	thibela	thata	
	BUISA	Rre Mogotsi o agile fa thoko ga thaba. Thaba e kgona go thibela diphefo mariga. Bana ba rata go pagama thaba. Fa o godile go thata go pagama thaba. Rre Mogotsi a re fa o se kelotlhoko o ka wa wa thubega tlhogo.				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang bontsi. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala leina tota. Leina leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: thibela

Kwala potso ka: thaba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

boela

akotse

mafura

siame

mebele

**BITSA**

nna

thiba

nnaya

thoko

nnake

thibela





nnela

thala





**BUISA**

Zama o ne a itumeletse go boela kwa sekolong. Ka letsasti la gagwe la ntlha kwa sekolong morutabana mongwe o ne a mo dira gore a sulafale. O ne a re o akotse ebile o mafura. Zama o ne a bolelela mmagwe. Mmagwe o ne a mo netefaletsa gore mebele yotlhe e mentle! Mmagwe o ne ya kwa sekolong go dira gore morutabana yo a khutlise go kgoba bana.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zama o ne a ikutlwa jang? Zama o ne a _____.2. Zama o ne a itumeletse eng? Zama o ne a itumeletse go _____ kwa sekolong.3. Ke eng se se sulafaditseng Zama? Morutabana o ne a re o _____.4. Zama o boleetse mang ka bothata? Zama o boleetse _____.5. Kwala lefoko le lengwe le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe zama o mo thusitse.2. Zama ga a itumela3. Mebele yotlhe e mentle




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	tsala	mme	tsebe	tsenwa	
		mmele	tsona	mmapa	mmino	
	BUISA	Mmagwe Dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga. O ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko. Tsala ya gagwe e ne ya mo isa kwa bookelong mme o ne a bona thuso.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga 2. Mmagwe dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. 3. o ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	nna	nnaya	nnega	nnake	
		nnake	senno	senna	nnaya	
	BUISA	Nnake o ne a nnaya dijo. O ne a re ke nne mo sennong se se fa gaufi le tafole. Senno seno se ne se sa nnege sentle. Ke ne ka batla senno se sengwe se se botoka.				

	KWALA	<p>1. Nnake o ne a nnaya eng? Nnake o ne a nnaya _____.</p> <p>2. O ne a re ke nne mo kae? O ne a re ke nne mo _____ se se gaufi le tafole.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: senno Kwala potso ka: nnake</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	thaba	thiba	thiboga	thoko	
		thuba	thala	thibela	thata	
	BUISA	Rre Mogotsi o agile fa thoko ga thaba. Thaba e kgona go thibela diphefo mariga. Bana ba rata go pagama thaba. Fa o godile go thata go pagama thaba. Rre Mogotsi a re fa o se kelotlhoko o ka wa wa thubega tlhogo.				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang bontsi. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala leina tota. Leina leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: thibela

Kwala potso ka: thaba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

boela

akotse

mafura

siame

mebele

**BITSA**

nna

thiba

nnaya

thoko

nnake

thibela





nnela

thala





**BUISA**

Zama o ne a itumeletse go boela kwa sekolong. Ka letsasti la gagwe la ntlha kwa sekolong morutabana mongwe o ne a mo dira gore a sulafale. O ne a re o akotse ebile o mafura. Zama o ne a bolelela mmagwe. Mmagwe o ne a mo netefaletsa gore mebele yotlhe e mentle! Mmagwe o ne ya kwa sekolong go dira gore morutabana yo a khutlise go kgoba bana.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zama o ne a ikutlwa jang? Zama o ne a _____.2. Zama o ne a itumeletse eng? Zama o ne a itumeletse go _____ kwa sekolong.3. Ke eng se se sulafaditseng Zama? Morutabana o ne a re o _____.4. Zama o boleetse mang ka bothata? Zama o boleetse _____.5. Kwala lefoko le lengwe le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe zama o mo thusitse.2. Zama ga a itumela3. Mebele yotlhe e mentle




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	tsala	mme	tsebe	tsenwa	
		mmele	tsona	mmapa	mmino	
	BUISA	Mmagwe Dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga. O ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko. Tsala ya gagwe e ne ya mo isa kwa bookelong mme o ne a bona thuso.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga 2. Mmagwe dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. 3. o ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	nna	nnaya	nnega	nnake	
		nnake	senno	senna	nnaya	
	BUISA	Nnake o ne a nnaya dijo. O ne a re ke nne mo sennong se se fa gaufi le tafole. Senno seno se ne se sa nnege sentle. Ke ne ka batla senno se sengwe se se botoka.				

	KWALA	<p>1. Nnake o ne a nnaya eng? Nnake o ne a nnaya _____.</p> <p>2. O ne a re ke nne mo kae? O ne a re ke nne mo _____ se se gaufi le tafole.</p>
--	--------------	---


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: senno Kwala potso ka: nnake</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	thaba	thiba	thiboga	thoko	
		thuba	thala	thibela	thata	
	BUISA	Rre Mogotsi o agile fa thoko ga thaba. Thaba e kgona go thibela diphefo mariga. Bana ba rata go pagama thaba. Fa o godile go thata go pagama thaba. Rre Mogotsi a re fa o se kelotlhoko o ka wa wa thubega tlhogo.				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang bontsi. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala leina tota. Leina leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: thibela

Kwala potso ka: thaba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

boela

akotse

mafura

siame

mebele

**BITSA**

nna

thiba

nnaya

thoko

nnake

thibela





nnela

thala





**BUISA**

Zama o ne a itumeletse go boela kwa sekolong. Ka letsasti la gagwe la ntlha kwa sekolong morutabana mongwe o ne a mo dira gore a sulafale. O ne a re o akotse ebile o mafura. Zama o ne a bolelela mmagwe. Mmagwe o ne a mo netefaletsa gore mebele yotlhe e mentle! Mmagwe o ne ya kwa sekolong go dira gore morutabana yo a khutlise go kgoba bana.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zama o ne a ikutlwa jang? Zama o ne a _____.2. Zama o ne a itumeletse eng? Zama o ne a itumeletse go _____ kwa sekolong.3. Ke eng se se sulafaditseng Zama? Morutabana o ne a re o _____.4. Zama o boleetse mang ka bothata? Zama o boleetse _____.5. Kwala lefoko le lengwe le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe zama o mo thusitse.2. Zama ga a itumela3. Mebele yotlhe e mentle




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	tsala	mme	tsebe	tsenwa	
		mmele	tsona	mmapa	mmino	
	BUISA	Mmagwe Dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga. O ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko. Tsala ya gagwe e ne ya mo isa kwa bookelong mme o ne a bona thuso.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga 2. Mmagwe dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. 3. o ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	nna	nnaya	nnega	nnake	
		nnake	senno	senna	nnaya	
	BUISA	Nnake o ne a nnaya dijo. O ne a re ke nne mo sennong se se fa gaufi le tafole. Senno seno se ne se sa nnege sentle. Ke ne ka batla senno se sengwe se se botoka.				

	KWALA	1. Nnake o ne a nnaya eng? Nnake o ne a nnaya _____. 2. O ne a re ke nne mo kae? O ne a re ke nne mo _____ se se gaufi le tafole.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: senno Kwala potso ka: nnake

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	thaba	thiba	thiboga	thoko	
		thuba	thala	thibela	thata	
	BUISA	Rre Mogotsi o agile fa thoko ga thaba. Thaba e kgona go thibela diphefo mariga. Bana ba rata go pagama thaba. Fa o godile go thata go pagama thaba. Rre Mogotsi a re fa o se kelotlhoko o ka wa wa thubega tlhogo.				
	KWALA	1. Kwala lefoko le le kayang bontsi. Lefoko leo ke _____. 2. Kwala leina tota. Leina leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: thibela

Kwala potso ka: thaba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

boela

akotse

mafura

siame

mebele

**BITSA**

nna

thiba

nnaya

thoko

nnake

thibela

nnela

thala

**BUISA**

Zama o ne a itumeletse go boela kwa sekolong. Ka letsasti la gagwe la ntlha kwa sekolong morutabana mongwe o ne a mo dira gore a sulafale. O ne a re o akotse ebile o mafura. Zama o ne a bolelela mmagwe. Mmagwe o ne a mo netefaletsa gore mebele yotlhe e mentle! Mmagwe o ne ya kwa sekolong go dira gore morutabana yo a khutlise go kgoba bana.

LABONE TIRWANA 2



BUISA

Buisa mafoko a  le a 
mo go Tirwana I ya Labone.



KWALA

1. Zama o ne a ikutlwa jang?
Zama o ne a _____.
2. Zama o ne a itumeletse eng?
Zama o ne a itumeletse go _____ kwa sekolong.
3. Ke eng se se sulafaditseng Zama?
Morutabana o ne a re o _____.
4. Zama o boleetse mang ka bothata?
Zama o boleetse _____.
5. Kwala lefoko le lengwe le le kayang maikutlo.
Lefoko leo ke _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1



BUISA

Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..



BUISA

Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.

LABOTLHANO TIRWANA 2



BUISA




Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.







KWALA

- Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.
1. Mmagwe zama o mo thusitse.
 2. Zama ga a itumela
 3. Mebele yotlhe e mentle




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	tsala	mme	tsebe	tsenwa	
		mmele	tsona	mmapa	mmino	
	BUISA	Mmagwe Dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga. O ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko. Tsala ya gagwe e ne ya mo isa kwa bookelong mme o ne a bona thuso.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga 2. Mmagwe dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. 3. o ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	nna	nnaya	nnega	nnake	
		nnake	senno	senna	nnaya	
	BUISA	Nnake o ne a nnaya dijo. O ne a re ke nne mo sennong se se fa gaufi le tafole. Senno seno se ne se sa nnege sentle. Ke ne ka batla senno se sengwe se se botoka.				

	KWALA	<p>1. Nnake o ne a nnaya eng? Nnake o ne a nnaya _____.</p> <p>2. O ne a re ke nne mo kae? O ne a re ke nne mo _____ se se gaufi le tafole.</p>
--	--------------	---


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: senno Kwala potso ka: nnake</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	thaba	thiba	thiboga	thoko	
		thuba	thala	thibela	thata	
	BUISA	Rre Mogotsi o agile fa thoko ga thaba. Thaba e kgona go thibela diphefo mariga. Bana ba rata go pagama thaba. Fa o godile go thata go pagama thaba. Rre Mogotsi a re fa o se kelotlhoko o ka wa wa thubega tlhogo.				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang bontsi. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala leina tota. Leina leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: thibela

Kwala potso ka: thaba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

boela

akotse

mafura

siame

mebele

**BITSA**

nna

thiba

nnaya

thoko

nnake

thibela





nnela

thala





**BUISA**

Zama o ne a itumeletse go boela kwa sekolong. Ka letsasti la gagwe la ntlha kwa sekolong morutabana mongwe o ne a mo dira gore a sulafale. O ne a re o akotse ebile o mafura. Zama o ne a bolelela mmagwe. Mmagwe o ne a mo netefaletsa gore mebele yotlhe e mentle! Mmagwe o ne ya kwa sekolong go dira gore morutabana yo a khutlise go kgoba bana.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zama o ne a ikutlwa jang? Zama o ne a _____.2. Zama o ne a itumeletse eng? Zama o ne a itumeletse go _____ kwa sekolong.3. Ke eng se se sulafaditseng Zama? Morutabana o ne a re o _____.4. Zama o boleetse mang ka bothata? Zama o boleetse _____.5. Kwala lefoko le lengwe le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe zama o mo thusitse.2. Zama ga a itumela3. Mebele yotlhe e mentle




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	tsala	mme	tsebe	tsenwa	
		mmele	tsona	mmapa	mmino	
	BUISA	Mmagwe Dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga. O ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko. Tsala ya gagwe e ne ya mo isa kwa bookelong mme o ne a bona thuso.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga 2. Mmagwe dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. 3. o ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	nna	nnaya	nnega	nnake	
		nnake	senno	senna	nnaya	
	BUISA	Nnake o ne a nnaya dijo. O ne a re ke nne mo sennong se se fa gaufi le tafole. Senno seno se ne se sa nnege sentle. Ke ne ka batla senno se sengwe se se botoka.				

	KWALA	<p>1. Nnake o ne a nnaya eng? Nnake o ne a nnaya _____.</p> <p>2. O ne a re ke nne mo kae? O ne a re ke nne mo _____ se se gaufi le tafole.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: senno Kwala potso ka: nnake</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	thaba	thiba	thiboga	thoko	
		thuba	thala	thibela	thata	
	BUISA	<p>Rre Mogotsi o agile fa thoko ga thaba. Thaba e kgona go thibela diphefo mariga. Bana ba rata go pagama thaba. Fa o godile go thata go pagama thaba. Rre Mogotsi a re fa o se kelotlhoko o ka wa wa thubega tlhogo.</p>				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang bontsi. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala leina tota. Leina leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: thibela

Kwala potso ka: thaba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

boela

akotse

mafura

siame

mebele

**BITSA**

nna

thiba

nnaya

thoko

nnake

thibela





nnela

thala





**BUISA**

Zama o ne a itumeletse go boela kwa sekolong. Ka letsasti la gagwe la ntlha kwa sekolong morutabana mongwe o ne a mo dira gore a sulafale. O ne a re o akotse ebile o mafura. Zama o ne a bolelela mmagwe. Mmagwe o ne a mo netefaletsa gore mebele yotlhe e mentle! Mmagwe o ne ya kwa sekolong go dira gore morutabana yo a khutlise go kgoba bana.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zama o ne a ikutlwa jang? Zama o ne a _____.2. Zama o ne a itumeletse eng? Zama o ne a itumeletse go _____ kwa sekolong.3. Ke eng se se sulafaditseng Zama? Morutabana o ne a re o _____.4. Zama o boleetse mang ka bothata? Zama o boleetse _____.5. Kwala lefoko le lengwe le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe zama o mo thusitse.2. Zama ga a itumela3. Mebele yotlhe e mentle




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	tsala	mme	tsebe	tsenwa	
		mmele	tsona	mmapa	mmino	
	BUISA	Mmagwe Dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga. O ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko. Tsala ya gagwe e ne ya mo isa kwa bookelong mme o ne a bona thuso.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga 2. Mmagwe dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. 3. o ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	nna	nnaya	nnega	nnake	
		nnake	senno	senna	nnaya	
	BUISA	Nnake o ne a nnaya dijo. O ne a re ke nne mo sennong se se fa gaufi le tafole. Senno seno se ne se sa nnege sentle. Ke ne ka batla senno se sengwe se se botoka.				

	KWALA	<p>1. Nnake o ne a nnaya eng? Nnake o ne a nnaya _____.</p> <p>2. O ne a re ke nne mo kae? O ne a re ke nne mo _____ se se gaufi le tafole.</p>
--	--------------	---


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: senno Kwala potso ka: nnake</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	thaba	thiba	thiboga	thoko	
		thuba	thala	thibela	thata	
	BUISA	Rre Mogotsi o agile fa thoko ga thaba. Thaba e kgona go thibela diphefo mariga. Bana ba rata go pagama thaba. Fa o godile go thata go pagama thaba. Rre Mogotsi a re fa o se kelotlhoko o ka wa wa thubega tlhogo.				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang bontsi. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala leina tota. Leina leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: thibela

Kwala potso ka: thaba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

boela

akotse

mafura

siame

mebele

**BITSA**

nna

thiba

nnaya

thoko

nnake

thibela





nnela

thala





**BUISA**

Zama o ne a itumeletse go boela kwa sekolong. Ka letsasti la gagwe la ntlha kwa sekolong morutabana mongwe o ne a mo dira gore a sulafale. O ne a re o akotse ebile o mafura. Zama o ne a bolelela mmagwe. Mmagwe o ne a mo netefaletsa gore mebele yotlhe e mentle! Mmagwe o ne ya kwa sekolong go dira gore morutabana yo a khutlise go kgoba bana.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zama o ne a ikutlwa jang? Zama o ne a _____.2. Zama o ne a itumeletse eng? Zama o ne a itumeletse go _____ kwa sekolong.3. Ke eng se se sulafaditseng Zama? Morutabana o ne a re o _____.4. Zama o boleetse mang ka bothata? Zama o boleetse _____.5. Kwala lefoko le lengwe le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe zama o mo thusitse.2. Zama ga a itumela3. Mebele yotlhe e mentle




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	tsala	mme	tsebe	tsenwa	
		mmele	tsona	mmapa	mmino	
	BUISA	Mmagwe Dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga. O ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko. Tsala ya gagwe e ne ya mo isa kwa bookelong mme o ne a bona thuso.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga 2. Mmagwe dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. 3. o ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	nna	nnaya	nnega	nnake	
		nnake	senno	senna	nnaya	
	BUISA	Nnake o ne a nnaya dijo. O ne a re ke nne mo sennong se se fa gaufi le tafole. Senno seno se ne se sa nnege sentle. Ke ne ka batla senno se sengwe se se botoka.				

	KWALA	1. Nnake o ne a nnaya eng? Nnake o ne a nnaya _____. 2. O ne a re ke nne mo kae? O ne a re ke nne mo _____ se se gaufi le tafole.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: senno Kwala potso ka: nnake

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	thaba	thiba	thiboga	thoko	
		thuba	thala	thibela	thata	
	BUISA	Rre Mogotsi o agile fa thoko ga thaba. Thaba e kgona go thibela diphefo mariga. Bana ba rata go pagama thaba. Fa o godile go thata go pagama thaba. Rre Mogotsi a re fa o se kelotlhoko o ka wa wa thubega tlhogo.				
	KWALA	1. Kwala lefoko le le kayang bontsi. Lefoko leo ke _____. 2. Kwala leina tota. Leina leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: thibela

Kwala potso ka: thaba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

boela

akotse

mafura

siame

mebele

**BITSA**

nna

thiba

nnaya

thoko

nnake

thibela





nnela

thala





**BUISA**

Zama o ne a itumeletse go boela kwa sekolong. Ka letsasti la gagwe la ntlha kwa sekolong morutabana mongwe o ne a mo dira gore a sulafale. O ne a re o akotse ebile o mafura. Zama o ne a bolelela mmagwe. Mmagwe o ne a mo netefaletsa gore mebele yotlhe e mentle! Mmagwe o ne ya kwa sekolong go dira gore morutabana yo a khutlise go kgoba bana.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zama o ne a ikutlwa jang? Zama o ne a _____.2. Zama o ne a itumeletse eng? Zama o ne a itumeletse go _____ kwa sekolong.3. Ke eng se se sulafaditseng Zama? Morutabana o ne a re o _____.4. Zama o boleetse mang ka bothata? Zama o boleetse _____.5. Kwala lefoko le lengwe le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe zama o mo thusitse.2. Zama ga a itumela3. Mebele yotlhe e mentle




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	tsala	mme	tsebe	tsenwa	
		mmele	tsona	mmapa	mmino	
	BUISA	Mmagwe Dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga. O ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko. Tsala ya gagwe e ne ya mo isa kwa bookelong mme o ne a bona thuso.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga 2. Mmagwe dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. 3. o ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	nna	nnaya	nnega	nnake	
		nnake	senno	senna	nnaya	
	BUISA	Nnake o ne a nnaya dijo. O ne a re ke nne mo sennong se se fa gaufi le tafole. Senno seno se ne se sa nnege sentle. Ke ne ka batla senno se sengwe se se botoka.				

	KWALA	<p>1. Nnake o ne a nnaya eng? Nnake o ne a nnaya _____.</p> <p>2. O ne a re ke nne mo kae? O ne a re ke nne mo _____ se se gaufi le tafole.</p>
--	--------------	---


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: senno Kwala potso ka: nnake</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	thaba	thiba	thiboga	thoko	
		thuba	thala	thibela	thata	
	BUISA	Rre Mogotsi o agile fa thoko ga thaba. Thaba e kgona go thibela diphefo mariga. Bana ba rata go pagama thaba. Fa o godile go thata go pagama thaba. Rre Mogotsi a re fa o se kelotlhoko o ka wa wa thubega tlhogo.				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang bontsi. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala leina tota. Leina leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: thibela

Kwala potso ka: thaba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

boela

akotse

mafura

siame

mebele

**BITSA**

nna

thiba

nnaya

thoko

nnake

thibela





nnela

thala





**BUISA**

Zama o ne a itumeletse go boela kwa sekolong. Ka letsasti la gagwe la ntlha kwa sekolong morutabana mongwe o ne a mo dira gore a sulafale. O ne a re o akotse ebile o mafura. Zama o ne a bolelela mmagwe. Mmagwe o ne a mo netefaletsa gore mebele yotlhe e mentle! Mmagwe o ne ya kwa sekolong go dira gore morutabana yo a khutlise go kgoba bana.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zama o ne a ikutlwa jang? Zama o ne a _____.2. Zama o ne a itumeletse eng? Zama o ne a itumeletse go _____ kwa sekolong.3. Ke eng se se sulafaditseng Zama? Morutabana o ne a re o _____.4. Zama o boleetse mang ka bothata? Zama o boleetse _____.5. Kwala lefoko le lengwe le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe zama o mo thusitse.2. Zama ga a itumela3. Mebele yotlhe e mentle




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	tsala	mme	tsebe	tsenwa	
		mmele	tsona	mmapa	mmino	
	BUISA	Mmagwe Dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga. O ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko. Tsala ya gagwe e ne ya mo isa kwa bookelong mme o ne a bona thuso.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga 2. Mmagwe dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. 3. o ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	nna	nnaya	nnega	nnake	
		nnake	senno	senna	nnaya	
	BUISA	Nnake o ne a nnaya dijo. O ne a re ke nne mo sennong se se fa gaufi le tafole. Senno seno se ne se sa nnege sentle. Ke ne ka batla senno se sengwe se se botoka.				

	KWALA	1. Nnake o ne a nnaya eng? Nnake o ne a nnaya _____. 2. O ne a re ke nne mo kae? O ne a re ke nne mo _____ se se gaufi le tafole.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: senno Kwala potso ka: nnake

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	thaba	thiba	thiboga	thoko	
		thuba	thala	thibela	thata	
	BUISA	Rre Mogotsi o agile fa thoko ga thaba. Thaba e kgona go thibela diphefo mariga. Bana ba rata go pagama thaba. Fa o godile go thata go pagama thaba. Rre Mogotsi a re fa o se kelotlhoko o ka wa wa thubega tlhogo.				
	KWALA	1. Kwala lefoko le le kayang bontsi. Lefoko leo ke _____. 2. Kwala leina tota. Leina leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: thibela

Kwala potso ka: thaba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

boela

akotse

mafura

siame

mebele

**BITSA**

nna

thiba

nnaya

thoko

nnake

thibela





nnela

thala





**BUISA**

Zama o ne a itumeletse go boela kwa sekolong. Ka letsasti la gagwe la ntlha kwa sekolong morutabana mongwe o ne a mo dira gore a sulafale. O ne a re o akotse ebile o mafura. Zama o ne a bolelela mmagwe. Mmagwe o ne a mo netefaletsa gore mebele yotlhe e mentle! Mmagwe o ne ya kwa sekolong go dira gore morutabana yo a khutlise go kgoba bana.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zama o ne a ikutlwa jang? Zama o ne a _____.2. Zama o ne a itumeletse eng? Zama o ne a itumeletse go _____ kwa sekolong.3. Ke eng se se sulafaditseng Zama? Morutabana o ne a re o _____.4. Zama o boleetse mang ka bothata? Zama o boleetse _____.5. Kwala lefoko le lengwe le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe zama o mo thusitse.2. Zama ga a itumela3. Mebele yotlhe e mentle




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	tsala	mme	tsebe	tsenwa	
		mmele	tsona	mmapa	mmino	
	BUISA	Mmagwe Dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga. O ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko. Tsala ya gagwe e ne ya mo isa kwa bookelong mme o ne a bona thuso.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga 2. Mmagwe dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. 3. o ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	nna	nnaya	nnega	nnake	
		nnake	senno	senna	nnaya	
	BUISA	Nnake o ne a nnaya dijo. O ne a re ke nne mo sennong se se fa gaufi le tafole. Senno seno se ne se sa nnege sentle. Ke ne ka batla senno se sengwe se se botoka.				

	KWALA	<p>1. Nnake o ne a nnaya eng? Nnake o ne a nnaya _____.</p> <p>2. O ne a re ke nne mo kae? O ne a re ke nne mo _____ se se gaufi le tafole.</p>
--	--------------	---


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: senno Kwala potso ka: nnake</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	thaba	thiba	thiboga	thoko	
		thuba	thala	thibela	thata	
	BUISA	Rre Mogotsi o agile fa thoko ga thaba. Thaba e kgona go thibela diphefo mariga. Bana ba rata go pagama thaba. Fa o godile go thata go pagama thaba. Rre Mogotsi a re fa o se kelotlhoko o ka wa wa thubega tlhogo.				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang bontsi. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala leina tota. Leina leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: thibela

Kwala potso ka: thaba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

boela

akotse

mafura

siame

mebele

**BITSA**

nna

thiba

nnaya

thoko

nnake

thibela





nnela

thala





**BUISA**

Zama o ne a itumeletse go boela kwa sekolong. Ka letsasti la gagwe la ntlha kwa sekolong morutabana mongwe o ne a mo dira gore a sulafale. O ne a re o akotse ebile o mafura. Zama o ne a bolelela mmagwe. Mmagwe o ne a mo netefaletsa gore mebele yotlhe e mentle! Mmagwe o ne ya kwa sekolong go dira gore morutabana yo a khutlise go kgoba bana.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zama o ne a ikutlwa jang? Zama o ne a _____.2. Zama o ne a itumeletse eng? Zama o ne a itumeletse go _____ kwa sekolong.3. Ke eng se se sulafaditseng Zama? Morutabana o ne a re o _____.4. Zama o boleetse mang ka bothata? Zama o boleetse _____.5. Kwala lefoko le lengwe le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe zama o mo thusitse.2. Zama ga a itumela3. Mebele yotlhe e mentle




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	tsala	mme	tsebe	tsenwa	
		mmele	tsona	mmapa	mmino	
	BUISA	Mmagwe Dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga. O ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko. Tsala ya gagwe e ne ya mo isa kwa bookelong mme o ne a bona thuso.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga 2. Mmagwe dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. 3. o ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	nna	nnaya	nnega	nnake	
		nnake	senno	senna	nnaya	
	BUISA	Nnake o ne a nnaya dijo. O ne a re ke nne mo sennong se se fa gaufi le tafole. Senno seno se ne se sa nnege sentle. Ke ne ka batla senno se sengwe se se botoka.				

	KWALA	<p>1. Nnake o ne a nnaya eng? Nnake o ne a nnaya _____.</p> <p>2. O ne a re ke nne mo kae? O ne a re ke nne mo _____ se se gaufi le tafole.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: senno Kwala potso ka: nnake</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	thaba	thiba	thiboga	thoko	
		thuba	thala	thibela	thata	
	BUISA	Rre Mogotsi o agile fa thoko ga thaba. Thaba e kgona go thibela diphefo mariga. Bana ba rata go pagama thaba. Fa o godile go thata go pagama thaba. Rre Mogotsi a re fa o se kelotlhoko o ka wa wa thubega tlhogo.				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang bontsi. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala leina tota. Leina leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: thibela

Kwala potso ka: thaba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

boela

akotse

mafura

siame

mebele

**BITSA**

nna

thiba

nnaya

thoko

nnake

thibela





nnela

thala





**BUISA**

Zama o ne a itumeletse go boela kwa sekolong. Ka letsasti la gagwe la ntlha kwa sekolong morutabana mongwe o ne a mo dira gore a sulafale. O ne a re o akotse ebile o mafura. Zama o ne a bolelela mmagwe. Mmagwe o ne a mo netefaletsa gore mebele yotlhe e mentle! Mmagwe o ne ya kwa sekolong go dira gore morutabana yo a khutlise go kgoba bana.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zama o ne a ikutlwa jang? Zama o ne a _____.2. Zama o ne a itumeletse eng? Zama o ne a itumeletse go _____ kwa sekolong.3. Ke eng se se sulafaditseng Zama? Morutabana o ne a re o _____.4. Zama o boleetse mang ka bothata? Zama o boleetse _____.5. Kwala lefoko le lengwe le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe zama o mo thusitse.2. Zama ga a itumela3. Mebele yotlhe e mentle




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	tsala	mme	tsebe	tsenwa	
		mmele	tsona	mmapa	mmino	
	BUISA	Mmagwe Dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga. O ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko. Tsala ya gagwe e ne ya mo isa kwa bookelong mme o ne a bona thuso.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga 2. Mmagwe dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. 3. o ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	nna	nnaya	nnega	nnake	
		nnake	senno	senna	nnaya	
	BUISA	Nnake o ne a nnaya dijo. O ne a re ke nne mo sennong se se fa gaufi le tafole. Senno seno se ne se sa nnege sentle. Ke ne ka batla senno se sengwe se se botoka.				

	KWALA	<p>1. Nnake o ne a nnaya eng? Nnake o ne a nnaya _____.</p> <p>2. O ne a re ke nne mo kae? O ne a re ke nne mo _____ se se gaufi le tafole.</p>
--	--------------	---


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: senno Kwala potso ka: nnake</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	thaba	thiba	thiboga	thoko	
		thuba	thala	thibela	thata	
	BUISA	Rre Mogotsi o agile fa thoko ga thaba. Thaba e kgona go thibela diphefo mariga. Bana ba rata go pagama thaba. Fa o godile go thata go pagama thaba. Rre Mogotsi a re fa o se kelotlhoko o ka wa wa thubega tlhogo.				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang bontsi. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala leina tota. Leina leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: thibela

Kwala potso ka: thaba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

boela

akotse

mafura

siame

mebele

**BITSA**

nna

thiba

nnaya

thoko

nnake

thibela





nnela

thala





**BUISA**

Zama o ne a itumeletse go boela kwa sekolong. Ka letsasti la gagwe la ntlha kwa sekolong morutabana mongwe o ne a mo dira gore a sulafale. O ne a re o akotse ebile o mafura. Zama o ne a bolelela mmagwe. Mmagwe o ne a mo netefaletsa gore mebele yotlhe e mentle! Mmagwe o ne ya kwa sekolong go dira gore morutabana yo a khutlise go kgoba bana.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zama o ne a ikutlwa jang? Zama o ne a _____.2. Zama o ne a itumeletse eng? Zama o ne a itumeletse go _____ kwa sekolong.3. Ke eng se se sulafaditseng Zama? Morutabana o ne a re o _____.4. Zama o boleetse mang ka bothata? Zama o boleetse _____.5. Kwala lefoko le lengwe le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe zama o mo thusitse.2. Zama ga a itumela3. Mebele yotlhe e mentle




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	tsala	mme	tsebe	tsenwa	
		mmele	tsona	mmapa	mmino	
	BUISA	Mmagwe Dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga. O ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko. Tsala ya gagwe e ne ya mo isa kwa bookelong mme o ne a bona thuso.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga 2. Mmagwe dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. 3. o ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	nna	nnaya	nnega	nnake	
		nnake	senno	senna	nnaya	
	BUISA	Nnake o ne a nnaya dijo. O ne a re ke nne mo sennong se se fa gaufi le tafole. Senno seno se ne se sa nnege sentle. Ke ne ka batla senno se sengwe se se botoka.				

	KWALA	<p>1. Nnake o ne a nnaya eng? Nnake o ne a nnaya _____.</p> <p>2. O ne a re ke nne mo kae? O ne a re ke nne mo _____ se se gaufi le tafole.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: senno Kwala potso ka: nnake</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	thaba	thiba	thiboga	thoko	
		thuba	thala	thibela	thata	
	BUISA	Rre Mogotsi o agile fa thoko ga thaba. Thaba e kgona go thibela diphefo mariga. Bana ba rata go pagama thaba. Fa o godile go thata go pagama thaba. Rre Mogotsi a re fa o se kelotlhoko o ka wa wa thubega tlhogo.				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang bontsi. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala leina tota. Leina leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: thibela

Kwala potso ka: thaba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

boela

akotse

mafura

siame

mebele

**BITSA**

nna

thiba

nnaya

thoko

nnake

thibela





nnela

thala





**BUISA**

Zama o ne a itumeletse go boela kwa sekolong. Ka letsasti la gagwe la ntlha kwa sekolong morutabana mongwe o ne a mo dira gore a sulafale. O ne a re o akotse ebile o mafura. Zama o ne a bolelela mmagwe. Mmagwe o ne a mo netefaletsa gore mebele yotlhe e mentle! Mmagwe o ne ya kwa sekolong go dira gore morutabana yo a khutlise go kgoba bana.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zama o ne a ikutlwa jang? Zama o ne a _____.2. Zama o ne a itumeletse eng? Zama o ne a itumeletse go _____ kwa sekolong.3. Ke eng se se sulafaditseng Zama? Morutabana o ne a re o _____.4. Zama o boleetse mang ka bothata? Zama o boleetse _____.5. Kwala lefoko le lengwe le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.


LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe zama o mo thusitse.2. Zama ga a itumela3. Mebele yotlhe e mentle




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	tsala	mme	tsebe	tsenwa	
		mmele	tsona	mmapa	mmino	
	BUISA	Mmagwe Dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga. O ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko. Tsala ya gagwe e ne ya mo isa kwa bookelong mme o ne a bona thuso.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga 2. Mmagwe dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. 3. o ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	nna	nnaya	nnega	nnake	
		nnake	senno	senna	nnaya	
	BUISA	Nnake o ne a nnaya dijo. O ne a re ke nne mo sennong se se fa gaufi le tafole. Senno seno se ne se sa nnege sentle. Ke ne ka batla senno se sengwe se se botoka.				

	KWALA	<p>1. Nnake o ne a nnaya eng? Nnake o ne a nnaya _____.</p> <p>2. O ne a re ke nne mo kae? O ne a re ke nne mo _____ se se gaufi le tafole.</p>
--	--------------	---


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: senno Kwala potso ka: nnake</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	thaba	thiba	thiboga	thoko	
		thuba	thala	thibela	thata	
	BUISA	Rre Mogotsi o agile fa thoko ga thaba. Thaba e kgona go thibela diphefo mariga. Bana ba rata go pagama thaba. Fa o godile go thata go pagama thaba. Rre Mogotsi a re fa o se kelotlhoko o ka wa wa thubega tlhogo.				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang bontsi. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala leina tota. Leina leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: thibela

Kwala potso ka: thaba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

boela

akotse

mafura

siame

mebele

**BITSA**

nna

thiba

nnaya

thoko

nnake

thibela





nnela

thala





**BUISA**

Zama o ne a itumeletse go boela kwa sekolong. Ka letsasti la gagwe la ntlha kwa sekolong morutabana mongwe o ne a mo dira gore a sulafale. O ne a re o akotse ebile o mafura. Zama o ne a bolelela mmagwe. Mmagwe o ne a mo netefaletsa gore mebele yotlhe e mentle! Mmagwe o ne ya kwa sekolong go dira gore morutabana yo a khutlise go kgoba bana.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zama o ne a ikutlwa jang? Zama o ne a _____.2. Zama o ne a itumeletse eng? Zama o ne a itumeletse go _____ kwa sekolong.3. Ke eng se se sulafaditseng Zama? Morutabana o ne a re o _____.4. Zama o boleetse mang ka bothata? Zama o boleetse _____.5. Kwala lefoko le lengwe le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe zama o mo thusitse.2. Zama ga a itumela3. Mebele yotlhe e mentle




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	tsala	mme	tsebe	tsenwa	
		mmele	tsona	mmapa	mmino	
	BUISA	Mmagwe Dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga. O ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko. Tsala ya gagwe e ne ya mo isa kwa bookelong mme o ne a bona thuso.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga 2. Mmagwe dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. 3. o ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	nna	nnaya	nnega	nnake	
		nnake	senno	senna	nnaya	
	BUISA	Nnake o ne a nnaya dijo. O ne a re ke nne mo sennong se se fa gaufi le tafole. Senno seno se ne se sa nnege sentle. Ke ne ka batla senno se sengwe se se botoka.				

	KWALA	<p>1. Nnake o ne a nnaya eng? Nnake o ne a nnaya _____.</p> <p>2. O ne a re ke nne mo kae? O ne a re ke nne mo _____ se se gaufi le tafole.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: senno Kwala potso ka: nnake</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	thaba	thiba	thiboga	thoko	
		thuba	thala	thibela	thata	
	BUISA	Rre Mogotsi o agile fa thoko ga thaba. Thaba e kgona go thibela diphefo mariga. Bana ba rata go pagama thaba. Fa o godile go thata go pagama thaba. Rre Mogotsi a re fa o se kelotlhoko o ka wa wa thubega tlhogo.				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang bontsi. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala leina tota. Leina leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: thibela

Kwala potso ka: thaba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

boela

akotse

mafura

siame

mebele

**BITSA**

nna

thiba

nnaya

thoko

nnake

thibela





nnela

thala





**BUISA**

Zama o ne a itumeletse go boela kwa sekolong. Ka letsasti la gagwe la ntlha kwa sekolong morutabana mongwe o ne a mo dira gore a sulafale. O ne a re o akotse ebile o mafura. Zama o ne a bolelela mmagwe. Mmagwe o ne a mo netefaletsa gore mebele yotlhe e mentle! Mmagwe o ne ya kwa sekolong go dira gore morutabana yo a khutlise go kgoba bana.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zama o ne a ikutlwa jang? Zama o ne a _____.2. Zama o ne a itumeletse eng? Zama o ne a itumeletse go _____ kwa sekolong.3. Ke eng se se sulafaditseng Zama? Morutabana o ne a re o _____.4. Zama o boleetse mang ka bothata? Zama o boleetse _____.5. Kwala lefoko le lengwe le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe zama o mo thusitse.2. Zama ga a itumela3. Mebele yotlhe e mentle




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	tsala	mme	tsebe	tsenwa	
		mmele	tsona	mmapa	mmino	
	BUISA	Mmagwe Dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga. O ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko. Tsala ya gagwe e ne ya mo isa kwa bookelong mme o ne a bona thuso.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga 2. Mmagwe dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. 3. o ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	nna	nnaya	nnega	nnake	
		nnake	senno	senna	nnaya	
	BUISA	Nnake o ne a nnaya dijo. O ne a re ke nne mo sennong se se fa gaufi le tafole. Senno seno se ne se sa nnege sentle. Ke ne ka batla senno se sengwe se se botoka.				

	KWALA	<p>1. Nnake o ne a nnaya eng? Nnake o ne a nnaya _____.</p> <p>2. O ne a re ke nne mo kae? O ne a re ke nne mo _____ se se gaufi le tafole.</p>
--	--------------	---


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: senno Kwala potso ka: nnake</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	thaba	thiba	thiboga	thoko	
		thuba	thala	thibela	thata	
	BUISA	Rre Mogotsi o agile fa thoko ga thaba. Thaba e kgona go thibela diphefo mariga. Bana ba rata go pagama thaba. Fa o godile go thata go pagama thaba. Rre Mogotsi a re fa o se kelotlhoko o ka wa wa thubega tlhogo.				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang bontsi. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala leina tota. Leina leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: thibela

Kwala potso ka: thaba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

boela

akotse

mafura

siame

mebele

**BITSA**

nna

thiba

nnaya

thoko

nnake

thibela





nnela

thala





**BUISA**

Zama o ne a itumeletse go boela kwa sekolong. Ka letsasti la gagwe la ntlha kwa sekolong morutabana mongwe o ne a mo dira gore a sulafale. O ne a re o akotse ebile o mafura. Zama o ne a bolelela mmagwe. Mmagwe o ne a mo netefaletsa gore mebele yotlhe e mentle! Mmagwe o ne ya kwa sekolong go dira gore morutabana yo a khutlise go kgoba bana.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zama o ne a ikutlwa jang? Zama o ne a _____.2. Zama o ne a itumeletse eng? Zama o ne a itumeletse go _____ kwa sekolong.3. Ke eng se se sulafaditseng Zama? Morutabana o ne a re o _____.4. Zama o boleetse mang ka bothata? Zama o boleetse _____.5. Kwala lefoko le lengwe le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.


LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe zama o mo thusitse.2. Zama ga a itumela3. Mebele yotlhe e mentle




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	tsala	mme	tsebe	tsenwa	
		mmele	tsona	mmapa	mmino	
	BUISA	Mmagwe Dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga. O ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko. Tsala ya gagwe e ne ya mo isa kwa bookelong mme o ne a bona thuso.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga 2. Mmagwe dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. 3. o ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	nna	nnaya	nnega	nnake	
		nnake	senno	senna	nnaya	
	BUISA	Nnake o ne a nnaya dijo. O ne a re ke nne mo sennong se se fa gaufi le tafole. Senno seno se ne se sa nnege sentle. Ke ne ka batla senno se sengwe se se botoka.				

	KWALA	<p>1. Nnake o ne a nnaya eng? Nnake o ne a nnaya _____.</p> <p>2. O ne a re ke nne mo kae? O ne a re ke nne mo _____ se se gaufi le tafole.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: senno Kwala potso ka: nnake</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	thaba	thiba	thiboga	thoko	
		thuba	thala	thibela	thata	
	BUISA	Rre Mogotsi o agile fa thoko ga thaba. Thaba e kgona go thibela diphefo mariga. Bana ba rata go pagama thaba. Fa o godile go thata go pagama thaba. Rre Mogotsi a re fa o se kelotlhoko o ka wa wa thubega tlhogo.				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang bontsi. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala leina tota. Leina leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: thibela

Kwala potso ka: thaba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

boela

akotse

mafura

siame

mebele

**BITSA**

nna

thiba

nnaya

thoko

nnake

thibela





nnela

thala





**BUISA**

Zama o ne a itumeletse go boela kwa sekolong. Ka letsasti la gagwe la ntlha kwa sekolong morutabana mongwe o ne a mo dira gore a sulafale. O ne a re o akotse ebile o mafura. Zama o ne a bolelela mmagwe. Mmagwe o ne a mo netefaletsa gore mebele yotlhe e mentle! Mmagwe o ne ya kwa sekolong go dira gore morutabana yo a khutlise go kgoba bana.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zama o ne a ikutlwa jang? Zama o ne a _____.2. Zama o ne a itumeletse eng? Zama o ne a itumeletse go _____ kwa sekolong.3. Ke eng se se sulafaditseng Zama? Morutabana o ne a re o _____.4. Zama o boleetse mang ka bothata? Zama o boleetse _____.5. Kwala lefoko le lengwe le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe zama o mo thusitse.2. Zama ga a itumela3. Mebele yotlhe e mentle




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	tsala	mme	tsebe	tsenwa	
		mmele	tsona	mmapa	mmino	
	BUISA	Mmagwe Dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga. O ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko. Tsala ya gagwe e ne ya mo isa kwa bookelong mme o ne a bona thuso.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga 2. Mmagwe dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. 3. o ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	nna	nnaya	nnega	nnake	
		nnake	senno	senna	nnaya	
	BUISA	Nnake o ne a nnaya dijo. O ne a re ke nne mo sennong se se fa gaufi le tafole. Senno seno se ne se sa nnege sentle. Ke ne ka batla senno se sengwe se se botoka.				

	KWALA	1. Nnake o ne a nnaya eng? Nnake o ne a nnaya _____. 2. O ne a re ke nne mo kae? O ne a re ke nne mo _____ se se gaufi le tafole.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: senno Kwala potso ka: nnake

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	thaba	thiba	thiboga	thoko	
		thuba	thala	thibela	thata	
	BUISA	Rre Mogotsi o agile fa thoko ga thaba. Thaba e kgona go thibela diphefo mariga. Bana ba rata go pagama thaba. Fa o godile go thata go pagama thaba. Rre Mogotsi a re fa o se kelotlhoko o ka wa wa thubega tlhogo.				
	KWALA	1. Kwala lefoko le le kayang bontsi. Lefoko leo ke _____. 2. Kwala leina tota. Leina leo ke _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: thibela

Kwala potso ka: thaba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

boela

akotse

mafura

siame

mebele

**BITSA**

nna

thiba

nnaya

thoko

nnake

thibela





nnela

thala





**BUISA**

Zama o ne a itumeletse go boela kwa sekolong. Ka letsasti la gagwe la ntlha kwa sekolong morutabana mongwe o ne a mo dira gore a sulafale. O ne a re o akotse ebile o mafura. Zama o ne a bolelela mmagwe. Mmagwe o ne a mo netefaletsa gore mebele yotlhe e mentle! Mmagwe o ne ya kwa sekolong go dira gore morutabana yo a khutlise go kgoba bana.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zama o ne a ikutlwa jang? Zama o ne a _____.2. Zama o ne a itumeletse eng? Zama o ne a itumeletse go _____ kwa sekolong.3. Ke eng se se sulafaditseng Zama? Morutabana o ne a re o _____.4. Zama o boleetse mang ka bothata? Zama o boleetse _____.5. Kwala lefoko le lengwe le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.


LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe zama o mo thusitse.2. Zama ga a itumela3. Mebele yotlhe e mentle




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	tsala	mme	tsebe	tsenwa	
		mmele	tsona	mmapa	mmino	
	BUISA	Mmagwe Dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga. O ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko. Tsala ya gagwe e ne ya mo isa kwa bookelong mme o ne a bona thuso.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Tsebe ya gagwe e ne ya ruruga 2. Mmagwe dikeledi o ne a tsenwa ke selo mo tsebeng. 3. o ne a re mmele wa gagwe otlhe o botlhoko.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	nna	nnaya	nnega	nnake	
		nnake	senno	senna	nnaya	
	BUISA	Nnake o ne a nnaya dijo. O ne a re ke nne mo sennong se se fa gaufi le tafole. Senno seno se ne se sa nnege sentle. Ke ne ka batla senno se sengwe se se botoka.				

	KWALA	<p>1. Nnake o ne a nnaya eng? Nnake o ne a nnaya _____.</p> <p>2. O ne a re ke nne mo kae? O ne a re ke nne mo _____ se se gaufi le tafole.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	<p>Kwala polelo ka: senno Kwala potso ka: nnake</p>

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	boela	akotse	mafura	siame	mebele
	BITSA	thaba	thiba	thiboga	thoko	
		thuba	thala	thibela	thata	
	BUISA	Rre Mogotsi o agile fa thoko ga thaba. Thaba e kgona go thibela diphefo mariga. Bana ba rata go pagama thaba. Fa o godile go thata go pagama thaba. Rre Mogotsi a re fa o se kelotlhoko o ka wa wa thubega tlhogo.				
	KWALA	<p>1. Kwala lefoko le le kayang bontsi. Lefoko leo ke _____.</p> <p>2. Kwala leina tota. Leina leo ke _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: thibela

Kwala potso ka: thaba

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

boela

akotse

mafura

siame

mebele

**BITSA**

nna

thiba

nnaya

thoko

nnake

thibela





nnela

thala





**BUISA**

Zama o ne a itumeletse go boela kwa sekolong. Ka letsasti la gagwe la ntlha kwa sekolong morutabana mongwe o ne a mo dira gore a sulafale. O ne a re o akotse ebile o mafura. Zama o ne a bolelela mmagwe. Mmagwe o ne a mo netefaletsa gore mebele yotlhe e mentle! Mmagwe o ne ya kwa sekolong go dira gore morutabana yo a khutlise go kgoba bana.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Zama o ne a ikutlwa jang? Zama o ne a _____.2. Zama o ne a itumeletse eng? Zama o ne a itumeletse go _____ kwa sekolong.3. Ke eng se se sulafaditseng Zama? Morutabana o ne a re o _____.4. Zama o boleetse mang ka bothata? Zama o boleetse _____.5. Kwala lefoko le lengwe le le kayang maikutlo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mmagwe zama o mo thusitse.2. Zama ga a itumela3. Mebele yotlhe e mentle




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	sela	senka	tuma	wena	
		nkonopa	nkoba	ntlhopho	nko	
	BUISA	Bana ba rata motshameko wa kgwele ya dinao. Ke eletsa eketse ba ka ntlhopho mo setlhopheng sa sekolo. Ke tla senka mongwe go nkatisa. Ga ke batle gore fa ba nkonopela kgwele ke e fose. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Bana ba rata kgwele ya dinao 2. ke tla senka mongwe go nkatisa. 3. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	fofa	fala	fofa	fapoga	
		falola	feta	fologa	fefola	
	BUISA	Phefo e e maatla e fefola sengwe le sengwe. Ditshenekegi fa di fefola ke phefo di a timela. Tse dingwe di tsena mo ntlong. Fa o feta di a go loma. Fa o sa di fapoge ka bonako ga o kitla o falola. Go tsaya lobaka go fola fa o lomilwe ke mofu.				

	KWALA	1. Phefo e e maatla e dira eng? Phefo e e maatla e _____ sengwe le sengwe. 2. Go tsaya nako e kae go fola fa o lomilwe ke mofu? Go tsaya _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: fapoga Kwala potso ka: fola

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	goga	gama	galefa	gagola	
		gola	gana	gata	gaisa	
	BUISA	Pule o disa dipodi. Ka gale o gama go sale phakela. Fa Pule a gana go tsoga rre o a galefa. O goga dikobo go mo tsosa. Pule ena o gata dikobo ka matsogo le maoto. Rre a re fa Pule a gola o tla kgona go tsoga phakela.				
	KWALA	1. Pule o disa eng? Pule o disa _____. 2. Pule o gama leng? Pule o gama go sa le _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: **gana**

Kwala potso ka: **gata**

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

kgotlelo

bosa

gotela

boboko

tikologo

**BITSA**

gagola

falola

gata

fofa

galefa

folo





gana

fetola





**BUISA**

Greta ke mosetsana yo o nang le bolwetse mo bobokong. Ka ntlha ya se, ga a na ditsala. Seno se dira gore a reetse ka tlhoafalo kwa sekolong. O ne a amega fa a utlwa ka ga kgotlelo ya tikologo le kgotlelo ya loapi. O ne a ikaelela go thusa. O ne a dira ditshupetso kwa palamenteng. Gape o ne a dirisa boranyane go ikgolaganya le bana go ralala lefatshe. O batla gore botlhe ba khutlise kgotlelo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Greta o na le bolwetse bo fe? Greta o na le bolwetse mo _____. 2. Greta ga a na eng? Greta ga a na _____. 3. Greta o ne a amega ka eng? Greta o ne a amega ka _____. 4. Greta o ne a dira eng kwa palamenteng? Greta o ne a dira _____ kwa palamenteng. 5. Kwala lefoko le le kayang lefelo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Greta ga a itumela 2. Greta o dira eng 3. Batho ba tshegetsa greta.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	sela	senka	tuma	wena	
		nkonopa	nkoba	ntlhophha	nko	
	BUISA	Bana ba rata motshameko wa kgwele ya dinao. Ke eletsa eketse ba ka ntlhophha mo setlhopheng sa sekolo. Ke tla senka mongwe go nkatisa. Ga ke batle gore fa ba nkonopela kgwele ke e fose. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Bana ba rata kgwele ya dinao 2. ke tla senka mongwe go nkatisa. 3. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	fofa	fala	fola	fapoga	
		falola	feta	fologa	fefola	
	BUISA	Phefo e e maatla e fefola sengwe le sengwe. Ditshenekegi fa di fefola ke phefo di a timela. Tse dingwe di tsena mo ntlong. Fa o feta di a go loma. Fa o sa di fapoge ka bonako ga o kitla o falola. Go tsaya lobaka go fola fa o lomilwe ke mofu.				

	KWALA	1. Phefo e e maatla e dira eng? Phefo e e maatla e _____ sengwe le sengwe. 2. Go tsaya nako e kae go fola fa o lomilwe ke mofu? Go tsaya _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: fapoga Kwala potso ka: fola

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	goga	gama	galefa	gagola	
	BUISA	Pule o disa dipodi. Ka gale o gama go sale phakela. Fa Pule a gana go tsoga rre o a galefa. O goga dikobo go mo tsosa. Pule ena o gata dikobo ka matsogo le maoto. Rre a re fa Pule a gola o tla kgona go tsoga phakela.				
	KWALA	1. Pule o disa eng? Pule o disa _____. 2. Pule o gama leng? Pule o gama go sa le _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: **gana**

Kwala potso ka: **gata**

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

kgotlelo

bosa

gotela

boboko

tikologo

**BITSA**

gagola

falola

gata

fofa

galefa

fola





gana

fetola





**BUISA**

Greta ke mosetsana yo o nang le bolwetse mo bobokong. Ka ntlha ya se, ga a na ditsala. Seno se dira gore a reetse ka tlhoafalo kwa sekolong. O ne a amega fa a utlwa ka ga kgotlelo ya tikologo le kgotlelo ya loapi. O ne a ikaelela go thusa. O ne a dira ditshupetso kwa palamenteng. Gape o ne a dirisa boranyane go ikgolaganya le bana go ralala lefatshe. O batla gore botlhe ba khutlise kgotlelo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Greta o na le bolwetse bo fe? Greta o na le bolwetse mo _____. 2. Greta ga a na eng? Greta ga a na _____. 3. Greta o ne a amega ka eng? Greta o ne a amega ka _____. 4. Greta o ne a dira eng kwa palamenteng? Greta o ne a dira _____ kwa palamenteng. 5. Kwala lefoko le le kayang lefelo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Greta ga a itumela 2. Greta o dira eng 3. Batho ba tshegetsa greta.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	sela	senka	tuma	wena	
		nkonopa	nkoba	ntlhophha	nko	
	BUISA	Bana ba rata motshameko wa kgwele ya dinao. Ke eletsa ekete ba ka ntlhophha mo setlhopheng sa sekolo. Ke tla senka mongwe go nkatisa. Ga ke batle gore fa ba nkonopela kgwele ke e fose. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Bana ba rata kgwele ya dinao 2. ke tla senka mongwe go nkatisa. 3. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	fofa	fala	fola	fapoga	
		falola	feta	fologa	fefola	
	BUISA	Phefo e e maatla e fefola sengwe le sengwe. Ditshenekegi fa di fefola ke phefo di a timela. Tse dingwe di tsena mo ntlong. Fa o feta di a go loma. Fa o sa di fapoge ka bonako ga o kitla o falola. Go tsaya lobaka go fola fa o lomilwe ke mofu.				

	KWALA	1. Phefo e e maatla e dira eng? Phefo e e maatla e _____ sengwe le sengwe. 2. Go tsaya nako e kae go fola fa o lomilwe ke mofu? Go tsaya _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: fapoga Kwala potso ka: fola

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	goga	gama	galefa	gagola	
		gola	gana	gata	gaisa	
	BUISA	Pule o disa dipodi. Ka gale o gama go sale phakela. Fa Pule a gana go tsoga rre o a galefa. O goga dikobo go mo tsosa. Pule ena o gata dikobo ka matsogo le maoto. Rre a re fa Pule a gola o tla kgona go tsoga phakela.				
	KWALA	1. Pule o disa eng? Pule o disa _____. 2. Pule o gama leng? Pule o gama go sa le _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: **gana**

Kwala potso ka: **gata**

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

kgotlelo

bosa

gotela

boboko

tikologo

**BITSA**

gagola

falola

gata

fofa

galefa

fola





gana

fetola





**BUISA**

Greta ke mosetsana yo o nang le bolwetse mo bobokong. Ka ntlha ya se, ga a na ditsala. Seno se dira gore a reetse ka tlhoafalo kwa sekolong. O ne a amega fa a utlwa ka ga kgotlelo ya tikologo le kgotlelo ya loapi. O ne a ikaelela go thusa. O ne a dira ditshupetso kwa palamenteng. Gape o ne a dirisa boranyane go ikgolaganya le bana go ralala lefatshe. O batla gore botlhe ba khutlise kgotlelo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Greta o na le bolwetse bo fe? Greta o na le bolwetse mo _____.2. Greta ga a na eng? Greta ga a na _____.3. Greta o ne a amega ka eng? Greta o ne a amega ka _____.4. Greta o ne a dira eng kwa palamenteng? Greta o ne a dira _____ kwa palamenteng.5. Kwala lefoko le le kayang lefelo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Greta ga a itumela2. Greta o dira eng3. Batho ba tshegetsa greta.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	sela	senka	tuma	wena	
		nkonopa	nkoba	ntlhophha	nko	
	BUISA	Bana ba rata motshameko wa kgwele ya dinao. Ke eletsa ekete ba ka ntlhophha mo setlhopheng sa sekolo. Ke tla senka mongwe go nkatisa. Ga ke batle gore fa ba nkonopela kgwele ke e fose. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Bana ba rata kgwele ya dinao 2. ke tla senka mongwe go nkatisa. 3. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	fofa	fala	fola	fapoga	
		falola	feta	fologa	fefola	
	BUISA	Phefo e e maatla e fefola sengwe le sengwe. Ditshenekegi fa di fefola ke phefo di a timela. Tse dingwe di tsena mo ntlong. Fa o feta di a go loma. Fa o sa di fapoge ka bonako ga o kitla o falola. Go tsaya lobaka go fola fa o lomilwe ke mofu.				

	KWALA	1. Phefo e e maatla e dira eng? Phefo e e maatla e _____ sengwe le sengwe. 2. Go tsaya nako e kae go fola fa o lomilwe ke mofu? Go tsaya _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: fapoga Kwala potso ka: fola

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	goga	gama	galefa	gagola	
		gola	gana	gata	gaisa	
	BUISA	Pule o disa dipodi. Ka gale o gama go sale phakela. Fa Pule a gana go tsoga rre o a galefa. O goga dikobo go mo tsosa. Pule ena o gata dikobo ka matsogo le maoto. Rre a re fa Pule a gola o tla kgona go tsoga phakela.				
	KWALA	1. Pule o disa eng? Pule o disa _____. 2. Pule o gama leng? Pule o gama go sa le _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: **gana**

Kwala potso ka: **gata**

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

kgotlelo

bosa

gotela

boboko

tikologo

**BITSA**

gagola

falola

gata

fofa

galefa

fola





gana

fetola





**BUISA**

Greta ke mosetsana yo o nang le bolwetse mo bobokong. Ka ntlha ya se, ga a na ditsala. Seno se dira gore a reetse ka tlhoafalo kwa sekolong. O ne a amega fa a utlwa ka ga kgotlelo ya tikologo le kgotlelo ya loapi. O ne a ikaelela go thusa. O ne a dira ditshupetso kwa palamenteng. Gape o ne a dirisa boranyane go ikgolaganya le bana go ralala lefatshe. O batla gore botlhe ba khutlise kgotlelo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Greta o na le bolwetse bo fe? Greta o na le bolwetse mo _____. 2. Greta ga a na eng? Greta ga a na _____. 3. Greta o ne a amega ka eng? Greta o ne a amega ka _____. 4. Greta o ne a dira eng kwa palamenteng? Greta o ne a dira _____ kwa palamenteng. 5. Kwala lefoko le le kayang lefelo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Greta ga a itumela 2. Greta o dira eng 3. Batho ba tshegetsa greta.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	sela	senka	tuma	wena	
		nkonopa	nkoba	ntlhophha	nko	
	BUISA	Bana ba rata motshameko wa kgwele ya dinao. Ke eletsa eketse ba ka ntlhophha mo setlhopheng sa sekolo. Ke tla senka mongwe go nkatisa. Ga ke batle gore fa ba nkonopela kgwele ke e fose. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Bana ba rata kgwele ya dinao 2. ke tla senka mongwe go nkatisa. 3. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	fofa	fala	fola	fapoga	
		falola	feta	fologa	fefola	
	BUISA	Phefo e e maatla e fefola sengwe le sengwe. Ditshenekegi fa di fefola ke phefo di a timela. Tse dingwe di tsena mo ntlong. Fa o feta di a go loma. Fa o sa di fapoge ka bonako ga o kitla o falola. Go tsaya lobaka go fola fa o lomilwe ke mofu.				

	KWALA	1. Phefo e e maatla e dira eng? Phefo e e maatla e _____ sengwe le sengwe. 2. Go tsaya nako e kae go fola fa o lomilwe ke mofu? Go tsaya _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: fapoga Kwala potso ka: fola

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	goga	gama	galefa	gagola	
	BUISA	Pule o disa dipodi. Ka gale o gama go sale phakela. Fa Pule a gana go tsoga rre o a galefa. O goga dikobo go mo tsosa. Pule ena o gata dikobo ka matsogo le maoto. Rre a re fa Pule a gola o tla kgona go tsoga phakela.				
	KWALA	1. Pule o disa eng? Pule o disa _____. 2. Pule o gama leng? Pule o gama go sa le _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: **gana**

Kwala potso ka: **gata**

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

kgotlelo

bosa

gotela

boboko

tikologo

**BITSA**

gagola

falola

gata

fofa

galefa

fola





gana

fetola





**BUISA**

Greta ke mosetsana yo o nang le bolwetse mo bobokong. Ka ntlha ya se, ga a na ditsala. Seno se dira gore a reetse ka tlhoafalo kwa sekolong. O ne a amega fa a utlwa ka ga kgotlelo ya tikologo le kgotlelo ya loapi. O ne a ikaelela go thusa. O ne a dira ditshupetso kwa palamenteng. Gape o ne a dirisa boranyane go ikgolaganya le bana go ralala lefatshe. O batla gore botlhe ba khutlise kgotlelo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Greta o na le bolwetse bo fe? Greta o na le bolwetse mo _____. 2. Greta ga a na eng? Greta ga a na _____. 3. Greta o ne a amega ka eng? Greta o ne a amega ka _____. 4. Greta o ne a dira eng kwa palamenteng? Greta o ne a dira _____ kwa palamenteng. 5. Kwala lefoko le le kayang lefelo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Greta ga a itumela 2. Greta o dira eng 3. Batho ba tshegetsa greta.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	sela	senka	tuma	wena	
		nkonopa	nkoba	ntlhophha	nko	
	BUISA	Bana ba rata motshameko wa kgwele ya dinao. Ke eletsa eketse ba ka ntlhophha mo setlhopheng sa sekolo. Ke tla senka mongwe go nkatisa. Ga ke batle gore fa ba nkonopela kgwele ke e fose. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Bana ba rata kgwele ya dinao 2. ke tla senka mongwe go nkatisa. 3. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	fofa	fala	fola	fapoga	
		falola	feta	fologa	fefola	
	BUISA	Phefo e e maatla e fefola sengwe le sengwe. Ditshenekegi fa di fefola ke phefo di a timela. Tse dingwe di tsena mo ntlong. Fa o feta di a go loma. Fa o sa di fapoge ka bonako ga o kitla o falola. Go tsaya lobaka go fola fa o lomilwe ke mofu.				

	KWALA	1. Phefo e e maatla e dira eng? Phefo e e maatla e _____ sengwe le sengwe. 2. Go tsaya nako e kae go fola fa o lomilwe ke mofu? Go tsaya _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: fapoga Kwala potso ka: fola

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	goga	gama	galefa	gagola	
	BUISA	Pule o disa dipodi. Ka gale o gama go sale phakela. Fa Pule a gana go tsoga rre o a galefa. O goga dikobo go mo tsosa. Pule ena o gata dikobo ka matsogo le maoto. Rre a re fa Pule a gola o tla kgona go tsoga phakela.				
	KWALA	1. Pule o disa eng? Pule o disa _____. 2. Pule o gama leng? Pule o gama go sa le _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: **gana**

Kwala potso ka: **gata**

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

kgotlelo

bosa

gotela

boboko

tikologo

**BITSA**

gagola

falola

gata

fofa

galefa

fola





gana

fetola





**BUISA**

Greta ke mosetsana yo o nang le bolwetse mo bobokong. Ka ntlha ya se, ga a na ditsala. Seno se dira gore a reetse ka tlhoafalo kwa sekolong. O ne a amega fa a utlwa ka ga kgotlelo ya tikologo le kgotlelo ya loapi. O ne a ikaelela go thusa. O ne a dira ditshupetso kwa palamenteng. Gape o ne a dirisa boranyane go ikgolaganya le bana go ralala lefatshe. O batla gore botlhe ba khutlise kgotlelo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Greta o na le bolwetse bo fe? Greta o na le bolwetse mo _____. 2. Greta ga a na eng? Greta ga a na _____. 3. Greta o ne a amega ka eng? Greta o ne a amega ka _____. 4. Greta o ne a dira eng kwa palamenteng? Greta o ne a dira _____ kwa palamenteng. 5. Kwala lefoko le le kayang lefelo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Greta ga a itumela 2. Greta o dira eng 3. Batho ba tshegetsa greta.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	sela	senka	tuma	wena	
		nkonopa	nkoba	ntlhopho	nko	
	BUISA	Bana ba rata motshameko wa kgwele ya dinao. Ke eletsa eketse ba ka ntlhopho mo setlhopheng sa sekolo. Ke tla senka mongwe go nkatisa. Ga ke batle gore fa ba nkonopela kgwele ke e fose. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Bana ba rata kgwele ya dinao 2. ke tla senka mongwe go nkatisa. 3. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	fofa	fala	fofa	fapoga	
		falola	feta	fologa	fefola	
	BUISA	Phefo e e maatla e fefola sengwe le sengwe. Ditshenekegi fa di fefola ke phefo di a timela. Tse dingwe di tsena mo ntlong. Fa o feta di a go loma. Fa o sa di fapoge ka bonako ga o kitla o falola. Go tsaya lobaka go fola fa o lomilwe ke mofu.				

	KWALA	1. Phefo e e maatla e dira eng? Phefo e e maatla e _____ sengwe le sengwe. 2. Go tsaya nako e kae go fola fa o lomilwe ke mofu? Go tsaya _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: fapoga Kwala potso ka: fola

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	goga	gama	galefa	gagola	
	BUISA	Pule o disa dipodi. Ka gale o gama go sale phakela. Fa Pule a gana go tsoga rre o a galefa. O goga dikobo go mo tsosa. Pule ena o gata dikobo ka matsogo le maoto. Rre a re fa Pule a gola o tla kgona go tsoga phakela.				
	KWALA	1. Pule o disa eng? Pule o disa _____. 2. Pule o gama leng? Pule o gama go sa le _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: **gana**

Kwala potso ka: **gata**

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

kgotlelo

bosa

gotela

boboko

tikologo

**BITSA**

gagola

falola

gata

fofa

galefa

folo





gana

fetola





**BUISA**

Greta ke mosetsana yo o nang le bolwetse mo bobokong. Ka ntlha ya se, ga a na ditsala. Seno se dira gore a reetse ka tlhoafalo kwa sekolong. O ne a amega fa a utlwa ka ga kgotlelo ya tikologo le kgotlelo ya loapi. O ne a ikaelela go thusa. O ne a dira ditshupetso kwa palamenteng. Gape o ne a dirisa boranyane go ikgolaganya le bana go ralala lefatshe. O batla gore botlhe ba khutlise kgotlelo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Greta o na le bolwetse bo fe? Greta o na le bolwetse mo _____.2. Greta ga a na eng? Greta ga a na _____.3. Greta o ne a amega ka eng? Greta o ne a amega ka _____.4. Greta o ne a dira eng kwa palamenteng? Greta o ne a dira _____ kwa palamenteng.5. Kwala lefoko le le kayang lefelo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Greta ga a itumela2. Greta o dira eng3. Batho ba tshegetsa greta.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	sela	senka	tuma	wena	
		nkonopa	nkoba	ntlhophha	nko	
	BUISA	Bana ba rata motshameko wa kgwele ya dinao. Ke eletsa eketse ba ka ntlhophha mo setlhopheng sa sekolo. Ke tla senka mongwe go nkatisa. Ga ke batle gore fa ba nkonopela kgwele ke e fose. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Bana ba rata kgwele ya dinao 2. ke tla senka mongwe go nkatisa. 3. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	fofa	fala	fola	fapoga	
		falola	feta	fologa	fefola	
	BUISA	Phefo e e maatla e fefola sengwe le sengwe. Ditshenekegi fa di fefola ke phefo di a timela. Tse dingwe di tsena mo ntlong. Fa o feta di a go loma. Fa o sa di fapoge ka bonako ga o kitla o falola. Go tsaya lobaka go fola fa o lomilwe ke mofu.				

	KWALA	1. Phefo e e maatla e dira eng? Phefo e e maatla e _____ sengwe le sengwe. 2. Go tsaya nako e kae go fola fa o lomilwe ke mofu? Go tsaya _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: fapoga Kwala potso ka: fola

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	goga	gama	galefa	gagola	
		gola	gana	gata	gaisa	
	BUISA	Pule o disa dipodi. Ka gale o gama go sale phakela. Fa Pule a gana go tsoga rre o a galefa. O goga dikobo go mo tsosa. Pule ena o gata dikobo ka matsogo le maoto. Rre a re fa Pule a gola o tla kgona go tsoga phakela.				
	KWALA	1. Pule o disa eng? Pule o disa _____. 2. Pule o gama leng? Pule o gama go sa le _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: **gana**

Kwala potso ka: **gata**

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

kgotlelo

bosa

gotela

boboko

tikologo

**BITSA**

gagola

falola

gata

fofa

galefa

folo





gana

fetola





**BUISA**

Greta ke mosetsana yo o nang le bolwetse mo bobokong. Ka ntlha ya se, ga a na ditsala. Seno se dira gore a reetse ka tlhoafalo kwa sekolong. O ne a amega fa a utlwa ka ga kgotlelo ya tikologo le kgotlelo ya loapi. O ne a ikaelela go thusa. O ne a dira ditshupetso kwa palamenteng. Gape o ne a dirisa boranyane go ikgolaganya le bana go ralala lefatshe. O batla gore botlhe ba khutlise kgotlelo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Greta o na le bolwetse bo fe? Greta o na le bolwetse mo _____. 2. Greta ga a na eng? Greta ga a na _____. 3. Greta o ne a amega ka eng? Greta o ne a amega ka _____. 4. Greta o ne a dira eng kwa palamenteng? Greta o ne a dira _____ kwa palamenteng. 5. Kwala lefoko le le kayang lefelo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Greta ga a itumela 2. Greta o dira eng 3. Batho ba tshegetsa greta.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	sela	senka	tuma	wena	
		nkonopa	nkoba	ntlhophha	nko	
	BUISA	Bana ba rata motshameko wa kgwele ya dinao. Ke eletsa ekete ba ka ntlhophha mo setlhopheng sa sekolo. Ke tla senka mongwe go nkatisa. Ga ke batle gore fa ba nkonopela kgwele ke e fose. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Bana ba rata kgwele ya dinao 2. ke tla senka mongwe go nkatisa. 3. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	fofa	fala	fofa	fapoga	
		falola	feta	fologa	fefola	
	BUISA	Phefo e e maatla e fefola sengwe le sengwe. Ditshenekegi fa di fefola ke phefo di a timela. Tse dingwe di tsena mo ntlong. Fa o feta di a go loma. Fa o sa di fapoge ka bonako ga o kitla o falola. Go tsaya lobaka go fola fa o lomilwe ke mofu.				

	KWALA	1. Phefo e e maatla e dira eng? Phefo e e maatla e _____ sengwe le sengwe. 2. Go tsaya nako e kae go fola fa o lomilwe ke mofu? Go tsaya _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: fapoga Kwala potso ka: fola

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	goga	gama	galefa	gagola	
	BUISA	Pule o disa dipodi. Ka gale o gama go sale phakela. Fa Pule a gana go tsoga rre o a galefa. O goga dikobo go mo tsosa. Pule ena o gata dikobo ka matsogo le maoto. Rre a re fa Pule a gola o tla kgona go tsoga phakela.				
	KWALA	1. Pule o disa eng? Pule o disa _____. 2. Pule o gama leng? Pule o gama go sa le _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: **gana**

Kwala potso ka: **gata**

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

kgotlelo

bosa

gotela

boboko

tikologo

**BITSA**

gagola

falola

gata

fofa

galefa

folo





gana

fetola





**BUISA**

Greta ke mosetsana yo o nang le bolwetse mo bobokong. Ka ntlha ya se, ga a na ditsala. Seno se dira gore a reetse ka tlhoafalo kwa sekolong. O ne a amega fa a utlwa ka ga kgotlelo ya tikologo le kgotlelo ya loapi. O ne a ikaelela go thusa. O ne a dira ditshupetso kwa palamenteng. Gape o ne a dirisa boranyane go ikgolaganya le bana go ralala lefatshe. O batla gore botlhe ba khutlise kgotlelo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Greta o na le bolwetse bo fe? Greta o na le bolwetse mo _____. 2. Greta ga a na eng? Greta ga a na _____. 3. Greta o ne a amega ka eng? Greta o ne a amega ka _____. 4. Greta o ne a dira eng kwa palamenteng? Greta o ne a dira _____ kwa palamenteng. 5. Kwala lefoko le le kayang lefelo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Greta ga a itumela 2. Greta o dira eng 3. Batho ba tshegetsa greta.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	sela	senka	tuma	wena	
		nkonopa	nkoba	ntlhophha	nko	
	BUISA	Bana ba rata motshameko wa kgwele ya dinao. Ke eletsa eketse ba ka ntlhophha mo setlhopheng sa sekolo. Ke tla senka mongwe go nkatisa. Ga ke batle gore fa ba nkonopela kgwele ke e fose. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Bana ba rata kgwele ya dinao 2. ke tla senka mongwe go nkatisa. 3. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	fofa	fala	fola	fapoga	
		falola	feta	fologa	fefola	
	BUISA	Phefo e e maatla e fefola sengwe le sengwe. Ditshenekegi fa di fefola ke phefo di a timela. Tse dingwe di tsena mo ntlong. Fa o feta di a go loma. Fa o sa di fapoge ka bonako ga o kitla o falola. Go tsaya lobaka go fola fa o lomilwe ke mofu.				

	KWALA	<p>1. Phefo e e maatla e dira eng? Phefo e e maatla e _____ sengwe le sengwe.</p> <p>2. Go tsaya nako e kae go fola fa o lomilwe ke mofu? Go tsaya _____.</p>
--	--------------	---


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: fapoga Kwala potso ka: fola

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	goga	gama	galefa	gagola	
		gola	gana	gata	gaisa	
	BUISA	Pule o disa dipodi. Ka gale o gama go sale phakela. Fa Pule a gana go tsoga rre o a galefa. O goga dikobo go mo tsosa. Pule ena o gata dikobo ka matsogo le maoto. Rre a re fa Pule a gola o tla kgona go tsoga phakela.				
	KWALA	<p>1. Pule o disa eng? Pule o disa _____.</p> <p>2. Pule o gama leng? Pule o gama go sa le _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: **gana**

Kwala potso ka: **gata**

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

kgotlelo

bosa

gotela

boboko

tikologo

**BITSA**

gagola

falola

gata

fofa

galefa

fola





gana

fetola





**BUISA**

Greta ke mosetsana yo o nang le bolwetse mo bobokong. Ka ntlha ya se, ga a na ditsala. Seno se dira gore a reetse ka tlhoafalo kwa sekolong. O ne a amega fa a utlwa ka ga kgotlelo ya tikologo le kgotlelo ya loapi. O ne a ikaelela go thusa. O ne a dira ditshupetso kwa palamenteng. Gape o ne a dirisa boranyane go ikgolaganya le bana go ralala lefatshe. O batla gore botlhe ba khutlise kgotlelo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Greta o na le bolwetse bo fe? Greta o na le bolwetse mo _____. 2. Greta ga a na eng? Greta ga a na _____. 3. Greta o ne a amega ka eng? Greta o ne a amega ka _____. 4. Greta o ne a dira eng kwa palamenteng? Greta o ne a dira _____ kwa palamenteng. 5. Kwala lefoko le le kayang lefelo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Greta ga a itumela 2. Greta o dira eng 3. Batho ba tshegetsa greta.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	sela	senka	tuma	wena	
		nkonopa	nkoba	ntlhophha	nko	
	BUISA	Bana ba rata motshameko wa kgwele ya dinao. Ke eletsa eketse ba ka ntlhophha mo setlhopheng sa sekolo. Ke tla senka mongwe go nkatisa. Ga ke batle gore fa ba nkonopela kgwele ke e fose. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Bana ba rata kgwele ya dinao 2. ke tla senka mongwe go nkatisa. 3. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	fofa	fala	fola	fapoga	
		falola	feta	fologa	fefola	
	BUISA	Phefo e e maatla e fefola sengwe le sengwe. Ditshenekegi fa di fefola ke phefo di a timela. Tse dingwe di tsena mo ntlong. Fa o feta di a go loma. Fa o sa di fapoge ka bonako ga o kitla o falola. Go tsaya lobaka go fola fa o lomilwe ke mofu.				

	KWALA	1. Phefo e e maatla e dira eng? Phefo e e maatla e _____ sengwe le sengwe. 2. Go tsaya nako e kae go fola fa o lomilwe ke mofu? Go tsaya _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: fapoga Kwala potso ka: fola

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	goga	gama	galefa	gagola	
	BUISA	Pule o disa dipodi. Ka gale o gama go sale phakela. Fa Pule a gana go tsoga rre o a galefa. O goga dikobo go mo tsosa. Pule ena o gata dikobo ka matsogo le maoto. Rre a re fa Pule a gola o tla kgona go tsoga phakela.				
	KWALA	1. Pule o disa eng? Pule o disa _____. 2. Pule o gama leng? Pule o gama go sa le _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: **gana**

Kwala potso ka: **gata**

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

kgotlelo

bosa

gotela

boboko

tikologo

**BITSA**

gagola

falola

gata

fofa

galefa

folo





gana

fetola





**BUISA**

Greta ke mosetsana yo o nang le bolwetse mo bobokong. Ka ntlha ya se, ga a na ditsala. Seno se dira gore a reetse ka tlhoafalo kwa sekolong. O ne a amega fa a utlwa ka ga kgotlelo ya tikologo le kgotlelo ya loapi. O ne a ikaelela go thusa. O ne a dira ditshupetso kwa palamenteng. Gape o ne a dirisa boranyane go ikgolaganya le bana go ralala lefatshe. O batla gore botlhe ba khutlise kgotlelo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Greta o na le bolwetse bo fe? Greta o na le bolwetse mo _____.2. Greta ga a na eng? Greta ga a na _____.3. Greta o ne a amega ka eng? Greta o ne a amega ka _____.4. Greta o ne a dira eng kwa palamenteng? Greta o ne a dira _____ kwa palamenteng.5. Kwala lefoko le le kayang lefelo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Greta ga a itumela2. Greta o dira eng3. Batho ba tshegetsa greta.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	sela	senka	tuma	wena	
		nkonopa	nkoba	ntlhophha	nko	
	BUISA	Bana ba rata motshameko wa kgwele ya dinao. Ke eletsa ekete ba ka ntlhophha mo setlhopheng sa sekolo. Ke tla senka mongwe go nkatisa. Ga ke batle gore fa ba nkonopela kgwele ke e fose. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Bana ba rata kgwele ya dinao 2. ke tla senka mongwe go nkatisa. 3. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	fofa	fala	fola	fapoga	
		falola	feta	fologa	fefola	
	BUISA	Phefo e e maatla e fefola sengwe le sengwe. Ditshenekegi fa di fefola ke phefo di a timela. Tse dingwe di tsena mo ntlong. Fa o feta di a go loma. Fa o sa di fapoge ka bonako ga o kitla o falola. Go tsaya lobaka go fola fa o lomilwe ke mofu.				

	KWALA	<p>1. Phefo e e maatla e dira eng? Phefo e e maatla e _____ sengwe le sengwe.</p> <p>2. Go tsaya nako e kae go fola fa o lomilwe ke mofu? Go tsaya _____.</p>
--	--------------	---


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: fapoga Kwala potso ka: fola

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	goga	gama	galefa	gagola	
		gola	gana	gata	gaisa	
	BUISA	Pule o disa dipodi. Ka gale o gama go sale phakela. Fa Pule a gana go tsoga rre o a galefa. O goga dikobo go mo tsosa. Pule ena o gata dikobo ka matsogo le maoto. Rre a re fa Pule a gola o tla kgona go tsoga phakela.				
	KWALA	<p>1. Pule o disa eng? Pule o disa _____.</p> <p>2. Pule o gama leng? Pule o gama go sa le _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: **gana**

Kwala potso ka: **gata**

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

kgotlelo

bosa

gotela

boboko

tikologo

**BITSA**

gagola

falola

gata

fofa

galefa

folo





gana

fetola





**BUISA**

Greta ke mosetsana yo o nang le bolwetse mo bobokong. Ka ntlha ya se, ga a na ditsala. Seno se dira gore a reetse ka tlhoafalo kwa sekolong. O ne a amega fa a utlwa ka ga kgotlelo ya tikologo le kgotlelo ya loapi. O ne a ikaelela go thusa. O ne a dira ditshupetso kwa palamenteng. Gape o ne a dirisa boranyane go ikgolaganya le bana go ralala lefatshe. O batla gore botlhe ba khutlise kgotlelo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Greta o na le bolwetse bo fe? Greta o na le bolwetse mo _____. 2. Greta ga a na eng? Greta ga a na _____. 3. Greta o ne a amega ka eng? Greta o ne a amega ka _____. 4. Greta o ne a dira eng kwa palamenteng? Greta o ne a dira _____ kwa palamenteng. 5. Kwala lefoko le le kayang lefelo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Greta ga a itumela 2. Greta o dira eng 3. Batho ba tshegetsa greta.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	sela	senka	tuma	wena	
		nkonopa	nkoba	ntlhophha	nko	
	BUISA	Bana ba rata motshameko wa kgwele ya dinao. Ke eletsa eketse ba ka ntlhophha mo setlhopheng sa sekolo. Ke tla senka mongwe go nkatisa. Ga ke batle gore fa ba nkonopela kgwele ke e fose. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Bana ba rata kgwele ya dinao 2. ke tla senka mongwe go nkatisa. 3. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	fofa	fala	fola	fapoga	
		falola	feta	fologa	fefola	
	BUISA	Phefo e e maatla e fefola sengwe le sengwe. Ditshenekegi fa di fefola ke phefo di a timela. Tse dingwe di tsena mo ntlong. Fa o feta di a go loma. Fa o sa di fapoge ka bonako ga o kitla o falola. Go tsaya lobaka go fola fa o lomilwe ke mofu.				

	KWALA	1. Phefo e e maatla e dira eng? Phefo e e maatla e _____ sengwe le sengwe. 2. Go tsaya nako e kae go fola fa o lomilwe ke mofu? Go tsaya _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: fapoga Kwala potso ka: fola

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	goga	gama	galefa	gagola	
	BUISA	Pule o disa dipodi. Ka gale o gama go sale phakela. Fa Pule a gana go tsoga rre o a galefa. O goga dikobo go mo tsosa. Pule ena o gata dikobo ka matsogo le maoto. Rre a re fa Pule a gola o tla kgona go tsoga phakela.				
	KWALA	1. Pule o disa eng? Pule o disa _____. 2. Pule o gama leng? Pule o gama go sa le _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: **gana**

Kwala potso ka: **gata**

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

kgotlelo

bosa

gotela

boboko

tikologo

**BITSA**

gagola

falola

gata

fofa

galefa

fola





gana

fetola





**BUISA**

Greta ke mosetsana yo o nang le bolwetse mo bobokong. Ka ntlha ya se, ga a na ditsala. Seno se dira gore a reetse ka tlhoafalo kwa sekolong. O ne a amega fa a utlwa ka ga kgotlelo ya tikologo le kgotlelo ya loapi. O ne a ikaelela go thusa. O ne a dira ditshupetso kwa palamenteng. Gape o ne a dirisa boranyane go ikgolaganya le bana go ralala lefatshe. O batla gore botlhe ba khutlise kgotlelo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Greta o na le bolwetse bo fe? Greta o na le bolwetse mo _____. 2. Greta ga a na eng? Greta ga a na _____. 3. Greta o ne a amega ka eng? Greta o ne a amega ka _____. 4. Greta o ne a dira eng kwa palamenteng? Greta o ne a dira _____ kwa palamenteng. 5. Kwala lefoko le le kayang lefelo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Greta ga a itumela 2. Greta o dira eng 3. Batho ba tshegetsa greta.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	sela	senka	tuma	wena	
		nkonopa	nkoba	ntlhophha	nko	
	BUISA	Bana ba rata motshameko wa kgwele ya dinao. Ke eletsa eketse ba ka ntlhophha mo setlhopheng sa sekolo. Ke tla senka mongwe go nkatisa. Ga ke batle gore fa ba nkonopela kgwele ke e fose. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Bana ba rata kgwele ya dinao 2. ke tla senka mongwe go nkatisa. 3. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	fofa	fala	fola	fapoga	
		falola	feta	fologa	fefola	
	BUISA	Phefo e e maatla e fefola sengwe le sengwe. Ditshenekegi fa di fefola ke phefo di a timela. Tse dingwe di tsena mo ntlong. Fa o feta di a go loma. Fa o sa di fapoge ka bonako ga o kitla o falola. Go tsaya lobaka go fola fa o lomilwe ke mofu.				

	KWALA	<p>1. Phefo e e maatla e dira eng? Phefo e e maatla e _____ sengwe le sengwe.</p> <p>2. Go tsaya nako e kae go fola fa o lomilwe ke mofu? Go tsaya _____.</p>
--	--------------	---

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: fapoga Kwala potso ka: fola

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	goga	gama	galefa	gagola	
	BUISA	Pule o disa dipodi. Ka gale o gama go sale phakela. Fa Pule a gana go tsoga rre o a galefa. O goga dikobo go mo tsosa. Pule ena o gata dikobo ka matsogo le maoto. Rre a re fa Pule a gola o tla kgona go tsoga phakela.				
	KWALA	<p>1. Pule o disa eng? Pule o disa _____.</p> <p>2. Pule o gama leng? Pule o gama go sa le _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: **gana**

Kwala potso ka: **gata**

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

kgotlelo

bosa

gotela

boboko

tikologo

**BITSA**

gagola

falola

gata

fofa

galefa

fola





gana

fetola





**BUISA**

Greta ke mosetsana yo o nang le bolwetse mo bobokong. Ka ntlha ya se, ga a na ditsala. Seno se dira gore a reetse ka tlhoafalo kwa sekolong. O ne a amega fa a utlwa ka ga kgotlelo ya tikologo le kgotlelo ya loapi. O ne a ikaelela go thusa. O ne a dira ditshupetso kwa palamenteng. Gape o ne a dirisa boranyane go ikgolaganya le bana go ralala lefatshe. O batla gore botlhe ba khutlise kgotlelo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Greta o na le bolwetse bo fe? Greta o na le bolwetse mo _____. 2. Greta ga a na eng? Greta ga a na _____. 3. Greta o ne a amega ka eng? Greta o ne a amega ka _____. 4. Greta o ne a dira eng kwa palamenteng? Greta o ne a dira _____ kwa palamenteng. 5. Kwala lefoko le le kayang lefelo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Greta ga a itumela 2. Greta o dira eng 3. Batho ba tshegetsa greta.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	sela	senka	tuma	wena	
		nkonopa	nkoba	ntlhophha	nko	
	BUISA	Bana ba rata motshameko wa kgwele ya dinao. Ke eletsa ekete ba ka ntlhophha mo setlhopheng sa sekolo. Ke tla senka mongwe go nkatisa. Ga ke batle gore fa ba nkonopela kgwele ke e fose. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Bana ba rata kgwele ya dinao 2. ke tla senka mongwe go nkatisa. 3. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	fofa	fala	fola	fapoga	
		falola	feta	fologa	fefola	
	BUISA	Phefo e e maatla e fefola sengwe le sengwe. Ditshenekegi fa di fefola ke phefo di a timela. Tse dingwe di tsena mo ntlong. Fa o feta di a go loma. Fa o sa di fapoge ka bonako ga o kitla o falola. Go tsaya lobaka go fola fa o lomilwe ke mofu.				

	KWALA	1. Phefo e e maatla e dira eng? Phefo e e maatla e _____ sengwe le sengwe. 2. Go tsaya nako e kae go fola fa o lomilwe ke mofu? Go tsaya _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: fapoga Kwala potso ka: fola

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	goga	gama	galefa	gagola	
	BUISA	Pule o disa dipodi. Ka gale o gama go sale phakela. Fa Pule a gana go tsoga rre o a galefa. O goga dikobo go mo tsosa. Pule ena o gata dikobo ka matsogo le maoto. Rre a re fa Pule a gola o tla kgona go tsoga phakela.				
	KWALA	1. Pule o disa eng? Pule o disa _____. 2. Pule o gama leng? Pule o gama go sa le _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: **gana**

Kwala potso ka: **gata**

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

kgotlelo

bosa

gotela

boboko

tikologo

**BITSA**

gagola

falola

gata

fofa

galefa

fola





gana

fetola





**BUISA**

Greta ke mosetsana yo o nang le bolwetse mo bobokong. Ka ntlha ya se, ga a na ditsala. Seno se dira gore a reetse ka tlhoafalo kwa sekolong. O ne a amega fa a utlwa ka ga kgotlelo ya tikologo le kgotlelo ya loapi. O ne a ikaelela go thusa. O ne a dira ditshupetso kwa palamenteng. Gape o ne a dirisa boranyane go ikgolaganya le bana go ralala lefatshe. O batla gore botlhe ba khutlise kgotlelo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Greta o na le bolwetse bo fe? Greta o na le bolwetse mo _____. 2. Greta ga a na eng? Greta ga a na _____. 3. Greta o ne a amega ka eng? Greta o ne a amega ka _____. 4. Greta o ne a dira eng kwa palamenteng? Greta o ne a dira _____ kwa palamenteng. 5. Kwala lefoko le le kayang lefelo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Greta ga a itumela 2. Greta o dira eng 3. Batho ba tshegetsa greta.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	sela	senka	tuma	wena	
		nkonopa	nkoba	ntlhophha	nko	
	BUISA	Bana ba rata motshameko wa kgwele ya dinao. Ke eletsa eketse ba ka ntlhophha mo setlhopheng sa sekolo. Ke tla senka mongwe go nkatisa. Ga ke batle gore fa ba nkonopela kgwele ke e fose. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Bana ba rata kgwele ya dinao 2. ke tla senka mongwe go nkatisa. 3. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	fofa	fala	fofa	fapoga	
		falola	feta	fologa	fefola	
	BUISA	Phefo e e maatla e fefola sengwe le sengwe. Ditshenekegi fa di fefola ke phefo di a timela. Tse dingwe di tsena mo ntlong. Fa o feta di a go loma. Fa o sa di fapoge ka bonako ga o kitla o falola. Go tsaya lobaka go fola fa o lomilwe ke mofu.				

	KWALA	1. Phefo e e maatla e dira eng? Phefo e e maatla e _____ sengwe le sengwe. 2. Go tsaya nako e kae go fola fa o lomilwe ke mofu? Go tsaya _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: fapoga Kwala potso ka: fola

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	goga	gama	galefa	gagola	
	BUISA	Pule o disa dipodi. Ka gale o gama go sale phakela. Fa Pule a gana go tsoga rre o a galefa. O goga dikobo go mo tsosa. Pule ena o gata dikobo ka matsogo le maoto. Rre a re fa Pule a gola o tla kgona go tsoga phakela.				
	KWALA	1. Pule o disa eng? Pule o disa _____. 2. Pule o gama leng? Pule o gama go sa le _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: **gana**

Kwala potso ka: **gata**

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

kgotlelo

bosa

gotela

boboko

tikologo

**BITSA**

gagola

falola

gata

fofa

galefa

folo





gana

fetola





**BUISA**

Greta ke mosetsana yo o nang le bolwetse mo bobokong. Ka ntlha ya se, ga a na ditsala. Seno se dira gore a reetse ka tlhoafalo kwa sekolong. O ne a amega fa a utlwa ka ga kgotlelo ya tikologo le kgotlelo ya loapi. O ne a ikaelela go thusa. O ne a dira ditshupetso kwa palamenteng. Gape o ne a dirisa boranyane go ikgolaganya le bana go ralala lefatshe. O batla gore botlhe ba khutlise kgotlelo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Greta o na le bolwetse bo fe? Greta o na le bolwetse mo _____.2. Greta ga a na eng? Greta ga a na _____.3. Greta o ne a amega ka eng? Greta o ne a amega ka _____.4. Greta o ne a dira eng kwa palamenteng? Greta o ne a dira _____ kwa palamenteng.5. Kwala lefoko le le kayang lefelo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Greta ga a itumela2. Greta o dira eng3. Batho ba tshegetsa greta.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	sela	senka	tuma	wena	
		nkonopa	nkoba	ntlhophha	nko	
	BUISA	Bana ba rata motshameko wa kgwele ya dinao. Ke eletsa eketse ba ka ntlhophha mo setlhopheng sa sekolo. Ke tla senka mongwe go nkatisa. Ga ke batle gore fa ba nkonopela kgwele ke e fose. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Bana ba rata kgwele ya dinao 2. ke tla senka mongwe go nkatisa. 3. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	fofa	fala	fola	fapoga	
		falola	feta	fologa	fefola	
	BUISA	Phefo e e maatla e fefola sengwe le sengwe. Ditshenekegi fa di fefola ke phefo di a timela. Tse dingwe di tsena mo ntlong. Fa o feta di a go loma. Fa o sa di fapoge ka bonako ga o kitla o falola. Go tsaya lobaka go fola fa o lomilwe ke mofu.				

	KWALA	1. Phefo e e maatla e dira eng? Phefo e e maatla e _____ sengwe le sengwe. 2. Go tsaya nako e kae go fola fa o lomilwe ke mofu? Go tsaya _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: fapoga Kwala potso ka: fola

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	goga	gama	galefa	gagola	
	BUISA	Pule o disa dipodi. Ka gale o gama go sale phakela. Fa Pule a gana go tsoga rre o a galefa. O goga dikobo go mo tsosa. Pule ena o gata dikobo ka matsogo le maoto. Rre a re fa Pule a gola o tla kgona go tsoga phakela.				
	KWALA	1. Pule o disa eng? Pule o disa _____. 2. Pule o gama leng? Pule o gama go sa le _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: **gana**

Kwala potso ka: **gata**

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

kgotlelo

bosa

gotela

boboko

tikologo

**BITSA**

gagola

falola

gata

fofa

galefa

folo





gana

fetola





**BUISA**

Greta ke mosetsana yo o nang le bolwetse mo bobokong. Ka ntlha ya se, ga a na ditsala. Seno se dira gore a reetse ka tlhoafalo kwa sekolong. O ne a amega fa a utlwa ka ga kgotlelo ya tikologo le kgotlelo ya loapi. O ne a ikaelela go thusa. O ne a dira ditshupetso kwa palamenteng. Gape o ne a dirisa boranyane go ikgolaganya le bana go ralala lefatshe. O batla gore botlhe ba khutlise kgotlelo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Greta o na le bolwetse bo fe? Greta o na le bolwetse mo _____. 2. Greta ga a na eng? Greta ga a na _____. 3. Greta o ne a amega ka eng? Greta o ne a amega ka _____. 4. Greta o ne a dira eng kwa palamenteng? Greta o ne a dira _____ kwa palamenteng. 5. Kwala lefoko le le kayang lefelo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Greta ga a itumela 2. Greta o dira eng 3. Batho ba tshegetsa greta.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	sela	senka	tuma	wena	
		nkonopa	nkoba	ntlhophha	nko	
	BUISA	Bana ba rata motshameko wa kgwele ya dinao. Ke eletsa ekete ba ka ntlhophha mo setlhopheng sa sekolo. Ke tla senka mongwe go nkatisa. Ga ke batle gore fa ba nkonopela kgwele ke e fose. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Bana ba rata kgwele ya dinao 2. ke tla senka mongwe go nkatisa. 3. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	fofa	fala	fola	fapoga	
		falola	feta	fologa	fefola	
	BUISA	Phefo e e maatla e fefola sengwe le sengwe. Ditshenekegi fa di fefola ke phefo di a timela. Tse dingwe di tsena mo ntlong. Fa o feta di a go loma. Fa o sa di fapoge ka bonako ga o kitla o falola. Go tsaya lobaka go fola fa o lomilwe ke mofu.				

	KWALA	1. Phefo e e maatla e dira eng? Phefo e e maatla e _____ sengwe le sengwe. 2. Go tsaya nako e kae go fola fa o lomilwe ke mofu? Go tsaya _____.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: fapoga Kwala potso ka: fola

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	goga	gama	galefa	gagola	
	BUISA	Pule o disa dipodi. Ka gale o gama go sale phakela. Fa Pule a gana go tsoga rre o a galefa. O goga dikobo go mo tsosa. Pule ena o gata dikobo ka matsogo le maoto. Rre a re fa Pule a gola o tla kgona go tsoga phakela.				
	KWALA	1. Pule o disa eng? Pule o disa _____. 2. Pule o gama leng? Pule o gama go sa le _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: **gana**

Kwala potso ka: **gata**

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

kgotlelo

bosa

gotela

boboko

tikologo

**BITSA**

gagola

falola

gata

fofa

galefa

folo





gana

fetola





**BUISA**

Greta ke mosetsana yo o nang le bolwetse mo bobokong. Ka ntlha ya se, ga a na ditsala. Seno se dira gore a reetse ka tlhoafalo kwa sekolong. O ne a amega fa a utlwa ka ga kgotlelo ya tikologo le kgotlelo ya loapi. O ne a ikaelela go thusa. O ne a dira ditshupetso kwa palamenteng. Gape o ne a dirisa boranyane go ikgolaganya le bana go ralala lefatshe. O batla gore botlhe ba khutlise kgotlelo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Greta o na le bolwetse bo fe? Greta o na le bolwetse mo _____.2. Greta ga a na eng? Greta ga a na _____.3. Greta o ne a amega ka eng? Greta o ne a amega ka _____.4. Greta o ne a dira eng kwa palamenteng? Greta o ne a dira _____ kwa palamenteng.5. Kwala lefoko le le kayang lefelo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Greta ga a itumela2. Greta o dira eng3. Batho ba tshegetsa greta.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	sela	senka	tuma	wena	
		nkonopa	nkoba	ntlhophha	nko	
	BUISA	Bana ba rata motshameko wa kgwele ya dinao. Ke eletsa ekete ba ka ntlhophha mo setlhopheng sa sekolo. Ke tla senka mongwe go nkatisa. Ga ke batle gore fa ba nkonopela kgwele ke e fose. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Bana ba rata kgwele ya dinao 2. ke tla senka mongwe go nkatisa. 3. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	fofa	fala	fola	fapoga	
		falola	feta	fologa	fefola	
	BUISA	Phefo e e maatla e fefola sengwe le sengwe. Ditshenekegi fa di fefola ke phefo di a timela. Tse dingwe di tsena mo ntlong. Fa o feta di a go loma. Fa o sa di fapoge ka bonako ga o kitla o falola. Go tsaya lobaka go fola fa o lomilwe ke mofu.				

	KWALA	1. Phefo e e maatla e dira eng? Phefo e e maatla e _____ sengwe le sengwe. 2. Go tsaya nako e kae go fola fa o lomilwe ke mofu? Go tsaya _____.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: fapoga Kwala potso ka: fola

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	goga	gama	galefa	gagola	
	BUISA	Pule o disa dipodi. Ka gale o gama go sale phakela. Fa Pule a gana go tsoga rre o a galefa. O goga dikobo go mo tsosa. Pule ena o gata dikobo ka matsogo le maoto. Rre a re fa Pule a gola o tla kgona go tsoga phakela.				
	KWALA	1. Pule o disa eng? Pule o disa _____. 2. Pule o gama leng? Pule o gama go sa le _____.				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: **gana**

Kwala potso ka: **gata**

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

kgotlelo

bosa

gotela

boboko

tikologo

**BITSA**

gagola

falola

gata

fofa

galefa

folo





gana

fetola





**BUISA**

Greta ke mosetsana yo o nang le bolwetse mo bobokong. Ka ntlha ya se, ga a na ditsala. Seno se dira gore a reetse ka tlhoafalo kwa sekolong. O ne a amega fa a utlwa ka ga kgotlelo ya tikologo le kgotlelo ya loapi. O ne a ikaelela go thusa. O ne a dira ditshupetso kwa palamenteng. Gape o ne a dirisa boranyane go ikgolaganya le bana go ralala lefatshe. O batla gore botlhe ba khutlise kgotlelo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Greta o na le bolwetse bo fe? Greta o na le bolwetse mo _____. 2. Greta ga a na eng? Greta ga a na _____. 3. Greta o ne a amega ka eng? Greta o ne a amega ka _____. 4. Greta o ne a dira eng kwa palamenteng? Greta o ne a dira _____ kwa palamenteng. 5. Kwala lefoko le le kayang lefelo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Greta ga a itumela 2. Greta o dira eng 3. Batho ba tshegetsa greta.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	sela	senka	tuma	wena	
		nkonopa	nkoba	ntlhophha	nko	
	BUISA	Bana ba rata motshameko wa kgwele ya dinao. Ke eletsa eketse ba ka ntlhophha mo setlhopheng sa sekolo. Ke tla senka mongwe go nkatisa. Ga ke batle gore fa ba nkonopela kgwele ke e fose. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Bana ba rata kgwele ya dinao 2. ke tla senka mongwe go nkatisa. 3. Fa ke fosa kgwele ba tla nkoba mo setlhopheng				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	fofa	fala	fola	fapoga	
		falola	feta	fologa	fefola	
	BUISA	Phefo e e maatla e fefola sengwe le sengwe. Ditshenekegi fa di fefola ke phefo di a timela. Tse dingwe di tsena mo ntlong. Fa o feta di a go loma. Fa o sa di fapoge ka bonako ga o kitla o falola. Go tsaya lobaka go fola fa o lomilwe ke mofu.				

	KWALA	<p>1. Phefo e e maatla e dira eng? Phefo e e maatla e _____ sengwe le sengwe.</p> <p>2. Go tsaya nako e kae go fola fa o lomilwe ke mofu? Go tsaya _____.</p>
--	--------------	---


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: fapoga Kwala potso ka: fola

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	kgotlelo	bosa	gotela	boboko	tikologo
	BITSA	goga	gama	galefa	gagola	
		gola	gana	gata	gaisa	
	BUISA	Pule o disa dipodi. Ka gale o gama go sale phakela. Fa Pule a gana go tsoga rre o a galefa. O goga dikobo go mo tsosa. Pule ena o gata dikobo ka matsogo le maoto. Rre a re fa Pule a gola o tla kgona go tsoga phakela.				
	KWALA	<p>1. Pule o disa eng? Pule o disa _____.</p> <p>2. Pule o gama leng? Pule o gama go sa le _____.</p>				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: **gana**

Kwala potso ka: **gata**

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

kgotlelo

bosa

gotela

boboko

tikologo

**BITSA**

gagola

falola

gata

fofa

galefa

folo





gana

fetola





**BUISA**

Greta ke mosetsana yo o nang le bolwetse mo bobokong. Ka ntlha ya se, ga a na ditsala. Seno se dira gore a reetse ka tlhoafalo kwa sekolong. O ne a amega fa a utlwa ka ga kgotlelo ya tikologo le kgotlelo ya loapi. O ne a ikaelela go thusa. O ne a dira ditshupetso kwa palamenteng. Gape o ne a dirisa boranyane go ikgolaganya le bana go ralala lefatshe. O batla gore botlhe ba khutlise kgotlelo.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	1. Greta o na le bolwetse bo fe? Greta o na le bolwetse mo _____. 2. Greta ga a na eng? Greta ga a na _____. 3. Greta o ne a amega ka eng? Greta o ne a amega ka _____. 4. Greta o ne a dira eng kwa palamenteng? Greta o ne a dira _____ kwa palamenteng. 5. Kwala lefoko le le kayang lefelo. Lefoko leo ke _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.



LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. 1. Greta ga a itumela 2. Greta o dira eng 3. Batho ba tshegetsa greta.




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	gata	feta	koba	gagola	
		fofa	gelela	bosula	gola	
	BUISA	Basimane ba bakgerisi ba bosula. Ba tsaya dibuka tsa ga Tshepo ba bo ba di gata ba di gagola. Matlho a ga Tshepo a gelela dikeledi. Morutabana fa a feta o bona seno. O bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Basimane ba bakgerisi 2. Matlho a ga tshepo a gelela dikeledi 3. morutabana o bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	hema	hemela	hufega	holo	
		hupa	huma	hepisa	hemisa	
	BUISA	Mme o nkisitse ngakeng. Ngaka e ntaela gore ke heme. Ke hupa sediriswa se se lekanyang mogote wa mmele. Bolwetse bo dira gore ke hemele ka bonako. Ngaka a re ke tlhoka sediriswa se se tlanthusang go hema.				

	KWALA	1. Ngaka o ntaela go dira eng? Ngaka o ntaele go _____. 2. Bolwetse bo dira gore ke dire eng? Bolwetse bo dira gore ke _____ ka bonako.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: hema Kwala potso ka: hupa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	jala	jaaka	jalela	ja	
		jela	jeke	jesa	jela	
	BUISA	Nkoko o re ruta go jala. A re re tla ja dijo tse di tswang mo tshimong ya rona. Basimane ba jesa dipodi dijalo tsa rona. Ga ba di dise sentle. Nkoko a re re tla jalela dijalo tse dingwe gaufi le ntlo. Seno se tla dira gore re kgone go di sireletsa.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri)				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: dijalo

Kwala potso ka: jesa

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogala

ritibetse

lebeqa

godisa

sebui

**BITSA**

hema

jala

hupa

jalolola

hemela

jaaka





jalela

hemisa





**BUISA**

Mosimane wa dingwaga di le lesome o ne a fenyha bakgerisi ka go ritibala maikutlo. O ne a lemoga gore batsadi ba dira phoso ka go ruta bana ba bona gore diaparo tse di tlhwatlhwa godimo di botlhokwa. O ne a dira vidio mme a rekota puo. Mo puong e o ne a lemosa batsadi go ruta bana gore go gola mo tlhaloganyong go botlhokwa go gaisa diaparo. Jaanong ke sebui sa motlhotlheletsi se se itsegeng lefatshe lotlhe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o kgonne jang go fenya bakgerisi? Mosimane o kgonne go fenya bakgerisi ka go _____. 2. Mosimane o ne a rekota eng mo vidiong? Mosimane o ne a rekota _____. 3. O ne a bua ka eng? O ne a bua ka _____. 4. Mosimane o dira eng gone jaanong? Mosimane ke _____. 5. Kwala lefoko le le tlhalosang se mosimane e leng sona. Lefoko leo _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o ne a fenya bakgerisi 2. mosimane o neela ka puo go kaela batsadi 3. Mosimane o itsege lefatshe lotlhe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	gata	feta	koba	gagola	
		fofa	gelela	bosula	gola	
	BUISA	Basimane ba bakgerisi ba bosula. Ba tsaya dibuka tsa ga Tshepo ba bo ba di gata ba di gagola. Matlho a ga Tshepo a gelela dikeledi. Morutabana fa a feta o bona seno. O bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Basimane ba bakgerisi 2. Matlho a ga tshepo a gelela dikeledi 3. morutabana o bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	hema	hemela	hufega	holo	
		hupa	huma	hepisa	hemisa	
	BUISA	Mme o nkisitse ngakeng. Ngaka e ntaela gore ke heme. Ke hupa sediriswa se se lekanyang mogote wa mmele. Bolwetse bo dira gore ke hemele ka bonako. Ngaka a re ke tlhoka sediriswa se se tlanthusang go hema.				

	KWALA	1. Ngaka o ntaela go dira eng? Ngaka o ntaele go _____. 2. Bolwetse bo dira gore ke dire eng? Bolwetse bo dira gore ke _____ ka bonako.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: hema Kwala potso ka: hupa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	jala	jaaka	jalela	ja	
		jela	jeke	jesa	jela	
	BUISA	Nkoko o re ruta go jala. A re re tla ja dijo tse di tswang mo tshimong ya rona. Basimane ba jesa dipodi dijalo tsa rona. Ga ba di dise sentle. Nkoko a re re tla jalela dijalo tse dingwe gaufi le ntlo. Seno se tla dira gore re kgone go di sireletsa.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri)				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: dijalo

Kwala potso ka: jesa

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogala

ritibetse

lebeqa

godisa

sebui

**BITSA**

hema

jala

hupa

jalolola

hemela

jaaka





jalela

hemisa





**BUISA**

Mosimane wa dingwaga di le lesome o ne a fenyha bakgerisi ka go ritibala maikutlo. O ne a lemoga gore batsadi ba dira phoso ka go ruta bana ba bona gore diaparo tse di tlhwatlhwa godimo di botlhokwa. O ne a dira vidio mme a rekota puo. Mo puong e o ne a lemosa batsadi go ruta bana gore go gola mo tlhaloganyong go botlhokwa go gaisa diaparo. Jaanong ke sebui sa motlhotlheletsi se se itsegeng lefatshe lotlhe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o kgonne jang go fenya bakgerisi? Mosimane o kgonne go fenya bakgerisi ka go _____. 2. Mosimane o ne a rekota eng mo vidiong? Mosimane o ne a rekota _____. 3. O ne a bua ka eng? O ne a bua ka _____. 4. Mosimane o dira eng gone jaanong? Mosimane ke _____. 5. Kwala lefoko le le tlhalosang se mosimane e leng sona. Lefoko leo _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.



LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o ne a fenya bakgerisi 2. mosimane o neela ka puo go kaela batsadi 3. Mosimane o itsege lefatshe lotlhe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	gata	feta	koba	gagola	
		fofa	gelela	bosula	gola	
	BUISA	Basimane ba bakgerisi ba bosula. Ba tsaya dibuka tsa ga Tshepo ba bo ba di gata ba di gagola. Matlho a ga Tshepo a gelela dikeledi. Morutabana fa a feta o bona seno. O bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Basimane ba bakgerisi 2. Matlho a ga tshepo a gelela dikeledi 3. morutabana o bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	hema	hemela	hufega	holo	
		hupa	huma	hepisa	hemisa	
	BUISA	Mme o nkisitse ngakeng. Ngaka e ntaela gore ke heme. Ke hupa sediriswa se se lekanyang mogote wa mmele. Bolwetse bo dira gore ke hemele ka bonako. Ngaka a re ke tlhoka sediriswa se se tlanthusang go hema.				

	KWALA	1. Ngaka o ntaela go dira eng? Ngaka o ntaele go _____. 2. Bolwetse bo dira gore ke dire eng? Bolwetse bo dira gore ke _____ ka bonako.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: hema Kwala potso ka: hupa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebeqa	godisa	sebui
	BITSA	jala	jaaka	jalela	ja	
	BUISA	Nkoko o re ruta go jala. A re re tla ja dijo tse di tswang mo tshimong ya rona. Basimane ba jesa dipodi dijalo tsa rona. Ga ba di dise sentle. Nkoko a re re tla jalela dijalo tse dingwe gaufi le ntlo. Seno se tla dira gore re kgone go di sireletsa.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri)				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: dijalo

Kwala potso ka: jesa

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogala

ritibetse

lebeqa

godisa

sebui

**BITSA**

hema

jala

hupa

jalolola

hemela

jaaka





jalela

hemisa





**BUISA**

Mosimane wa dingwaga di le lesome o ne a fenyha bakgerisi ka go ritibala maikutlo. O ne a lemoga gore batsadi ba dira phoso ka go ruta bana ba bona gore diaparo tse di tlhwatlhwa godimo di botlhokwa. O ne a dira vidio mme a rekota puo. Mo puong e o ne a lemosa batsadi go ruta bana gore go gola mo tlhaloganyong go botlhokwa go gaisa diaparo. Jaanong ke sebui sa motlhotlheletsi se se itsegeng lefatshe lotlhe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o kgonne jang go fenya bakgerisi? Mosimane o kgonne go fenya bakgerisi ka go _____. 2. Mosimane o ne a rekota eng mo vidiong? Mosimane o ne a rekota _____. 3. O ne a bua ka eng? O ne a bua ka _____. 4. Mosimane o dira eng gone jaanong? Mosimane ke _____. 5. Kwala lefoko le le tlhalosang se mosimane e leng sona. Lefoko leo _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o ne a fenya bakgerisi 2. mosimane o neela ka puo go kaela batsadi 3. Mosimane o itsege lefatshe lotlhe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	gata	feta	koba	gagola	
		fofa	gelela	bosula	gola	
	BUISA	Basimane ba bakgerisi ba bosula. Ba tsaya dibuka tsa ga Tshepo ba bo ba di gata ba di gagola. Matlho a ga Tshepo a gelela dikeledi. Morutabana fa a feta o bona seno. O bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Basimane ba bakgerisi 2. Matlho a ga tshepo a gelela dikeledi 3. morutabana o bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	hema	hemela	hufega	holo	
		hupa	huma	hepisa	hemisa	
	BUISA	Mme o nkisitse ngakeng. Ngaka e ntaela gore ke heme. Ke hupa sediriswa se se lekanyang mogote wa mmele. Bolwetse bo dira gore ke hemele ka bonako. Ngaka a re ke tlhoka sediriswa se se tlanthusang go hema.				

	KWALA	1. Ngaka o ntaela go dira eng? Ngaka o ntaele go _____. 2. Bolwetse bo dira gore ke dire eng? Bolwetse bo dira gore ke _____ ka bonako.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: hema Kwala potso ka: hupa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	jala	jaaka	jalela	ja	
		jela	jeke	jesa	jela	
	BUISA	Nkoko o re ruta go jala. A re re tla ja dijo tse di tswang mo tshimong ya rona. Basimane ba jesa dipodi dijalo tsa rona. Ga ba di dise sentle. Nkoko a re re tla jalela dijalo tse dingwe gaufi le ntlo. Seno se tla dira gore re kgone go di sireletsa.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri)				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: dijalo

Kwala potso ka: jesa

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogala

ritibetse

lebeqa

godisa

sebui

**BITSA**

hema

jala

hupa

jalolola

hemela

jaaka





jalela

hemisa





**BUISA**

Mosimane wa dingwaga di le lesome o ne a fenyha bakgerisi ka go ritibala maikutlo. O ne a lemoga gore batsadi ba dira phoso ka go ruta bana ba bona gore diaparo tse di tlhwatlhwa godimo di botlhokwa. O ne a dira vidio mme a rekota puo. Mo puong e o ne a lemosa batsadi go ruta bana gore go gola mo tlhaloganyong go botlhokwa go gaisa diaparo. Jaanong ke sebui sa motlhotlheletsi se se itsegeng lefatshe lotlhe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o kgonne jang go fenya bakgerisi? Mosimane o kgonne go fenya bakgerisi ka go _____. 2. Mosimane o ne a rekota eng mo vidiong? Mosimane o ne a rekota _____. 3. O ne a bua ka eng? O ne a bua ka _____. 4. Mosimane o dira eng gone jaanong? Mosimane ke _____. 5. Kwala lefoko le le tlhalosang se mosimane e leng sona. Lefoko leo _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.



LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o ne a fenya bakgerisi 2. mosimane o neela ka puo go kaela batsadi 3. Mosimane o itsege lefatshe lotlhe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	gata	feta	koba	gagola	
		fofa	gelela	bosula	gola	
	BUISA	Basimane ba bakgerisi ba bosula. Ba tsaya dibuka tsa ga Tshepo ba bo ba di gata ba di gagola. Matlho a ga Tshepo a gelela dikeledi. Morutabana fa a feta o bona seno. O bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Basimane ba bakgerisi 2. Matlho a ga tshepo a gelela dikeledi 3. morutabana o bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	hema	hemela	hufega	holo	
		hupa	huma	hepisa	hemisa	
	BUISA	Mme o nkisitse ngakeng. Ngaka e ntaela gore ke heme. Ke hupa sediriswa se se lekanyang mogote wa mmele. Bolwetse bo dira gore ke hemele ka bonako. Ngaka a re ke tlhoka sediriswa se se tlanthusang go hema.				

	KWALA	1. Ngaka o ntaela go dira eng? Ngaka o ntaele go _____. 2. Bolwetse bo dira gore ke dire eng? Bolwetse bo dira gore ke _____ ka bonako.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: hema Kwala potso ka: hupa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	jala	jaaka	jalela	ja	
		jela	jeke	jesa	jela	
	BUISA	Nkoko o re ruta go jala. A re re tla ja dijo tse di tswang mo tshimong ya rona. Basimane ba jesa dipodi dijalo tsa rona. Ga ba di dise sentle. Nkoko a re re tla jalela dijalo tse dingwe gaufi le ntlo. Seno se tla dira gore re kgone go di sireletsa.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri)				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: dijalo

Kwala potso ka: jesa

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogala

ritibetse

lebeqa

godisa

sebui

**BITSA**

hema

jala

hupa

jalolola

hemela

jaaka





jalela

hemisa





**BUISA**

Mosimane wa dingwaga di le lesome o ne a fenyha bakgerisi ka go ritibala maikutlo. O ne a lemoga gore batsadi ba dira phoso ka go ruta bana ba bona gore diaparo tse di tlhwatlhwa godimo di botlhokwa. O ne a dira vidio mme a rekota puo. Mo puong e o ne a lemosa batsadi go ruta bana gore go gola mo tlhaloganyong go botlhokwa go gaisa diaparo. Jaanong ke sebui sa motlhotlheletsi se se itsegeng lefatshe lotlhe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mosimane o kgonne jang go fenya bakgerisi? Mosimane o kgonne go fenya bakgerisi ka go _____.2. Mosimane o ne a rekota eng mo vidiong? Mosimane o ne a rekota _____.3. O ne a bua ka eng? O ne a bua ka _____.4. Mosimane o dira eng gone jaanong? Mosimane ke _____.5. Kwala lefoko le le tlhalosang se mosimane e leng sona. Lefoko leo _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mosimane o ne a fenya bakgerisi2. mosimane o neela ka puo go kaela batsadi3. Mosimane o itsege lefatshe lotlhe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	gata	feta	koba	gagola	
		fofa	gelela	bosula	gola	
	BUISA	Basimane ba bakgerisi ba bosula. Ba tsaya dibuka tsa ga Tshepo ba bo ba di gata ba di gagola. Matlho a ga Tshepo a gelela dikeledi. Morutabana fa a feta o bona seno. O bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Basimane ba bakgerisi 2. Matlho a ga tshepo a gelela dikeledi 3. morutabana o bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	hema	hemela	hufega	holo	
		hupa	huma	hepisa	hemisa	
	BUISA	Mme o nkisitse ngakeng. Ngaka e ntaela gore ke heme. Ke hupa sediriswa se se lekanyang mogote wa mmele. Bolwetse bo dira gore ke hemele ka bonako. Ngaka a re ke tlhoka sediriswa se se tlanthusang go hema.				

	KWALA	1. Ngaka o ntaela go dira eng? Ngaka o ntaele go _____. 2. Bolwetse bo dira gore ke dire eng? Bolwetse bo dira gore ke _____ ka bonako.
--	--------------	--


LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: hema Kwala potso ka: hupa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebeqa	godisa	sebui
	BITSA	jala	jaaka	jalela	ja	
	BUISA	Nkoko o re ruta go jala. A re re tla ja dijo tse di tswang mo tshimong ya rona. Basimane ba jesa dipodi dijalo tsa rona. Ga ba di dise sentle. Nkoko a re re tla jalela dijalo tse dingwe gaufi le ntlo. Seno se tla dira gore re kgone go di sireletsa.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri)				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: dijalo

Kwala potso ka: jesa

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogala

ritibetse

lebeqa

godisa

sebui

**BITSA**

hema

jala

hupa

jalolola

hemela

jaaka





jalela

hemisa





**BUISA**

Mosimane wa dingwaga di le lesome o ne a fenyha bakgerisi ka go ritibala maikutlo. O ne a lemoga gore batsadi ba dira phoso ka go ruta bana ba bona gore diaparo tse di tlhwatlhwa godimo di botlhokwa. O ne a dira vidio mme a rekota puo. Mo puong e o ne a lemosa batsadi go ruta bana gore go gola mo tlhaloganyong go botlhokwa go gaisa diaparo. Jaanong ke sebui sa motlhotlheletsi se se itsegeng lefatshe lotlhe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o kgonne jang go fenya bakgerisi? Mosimane o kgonne go fenya bakgerisi ka go _____. 2. Mosimane o ne a rekota eng mo vidiong? Mosimane o ne a rekota _____. 3. O ne a bua ka eng? O ne a bua ka _____. 4. Mosimane o dira eng gone jaanong? Mosimane ke _____. 5. Kwala lefoko le le tlhalosang se mosimane e leng sona. Lefoko leo _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.



LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o ne a fenya bakgerisi 2. mosimane o neela ka puo go kaela batsadi 3. Mosimane o itsege lefatshe lotlhe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	gata	feta	koba	gagola	
		fofa	gelela	bosula	gola	
	BUISA	Basimane ba bakgerisi ba bosula. Ba tsaya dibuka tsa ga Tshepo ba bo ba di gata ba di gagola. Matlho a ga Tshepo a gelela dikeledi. Morutabana fa a feta o bona seno. O bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Basimane ba bakgerisi 2. Matlho a ga tshepo a gelela dikeledi 3. morutabana o bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	hema	hemela	hufega	holo	
		hupa	huma	hepisa	hemisa	
	BUISA	Mme o nkisitse ngakeng. Ngaka e ntaela gore ke heme. Ke hupa sediriswa se se lekanyang mogote wa mmele. Bolwetse bo dira gore ke hemele ka bonako. Ngaka a re ke tlhoka sediriswa se se tlanthusang go hema.				

	KWALA	1. Ngaka o ntaela go dira eng? Ngaka o ntaele go _____. 2. Bolwetse bo dira gore ke dire eng? Bolwetse bo dira gore ke _____ ka bonako.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: hema Kwala potso ka: hupa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	jala	jaaka	jalela	ja	
 BUISA		Nkoko o re ruta go jala. A re re tla ja dijo tse di tswang mo tshimong ya rona. Basimane ba jesa dipodi dijalo tsa rona. Ga ba di dise sentle. Nkoko a re re tla jalela dijalo tse dingwe gaufi le ntlo. Seno se tla dira gore re kgone go di sireletsa.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri)				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: dijalo

Kwala potso ka: jesa

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogala

ritibetse

lebeqa

godisa

sebui

**BITSA**

hema

jala

hupa

jalolola

hemela

jaaka





jalela

hemisa





**BUISA**

Mosimane wa dingwaga di le lesome o ne a fenyha bakgerisi ka go ritibala maikutlo. O ne a lemoga gore batsadi ba dira phoso ka go ruta bana ba bona gore diaparo tse di tlhwatlhwa godimo di botlhokwa. O ne a dira vidio mme a rekota puo. Mo puong e o ne a lemosa batsadi go ruta bana gore go gola mo tlhaloganyong go botlhokwa go gaisa diaparo. Jaanong ke sebui sa motlhotlheletsi se se itsegeng lefatshe lotlhe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o kgonne jang go fenya bakgerisi? Mosimane o kgonne go fenya bakgerisi ka go _____. 2. Mosimane o ne a rekota eng mo vidiong? Mosimane o ne a rekota _____. 3. O ne a bua ka eng? O ne a bua ka _____. 4. Mosimane o dira eng gone jaanong? Mosimane ke _____. 5. Kwala lefoko le le tlhalosang se mosimane e leng sona. Lefoko leo _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o ne a fenya bakgerisi 2. mosimane o neela ka puo go kaela batsadi 3. Mosimane o itsege lefatshe lotlhe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	gata	feta	koba	gagola	
		fofa	gelela	bosula	gola	
	BUISA	Basimane ba bakgerisi ba bosula. Ba tsaya dibuka tsa ga Tshepo ba bo ba di gata ba di gagola. Matlho a ga Tshepo a gelela dikeledi. Morutabana fa a feta o bona seno. O bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Basimane ba bakgerisi 2. Matlho a ga tshepo a gelela dikeledi 3. morutabana o bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	hema	hemela	hufega	holo	
		hupa	huma	hepisa	hemisa	
	BUISA	Mme o nkisitse ngakeng. Ngaka e ntaela gore ke heme. Ke hupa sediriswa se se lekanyang mogote wa mmele. Bolwetse bo dira gore ke hemele ka bonako. Ngaka a re ke tlhoka sediriswa se se tlanthusang go hema.				

	KWALA	1. Ngaka o ntaela go dira eng? Ngaka o ntaele go _____. 2. Bolwetse bo dira gore ke dire eng? Bolwetse bo dira gore ke _____ ka bonako.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: hema Kwala potso ka: hupa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	jala	jaaka	jalela	ja	
		jela	jeke	jesa	jela	
	BUISA	Nkoko o re ruta go jala. A re re tla ja dijo tse di tswang mo tshimong ya rona. Basimane ba jesa dipodi dijalo tsa rona. Ga ba di dise sentle. Nkoko a re re tla jalela dijalo tse dingwe gaufi le ntlo. Seno se tla dira gore re kgone go di sireletsa.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri)				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: dijalo

Kwala potso ka: jesa

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogala

ritibetse

lebeqa

godisa

sebui

**BITSA**

hema

jala

hupa

jalolola

hemela

jaaka





jalela

hemisa





**BUISA**

Mosimane wa dingwaga di le lesome o ne a fenyha bakgerisi ka go ritibala maikutlo. O ne a lemoga gore batsadi ba dira phoso ka go ruta bana ba bona gore diaparo tse di tlhwatlhwa godimo di botlhokwa. O ne a dira vidio mme a rekota puo. Mo puong e o ne a lemosa batsadi go ruta bana gore go gola mo tlhaloganyong go botlhokwa go gaisa diaparo. Jaanong ke sebui sa motlhotlheletsi se se itsegeng lefatshe lotlhe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o kgonne jang go fenya bakgerisi? Mosimane o kgonne go fenya bakgerisi ka go _____. 2. Mosimane o ne a rekota eng mo vidiong? Mosimane o ne a rekota _____. 3. O ne a bua ka eng? O ne a bua ka _____. 4. Mosimane o dira eng gone jaanong? Mosimane ke _____. 5. Kwala lefoko le le tlhalosang se mosimane e leng sona. Lefoko leo _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.



LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o ne a fenya bakgerisi 2. mosimane o neela ka puo go kaela batsadi 3. Mosimane o itsege lefatshe lotlhe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	gata	feta	koba	gagola	
		fofa	gelela	bosula	gola	
	BUISA	Basimane ba bakgerisi ba bosula. Ba tsaya dibuka tsa ga Tshepo ba bo ba di gata ba di gagola. Matlho a ga Tshepo a gelela dikeledi. Morutabana fa a feta o bona seno. O bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Basimane ba bakgerisi 2. Matlho a ga tshepo a gelela dikeledi 3. morutabana o bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	hema	hemela	hufega	holo	
		hupa	huma	hepisa	hemisa	
	BUISA	Mme o nkisitse ngakeng. Ngaka e ntaela gore ke heme. Ke hupa sediriswa se se lekanyang mogote wa mmele. Bolwetse bo dira gore ke hemele ka bonako. Ngaka a re ke tlhoka sediriswa se se tlanthusang go hema.				

	KWALA	1. Ngaka o ntaela go dira eng? Ngaka o ntaele go _____. 2. Bolwetse bo dira gore ke dire eng? Bolwetse bo dira gore ke _____ ka bonako.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: hema Kwala potso ka: hupa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	jala	jaaka	jalela	ja	
		jela	jeke	jesa	jela	
	BUISA	Nkoko o re ruta go jala. A re re tla ja dijo tse di tswang mo tshimong ya rona. Basimane ba jesa dipodi dijalo tsa rona. Ga ba di dise sentle. Nkoko a re re tla jalela dijalo tse dingwe gaufi le ntlo. Seno se tla dira gore re kgone go di sireletsa.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri)				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: dijalo

Kwala potso ka: jesa

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogala

ritibetse

lebeqa

godisa

sebui

**BITSA**

hema

jala

hupa

jalolola

hemela

jaaka





jalela

hemisa





**BUISA**

Mosimane wa dingwaga di le lesome o ne a fenyha bakgerisi ka go ritibala maikutlo. O ne a lemoga gore batsadi ba dira phoso ka go ruta bana ba bona gore diaparo tse di tlhwatlhwa godimo di botlhokwa. O ne a dira vidio mme a rekota puo. Mo puong e o ne a lemosa batsadi go ruta bana gore go gola mo tlhaloganyong go botlhokwa go gaisa diaparo. Jaanong ke sebui sa motlhotlheletsi se se itsegeng lefatshe lotlhe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o kgonne jang go fenya bakgerisi? Mosimane o kgonne go fenya bakgerisi ka go _____. 2. Mosimane o ne a rekota eng mo vidiong? Mosimane o ne a rekota _____. 3. O ne a bua ka eng? O ne a bua ka _____. 4. Mosimane o dira eng gone jaanong? Mosimane ke _____. 5. Kwala lefoko le le tlhalosang se mosimane e leng sona. Lefoko leo _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.




LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o ne a fenya bakgerisi 2. mosimane o neela ka puo go kaela batsadi 3. Mosimane o itsege lefatshe lotlhe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	gata	feta	koba	gagola	
		fofa	gelela	bosula	gola	
	BUISA	Basimane ba bakgerisi ba bosula. Ba tsaya dibuka tsa ga Tshepo ba bo ba di gata ba di gagola. Matlho a ga Tshepo a gelela dikeledi. Morutabana fa a feta o bona seno. O bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Basimane ba bakgerisi 2. Matlho a ga tshepo a gelela dikeledi 3. morutabana o bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	hema	hemela	hufega	holo	
		hupa	huma	hepisa	hemisa	
	BUISA	Mme o nkisitse ngakeng. Ngaka e ntaela gore ke heme. Ke hupa sediriswa se se lekanyang mogote wa mmele. Bolwetse bo dira gore ke hemele ka bonako. Ngaka a re ke tlhoka sediriswa se se tlanthusang go hema.				

	KWALA	1. Ngaka o ntaela go dira eng? Ngaka o ntaele go _____. 2. Bolwetse bo dira gore ke dire eng? Bolwetse bo dira gore ke _____ ka bonako.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: hema Kwala potso ka: hupa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	jala	jaaka	jalela	ja	
		jela	jeke	jesa	jela	
	BUISA	Nkoko o re ruta go jala. A re re tla ja dijo tse di tswang mo tshimong ya rona. Basimane ba jesa dipodi dijalo tsa rona. Ga ba di dise sentle. Nkoko a re re tla jalela dijalo tse dingwe gaufi le ntlo. Seno se tla dira gore re kgone go di sireletsa.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri)				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: dijalo

Kwala potso ka: jesa

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogala

ritibetse

lebeqa

godisa

sebui

**BITSA**

hema

jala

hupa

jalolola

hemela

jaaka





jalela

hemisa





**BUISA**

Mosimane wa dingwaga di le lesome o ne a fenyha bakgerisi ka go ritibala maikutlo. O ne a lemoga gore batsadi ba dira phoso ka go ruta bana ba bona gore diaparo tse di tlhwatlhwa godimo di botlhokwa. O ne a dira vidio mme a rekota puo. Mo puong e o ne a lemosa batsadi go ruta bana gore go gola mo tlhaloganyong go botlhokwa go gaisa diaparo. Jaanong ke sebui sa motlhotlheletsi se se itsegeng lefatshe lotlhe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o kgonne jang go fenya bakgerisi? Mosimane o kgonne go fenya bakgerisi ka go _____. 2. Mosimane o ne a rekota eng mo vidiong? Mosimane o ne a rekota _____. 3. O ne a bua ka eng? O ne a bua ka _____. 4. Mosimane o dira eng gone jaanong? Mosimane ke _____. 5. Kwala lefoko le le tlhalosang se mosimane e leng sona. Lefoko leo _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.



LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o ne a fenya bakgerisi 2. mosimane o neela ka puo go kaela batsadi 3. Mosimane o itsege lefatshe lotlhe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	gata	feta	koba	gagola	
		fofa	gelela	bosula	gola	
	BUISA	Basimane ba bakgerisi ba bosula. Ba tsaya dibuka tsa ga Tshepo ba bo ba di gata ba di gagola. Matlho a ga Tshepo a gelela dikeledi. Morutabana fa a feta o bona seno. O bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Basimane ba bakgerisi 2. Matlho a ga tshepo a gelela dikeledi 3. morutabana o bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	hema	hemela	hufega	holo	
		hupa	huma	hepisa	hemisa	
	BUISA	Mme o nkisitse ngakeng. Ngaka e ntaela gore ke heme. Ke hupa sediriswa se se lekanyang mogote wa mmele. Bolwetse bo dira gore ke hemele ka bonako. Ngaka a re ke tlhoka sediriswa se se tlanthusang go hema.				

	KWALA	1. Ngaka o ntaela go dira eng? Ngaka o ntaele go _____. 2. Bolwetse bo dira gore ke dire eng? Bolwetse bo dira gore ke _____ ka bonako.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: hema Kwala potso ka: hupa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebeqa	godisa	sebui
	BITSA	jala	jaaka	jalela	ja	
	BUISA	Nkoko o re ruta go jala. A re re tla ja dijo tse di tswang mo tshimong ya rona. Basimane ba jesa dipodi dijalo tsa rona. Ga ba di dise sentle. Nkoko a re re tla jalela dijalo tse dingwe gaufi le ntlo. Seno se tla dira gore re kgone go di sireletsa.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri)				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: dijalo

Kwala potso ka: jesa

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogala

ritibetse

lebege

godisa

sebui

**BITSA**

hema

jala

hupa

jalolola

hemela

jaaka





jalela

hemisa





**BUISA**

Mosimane wa dingwaga di le lesome o ne a fenyha bakgerisi ka go ritibala maikutlo. O ne a lemoga gore batsadi ba dira phoso ka go ruta bana ba bona gore diaparo tse di tlhwatlhwa godimo di botlhokwa. O ne a dira vidio mme a rekota puo. Mo puong e o ne a lemosa batsadi go ruta bana gore go gola mo tlhaloganyong go botlhokwa go gaisa diaparo. Jaanong ke sebui sa motlhotlheletsi se se itsegeng lefatshe lotlhe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o kgonne jang go fenya bakgerisi? Mosimane o kgonne go fenya bakgerisi ka go _____. 2. Mosimane o ne a rekota eng mo vidiong? Mosimane o ne a rekota _____. 3. O ne a bua ka eng? O ne a bua ka _____. 4. Mosimane o dira eng gone jaanong? Mosimane ke _____. 5. Kwala lefoko le le tlhalosang se mosimane e leng sona. Lefoko leo _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.




LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o ne a fenya bakgerisi 2. mosimane o neela ka puo go kaela batsadi 3. Mosimane o itsege lefatshe lotlhe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	gata	feta	koba	gagola	
		fofa	gelela	bosula	gola	
	BUISA	Basimane ba bakgerisi ba bosula. Ba tsaya dibuka tsa ga Tshepo ba bo ba di gata ba di gagola. Matlho a ga Tshepo a gelela dikeledi. Morutabana fa a feta o bona seno. O bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Basimane ba bakgerisi 2. Matlho a ga tshepo a gelela dikeledi 3. morutabana o bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	hema	hemela	hufega	holo	
		hupa	huma	hepisa	hemisa	
	BUISA	Mme o nkisitse ngakeng. Ngaka e ntaela gore ke heme. Ke hupa sediriswa se se lekanyang mogote wa mmele. Bolwetse bo dira gore ke hemele ka bonako. Ngaka a re ke tlhoka sediriswa se se tlanthusang go hema.				

	KWALA	1. Ngaka o ntaela go dira eng? Ngaka o ntaele go _____. 2. Bolwetse bo dira gore ke dire eng? Bolwetse bo dira gore ke _____ ka bonako.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: hema Kwala potso ka: hupa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	jala	jaaka	jalela	ja	
		jela	jeke	jesa	jela	
	BUISA	Nkoko o re ruta go jala. A re re tla ja dijo tse di tswang mo tshimong ya rona. Basimane ba jesa dipodi dijalo tsa rona. Ga ba di dise sentle. Nkoko a re re tla jalela dijalo tse dingwe gaufi le ntlo. Seno se tla dira gore re kgone go di sireletsa.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri)				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: dijalo

Kwala potso ka: jesa

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogala

ritibetse

lebeqa

godisa

sebui

**BITSA**

hema

jala

hupa

jalolola

hemela

jaaka





jalela

hemisa





**BUISA**

Mosimane wa dingwaga di le lesome o ne a fenyha bakgerisi ka go ritibala maikutlo. O ne a lemoga gore batsadi ba dira phoso ka go ruta bana ba bona gore diaparo tse di tlhwatlhwa godimo di botlhokwa. O ne a dira vidio mme a rekota puo. Mo puong e o ne a lemosa batsadi go ruta bana gore go gola mo tlhaloganyong go botlhokwa go gaisa diaparo. Jaanong ke sebui sa motlhotlheletsi se se itsegeng lefatshe lotlhe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o kgonne jang go fenya bakgerisi? Mosimane o kgonne go fenya bakgerisi ka go _____. 2. Mosimane o ne a rekota eng mo vidiong? Mosimane o ne a rekota _____. 3. O ne a bua ka eng? O ne a bua ka _____. 4. Mosimane o dira eng gone jaanong? Mosimane ke _____. 5. Kwala lefoko le le tlhalosang se mosimane e leng sona. Lefoko leo _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.



LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o ne a fenya bakgerisi 2. mosimane o neela ka puo go kaela batsadi 3. Mosimane o itsege lefatshe lotlhe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	gata	feta	koba	gagola	
		fofa	gelela	bosula	gola	
	BUISA	Basimane ba bakgerisi ba bosula. Ba tsaya dibuka tsa ga Tshepo ba bo ba di gata ba di gagola. Matlho a ga Tshepo a gelela dikeledi. Morutabana fa a feta o bona seno. O bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Basimane ba bakgerisi 2. Matlho a ga tshepo a gelela dikeledi 3. morutabana o bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	hema	hemela	hufega	holo	
		hupa	huma	hepisa	hemisa	
	BUISA	Mme o nkisitse ngakeng. Ngaka e ntaela gore ke heme. Ke hupa sediriswa se se lekanyang mogote wa mmele. Bolwetse bo dira gore ke hemele ka bonako. Ngaka a re ke tlhoka sediriswa se se tlanthusang go hema.				

	KWALA	1. Ngaka o ntaela go dira eng? Ngaka o ntaele go _____. 2. Bolwetse bo dira gore ke dire eng? Bolwetse bo dira gore ke _____ ka bonako.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: hema Kwala potso ka: hupa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	jala	jaaka	jalela	ja	
		jela	jeke	jesa	jela	
	BUISA	Nkoko o re ruta go jala. A re re tla ja dijo tse di tswang mo tshimong ya rona. Basimane ba jesa dipodi dijalo tsa rona. Ga ba di dise sentle. Nkoko a re re tla jalela dijalo tse dingwe gaufi le ntlo. Seno se tla dira gore re kgone go di sireletsa.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri)				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: dijalo

Kwala potso ka: jesa

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogala

ritibetse

lebeqa

godisa

sebui

**BITSA**

hema

jala

hupa

jalolola

hemela

jaaka





jalela

hemisa





**BUISA**

Mosimane wa dingwaga di le lesome o ne a fenyha bakgerisi ka go ritibala maikutlo. O ne a lemoga gore batsadi ba dira phoso ka go ruta bana ba bona gore diaparo tse di tlhwatlhwa godimo di botlhokwa. O ne a dira vidio mme a rekota puo. Mo puong e o ne a lemosa batsadi go ruta bana gore go gola mo tlhaloganyong go botlhokwa go gaisa diaparo. Jaanong ke sebui sa motlhotlheletsi se se itsegeng lefatshe lotlhe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o kgonne jang go fenya bakgerisi? Mosimane o kgonne go fenya bakgerisi ka go _____. 2. Mosimane o ne a rekota eng mo vidiong? Mosimane o ne a rekota _____. 3. O ne a bua ka eng? O ne a bua ka _____. 4. Mosimane o dira eng gone jaanong? Mosimane ke _____. 5. Kwala lefoko le le tlhalosang se mosimane e leng sona. Lefoko leo _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.




LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o ne a fenya bakgerisi 2. mosimane o neela ka puo go kaela batsadi 3. Mosimane o itsege lefatshe lotlhe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	gata	feta	koba	gagola	
		fofa	gelela	bosula	gola	
	BUISA	Basimane ba bakgerisi ba bosula. Ba tsaya dibuka tsa ga Tshepo ba bo ba di gata ba di gagola. Matlho a ga Tshepo a gelela dikeledi. Morutabana fa a feta o bona seno. O bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Basimane ba bakgerisi 2. Matlho a ga tshepo a gelela dikeledi 3. morutabana o bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	hema	hemela	hufega	holo	
		hupa	huma	hepisa	hemisa	
	BUISA	Mme o nkisitse ngakeng. Ngaka e ntaela gore ke heme. Ke hupa sediriswa se se lekanyang mogote wa mmele. Bolwetse bo dira gore ke hemele ka bonako. Ngaka a re ke tlhoka sediriswa se se tlanthusang go hema.				

	KWALA	1. Ngaka o ntaela go dira eng? Ngaka o ntaele go _____. 2. Bolwetse bo dira gore ke dire eng? Bolwetse bo dira gore ke _____ ka bonako.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: hema Kwala potso ka: hupa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	jala	jaaka	jalela	ja	
		jela	jeke	jesa	jela	
	BUISA	Nkoko o re ruta go jala. A re re tla ja dijo tse di tswang mo tshimong ya rona. Basimane ba jesa dipodi dijalo tsa rona. Ga ba di dise sentle. Nkoko a re re tla jalela dijalo tse dingwe gaufi le ntlo. Seno se tla dira gore re kgone go di sireletsa.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri)				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: dijalo

Kwala potso ka: jesa

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogala

ritibetse

lebeqa

godisa

sebui

**BITSA**

hema

jala

hupa

jalolola

hemela

jaaka





jalela

hemisa





**BUISA**

Mosimane wa dingwaga di le lesome o ne a fenyha bakgerisi ka go ritibala maikutlo. O ne a lemoga gore batsadi ba dira phoso ka go ruta bana ba bona gore diaparo tse di tlhwatlhwa godimo di botlhokwa. O ne a dira vidio mme a rekota puo. Mo puong e o ne a lemosa batsadi go ruta bana gore go gola mo tlhaloganyong go botlhokwa go gaisa diaparo. Jaanong ke sebui sa motlhotlheletsi se se itsegeng lefatshe lotlhe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o kgonne jang go fenya bakgerisi? Mosimane o kgonne go fenya bakgerisi ka go _____. 2. Mosimane o ne a rekota eng mo vidiong? Mosimane o ne a rekota _____. 3. O ne a bua ka eng? O ne a bua ka _____. 4. Mosimane o dira eng gone jaanong? Mosimane ke _____. 5. Kwala lefoko le le tlhalosang se mosimane e leng sona. Lefoko leo _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.



LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o ne a fenya bakgerisi 2. mosimane o neela ka puo go kaela batsadi 3. Mosimane o itsege lefatshe lotlhe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	gata	feta	koba	gagola	
		fofa	gelela	bosula	gola	
	BUISA	Basimane ba bakgerisi ba bosula. Ba tsaya dibuka tsa ga Tshepo ba bo ba di gata ba di gagola. Matlho a ga Tshepo a gelela dikeledi. Morutabana fa a feta o bona seno. O bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Basimane ba bakgerisi 2. Matlho a ga tshepo a gelela dikeledi 3. morutabana o bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	hema	hemela	hufega	holo	
		hupa	huma	hepisa	hemisa	
	BUISA	Mme o nkisitse ngakeng. Ngaka e ntaela gore ke heme. Ke hupa sediriswa se se lekanyang mogote wa mmele. Bolwetse bo dira gore ke hemele ka bonako. Ngaka a re ke tlhoka sediriswa se se tlanthusang go hema.				

	KWALA	1. Ngaka o ntaela go dira eng? Ngaka o ntaele go _____. 2. Bolwetse bo dira gore ke dire eng? Bolwetse bo dira gore ke _____ ka bonako.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: hema Kwala potso ka: hupa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	jala	jaaka	jalela	ja	
		jela	jeke	jesa	jela	
	BUISA	Nkoko o re ruta go jala. A re re tla ja dijo tse di tswang mo tshimong ya rona. Basimane ba jesa dipodi dijalo tsa rona. Ga ba di dise sentle. Nkoko a re re tla jalela dijalo tse dingwe gaufi le ntlo. Seno se tla dira gore re kgone go di sireletsa.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri)				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: dijalo

Kwala potso ka: jesa

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogala

ritibetse

lebeqa

godisa

sebui

**BITSA**

hema

jala

hupa

jalolola

hemela

jaaka





jalela

hemisa





**BUISA**

Mosimane wa dingwaga di le lesome o ne a fenyha bakgerisi ka go ritibala maikutlo. O ne a lemoga gore batsadi ba dira phoso ka go ruta bana ba bona gore diaparo tse di tlhwatlhwa godimo di botlhokwa. O ne a dira vidio mme a rekota puo. Mo puong e o ne a lemosa batsadi go ruta bana gore go gola mo tlhaloganyong go botlhokwa go gaisa diaparo. Jaanong ke sebui sa motlhotlheletsi se se itsegeng lefatshe lotlhe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mosimane o kgonne jang go fenya bakgerisi? Mosimane o kgonne go fenya bakgerisi ka go _____.2. Mosimane o ne a rekota eng mo vidiong? Mosimane o ne a rekota _____.3. O ne a bua ka eng? O ne a bua ka _____.4. Mosimane o dira eng gone jaanong? Mosimane ke _____.5. Kwala lefoko le le tlhalosang se mosimane e leng sona. Lefoko leo _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mosimane o ne a fenya bakgerisi2. mosimane o neela ka puo go kaela batsadi3. Mosimane o itsege lefatshe lotlhe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	gata	feta	koba	gagola	
		fofa	gelela	bosula	gola	
	BUISA	Basimane ba bakgerisi ba bosula. Ba tsaya dibuka tsa ga Tshepo ba bo ba di gata ba di gagola. Matlho a ga Tshepo a gelela dikeledi. Morutabana fa a feta o bona seno. O bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Basimane ba bakgerisi 2. Matlho a ga tshepo a gelela dikeledi 3. morutabana o bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	hema	hemela	hufega	holo	
		hupa	huma	hepisa	hemisa	
	BUISA	Mme o nkisitse ngakeng. Ngaka e ntaela gore ke heme. Ke hupa sediriswa se se lekanyang mogote wa mmele. Bolwetse bo dira gore ke hemele ka bonako. Ngaka a re ke tlhoka sediriswa se se tlanthusang go hema.				

	KWALA	1. Ngaka o ntaela go dira eng? Ngaka o ntaele go _____. 2. Bolwetse bo dira gore ke dire eng? Bolwetse bo dira gore ke _____ ka bonako.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: hema Kwala potso ka: hupa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	jala	jaaka	jalela	ja	
		jela	jeke	jesa	jela	
	BUISA	Nkoko o re ruta go jala. A re re tla ja dijo tse di tswang mo tshimong ya rona. Basimane ba jesa dipodi dijalo tsa rona. Ga ba di dise sentle. Nkoko a re re tla jalela dijalo tse dingwe gaufi le ntlo. Seno se tla dira gore re kgone go di sireletsa.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri)				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: dijalo

Kwala potso ka: jesa

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogala

ritibetse

lebeqa

godisa

sebui

**BITSA**

hema

jala

hupa

jalolola

hemela

jaaka





jalela

hemisa





**BUISA**

Mosimane wa dingwaga di le lesome o ne a fenyha bakgerisi ka go ritibala maikutlo. O ne a lemoga gore batsadi ba dira phoso ka go ruta bana ba bona gore diaparo tse di tlhwatlhwa godimo di botlhokwa. O ne a dira vidio mme a rekota puo. Mo puong e o ne a lemosa batsadi go ruta bana gore go gola mo tlhaloganyong go botlhokwa go gaisa diaparo. Jaanong ke sebui sa motlhotlheletsi se se itsegeng lefatshe lotlhe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mosimane o kgonne jang go fenya bakgerisi? Mosimane o kgonne go fenya bakgerisi ka go _____.2. Mosimane o ne a rekota eng mo vidiong? Mosimane o ne a rekota _____.3. O ne a bua ka eng? O ne a bua ka _____.4. Mosimane o dira eng gone jaanong? Mosimane ke _____.5. Kwala lefoko le le tlhalosang se mosimane e leng sona. Lefoko leo _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.



LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mosimane o ne a fenya bakgerisi2. mosimane o neela ka puo go kaela batsadi3. Mosimane o itsege lefatshe lotlhe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	gata	feta	koba	gagola	
		fofa	gelela	bosula	gola	
	BUISA	Basimane ba bakgerisi ba bosula. Ba tsaya dibuka tsa ga Tshepo ba bo ba di gata ba di gagola. Matlho a ga Tshepo a gelela dikeledi. Morutabana fa a feta o bona seno. O bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Basimane ba bakgerisi 2. Matlho a ga tshepo a gelela dikeledi 3. morutabana o bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	hema	hemela	hufega	holo	
		hupa	huma	hepisa	hemisa	
	BUISA	Mme o nkisitse ngakeng. Ngaka e ntaela gore ke heme. Ke hupa sediriswa se se lekanyang mogote wa mmele. Bolwetse bo dira gore ke hemele ka bonako. Ngaka a re ke tlhoka sediriswa se se tlanthusang go hema.				

	KWALA	1. Ngaka o ntaela go dira eng? Ngaka o ntaele go _____. 2. Bolwetse bo dira gore ke dire eng? Bolwetse bo dira gore ke _____ ka bonako.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: hema Kwala potso ka: hupa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebeqa	godisa	sebui
	BITSA	jala	jaaka	jalela	ja	
	BUISA	Nkoko o re ruta go jala. A re re tla ja dijo tse di tswang mo tshimong ya rona. Basimane ba jesa dipodi dijalo tsa rona. Ga ba di dise sentle. Nkoko a re re tla jalela dijalo tse dingwe gaufi le ntlo. Seno se tla dira gore re kgone go di sireletsa.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri)				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: dijalo

Kwala potso ka: jesa

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogala

ritibetse

lebeqa

godisa

sebui

**BITSA**

hema

jala

hupa

jalolola

hemela

jaaka





jalela

hemisa





**BUISA**

Mosimane wa dingwaga di le lesome o ne a fenyha bakgerisi ka go ritibala maikutlo. O ne a lemoga gore batsadi ba dira phoso ka go ruta bana ba bona gore diaparo tse di tlhwatlhwa godimo di botlhokwa. O ne a dira vidio mme a rekota puo. Mo puong e o ne a lemosa batsadi go ruta bana gore go gola mo tlhaloganyong go botlhokwa go gaisa diaparo. Jaanong ke sebui sa motlhotlheletsi se se itsegeng lefatshe lotlhe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o kgonne jang go fenya bakgerisi? Mosimane o kgonne go fenya bakgerisi ka go _____. 2. Mosimane o ne a rekota eng mo vidiong? Mosimane o ne a rekota _____. 3. O ne a bua ka eng? O ne a bua ka _____. 4. Mosimane o dira eng gone jaanong? Mosimane ke _____. 5. Kwala lefoko le le tlhalosang se mosimane e leng sona. Lefoko leo _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.





LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o ne a fenya bakgerisi 2. mosimane o neela ka puo go kaela batsadi 3. Mosimane o itsege lefatshe lotlhe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	gata	feta	koba	gagola	
		fofa	gelela	bosula	gola	
	BUISA	Basimane ba bakgerisi ba bosula. Ba tsaya dibuka tsa ga Tshepo ba bo ba di gata ba di gagola. Matlho a ga Tshepo a gelela dikeledi. Morutabana fa a feta o bona seno. O bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Basimane ba bakgerisi 2. Matlho a ga tshepo a gelela dikeledi 3. morutabana o bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	hema	hemela	hufega	holo	
		hupa	huma	hepisa	hemisa	
	BUISA	Mme o nkisitse ngakeng. Ngaka e ntaela gore ke heme. Ke hupa sediriswa se se lekanyang mogote wa mmele. Bolwetse bo dira gore ke hemele ka bonako. Ngaka a re ke tlhoka sediriswa se se tlanthusang go hema.				

	KWALA	1. Ngaka o ntaela go dira eng? Ngaka o ntaele go _____. 2. Bolwetse bo dira gore ke dire eng? Bolwetse bo dira gore ke _____ ka bonako.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: hema Kwala potso ka: hupa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebeqa	godisa	sebui
	BITSA	jala	jaaka	jalela	ja	
 BUISA		Nkoko o re ruta go jala. A re re tla ja dijo tse di tswang mo tshimong ya rona. Basimane ba jesa dipodi dijalo tsa rona. Ga ba di dise sentle. Nkoko a re re tla jalela dijalo tse dingwe gaufi le ntlo. Seno se tla dira gore re kgone go di sireletsa.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri)				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: dijalo

Kwala potso ka: jesa

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogala

ritibetse

lebege

godisa

sebui

**BITSA**

hema

jala

hupa

jalolola

hemela

jaaka





jalela

hemisa





**BUISA**

Mosimane wa dingwaga di le lesome o ne a fenyha bakgerisi ka go ritibala maikutlo. O ne a lemoga gore batsadi ba dira phoso ka go ruta bana ba bona gore diaparo tse di tlhwatlhwa godimo di botlhokwa. O ne a dira vidio mme a rekota puo. Mo puong e o ne a lemosa batsadi go ruta bana gore go gola mo tlhaloganyong go botlhokwa go gaisa diaparo. Jaanong ke sebui sa motlhotlheletsi se se itsegeng lefatshe lotlhe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none">1. Mosimane o kgonne jang go fenya bakgerisi? Mosimane o kgonne go fenya bakgerisi ka go _____.2. Mosimane o ne a rekota eng mo vidiong? Mosimane o ne a rekota _____.3. O ne a bua ka eng? O ne a bua ka _____.4. Mosimane o dira eng gone jaanong? Mosimane ke _____.5. Kwala lefoko le le tlhalosang se mosimane e leng sona. Lefoko leo _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.



LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso. <ol style="list-style-type: none">1. Mosimane o ne a fenya bakgerisi2. mosimane o neela ka puo go kaela batsadi3. Mosimane o itsege lefatshe lotlhe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	gata	feta	koba	gagola	
		fofa	gelela	bosula	gola	
	BUISA	Basimane ba bakgerisi ba bosula. Ba tsaya dibuka tsa ga Tshepo ba bo ba di gata ba di gagola. Matlho a ga Tshepo a gelela dikeledi. Morutabana fa a feta o bona seno. O bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Basimane ba bakgerisi 2. Matlho a ga tshepo a gelela dikeledi 3. morutabana o bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	hema	hemela	hufega	holo	
		hupa	huma	hepisa	hemisa	
	BUISA	Mme o nkisitse ngakeng. Ngaka e ntaela gore ke heme. Ke hupa sediriswa se se lekanyang mogote wa mmele. Bolwetse bo dira gore ke hemele ka bonako. Ngaka a re ke tlhoka sediriswa se se tlanthusang go hema.				

	KWALA	1. Ngaka o ntaela go dira eng? Ngaka o ntaele go _____. 2. Bolwetse bo dira gore ke dire eng? Bolwetse bo dira gore ke _____ ka bonako.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: hema Kwala potso ka: hupa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	jala	jaaka	jalela	ja	
		jela	jeke	jesa	jela	
	BUISA	Nkoko o re ruta go jala. A re re tla ja dijo tse di tswang mo tshimong ya rona. Basimane ba jesa dipodi dijalo tsa rona. Ga ba di dise sentle. Nkoko a re re tla jalela dijalo tse dingwe gaufi le ntlo. Seno se tla dira gore re kgone go di sireletsa.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri)				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	---

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: dijalo

Kwala potso ka: jesa

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogala

ritibetse

lebeqa

godisa

sebui

**BITSA**

hema

jala

hupa

jalolola

hemela

jaaka





jalela

hemisa





**BUISA**

Mosimane wa dingwaga di le lesome o ne a fenyha bakgerisi ka go ritibala maikutlo. O ne a lemoga gore batsadi ba dira phoso ka go ruta bana ba bona gore diaparo tse di tlhwatlhwa godimo di botlhokwa. O ne a dira vidio mme a rekota puo. Mo puong e o ne a lemosa batsadi go ruta bana gore go gola mo tlhaloganyong go botlhokwa go gaisa diaparo. Jaanong ke sebui sa motlhotlheletsi se se itsegeng lefatshe lotlhe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o kgonne jang go fenya bakgerisi? Mosimane o kgonne go fenya bakgerisi ka go _____. 2. Mosimane o ne a rekota eng mo vidiong? Mosimane o ne a rekota _____. 3. O ne a bua ka eng? O ne a bua ka _____. 4. Mosimane o dira eng gone jaanong? Mosimane ke _____. 5. Kwala lefoko le le tlhalosang se mosimane e leng sona. Lefoko leo _____.




LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kang e e mo go Tirwana I ya Labone.


LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o ne a fenya bakgerisi 2. mosimane o neela ka puo go kaela batsadi 3. Mosimane o itsege lefatshe lotlhe




MOSUPOLOGO TIRWANA 1


	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	gata	feta	koba	gagola	
		fofa	gelela	bosula	gola	
	BUISA	Basimane ba bakgerisi ba bosula. Ba tsaya dibuka tsa ga Tshepo ba bo ba di gata ba di gagola. Matlho a ga Tshepo a gelela dikeledi. Morutabana fa a feta o bona seno. O bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

MOSUPOLOGO TIRWANA 2





	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Mosupologo				
	KWALA	Kwalolola dipolelo mme o baakanye diphoso. 1. Basimane ba bakgerisi 2. Matlho a ga tshepo a gelela dikeledi 3. morutabana o bitsa basimane a bo a ba otlhaya.				

LABOBEDI TIRWANA 1





	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebega	godisa	sebui
	BITSA	hema	hemela	hufega	holo	
		hupa	huma	hepisa	hemisa	
	BUISA	Mme o nkisitse ngakeng. Ngaka e ntaela gore ke heme. Ke hupa sediriswa se se lekanyang mogote wa mmele. Bolwetse bo dira gore ke hemele ka bonako. Ngaka a re ke tlhoka sediriswa se se tlanthusang go hema.				

	KWALA	1. Ngaka o ntaela go dira eng? Ngaka o ntaele go _____. 2. Bolwetse bo dira gore ke dire eng? Bolwetse bo dira gore ke _____ ka bonako.
--	--------------	--

LABOBEDI TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labobedi.
	KWALA	Kwala polelo ka: hema Kwala potso ka: hupa

LABORARO TIRWANA 1

	LEBA O BUE	mogala	ritibetse	lebeqa	godisa	sebui
	BITSA	jala	jaaka	jalela	ja	
		jela	jeke	jesa	jela	
	BUISA	Nkoko o re ruta go jala. A re re tla ja dijo tse di tswang mo tshimong ya rona. Basimane ba jesa dipodi dijalo tsa rona. Ga ba di dise sentle. Nkoko a re re tla jalela dijalo tse dingwe gaufi le ntlo. Seno se tla dira gore re kgone go di sireletsa.				
	KWALA	1. Kwala mafoko a le mabedi a a kayang bontsi. 2. Kwala lefoko le le kayang tiro(lediri)				

LABORARO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Laboraro.
--	--------------	--

**KWALA**

Kwala mafoko a  le a  mo bukeng ya gago ya tlotlofoko.

Kwala polelo ka: dijalo

Kwala potso ka: jesa

LABONE TIRWANA 1**LEBA O BUE**

mogala

ritibetse

lebeqa

godisa

sebui

**BITSA**

hema

jala

hupa

jalolola

hemela

jaaka





jalela

hemisa





**BUISA**

Mosimane wa dingwaga di le lesome o ne a fenyha bakgerisi ka go ritibala maikutlo. O ne a lemoga gore batsadi ba dira phoso ka go ruta bana ba bona gore diaparo tse di tlhwatlhwa godimo di botlhokwa. O ne a dira vidio mme a rekota puo. Mo puong e o ne a lemosa batsadi go ruta bana gore go gola mo tlhaloganyong go botlhokwa go gaisa diaparo. Jaanong ke sebui sa motlhotlheletsi se se itsegeng lefatshe lotlhe.





LABONE TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko a  le a  mo go Tirwana I ya Labone.
	KWALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o kgonne jang go fenya bakgerisi? Mosimane o kgonne go fenya bakgerisi ka go _____. 2. Mosimane o ne a rekota eng mo vidiong? Mosimane o ne a rekota _____. 3. O ne a bua ka eng? O ne a bua ka _____. 4. Mosimane o dira eng gone jaanong? Mosimane ke _____. 5. Kwala lefoko le le tlhalosang se mosimane e leng sona. Lefoko leo _____.

LABOTLHANO TIRWANA 1

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape..
	BUISA	Buisa kgang e e mo go Tirwana I ya Labone.

LABOTLHANO TIRWANA 2

	BUISA	Buisa mafoko otlhe a  le a  gape.
	KWALA	<p>Kwala dipolelo mo bukeng ya gago o baakanye diphoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mosimane o ne a fenya bakgerisi 2. mosimane o neela ka puo go kaela batsadi 3. Mosimane o itsege lefatshe lotlhe